༄༅། །བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨསྨ་ཀཾ་ཤཱ་ར་ཧ་ཏྣ་ཐཀྱཱ་ཏནྟྲ་མ་ཙ་སུ་ཝི་ཐྲ་ཡེ་ན་ན་མཿ བོད་སྐད་དུ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་དང་མགོན་བླ་མ་མཆོག་དང་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲངས་མེད་བསྐལ་པའི་སྔོན་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་ཀྱང་། །གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཟློས་གར་མཁན། །འོ་སྐོལ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་སྲས། །ལྷ་བཅས་འགྲོ་བའི་དུས་གསུམ་སྐྱབས་མཆོག་གང་དེ་རྒྱལ། །དེ་གསུང་ལུང་དང་རྟོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས། །མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀྱིས་བསྡུས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །འགྲོ་བའི་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་པའི། །ཐར་འདོད་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་མཆོག་བསྔགས་པར་འོས། །ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རང་རང་སྐལ་བས་ཐོབ་པའི་སྤྱངས་རྟོགས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཞིང་གི་མཆོག་རྣམས་སྤྱི་བོས་མཆོད། །བསྟན་པའི་རྩ་བ་རྒྱ་བོད་ཡི་གེའི་སྲོལ། །དང་པོར་འབྱེད་དང་བར་དུ་དག་བྱེད་མཁན། །རིམ་པར་བྱོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་བགྲང་ཡས་ལ། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་ལན་བརྒྱར་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཁྱད་པར་ཟུར་ཕུད་ལྷ་པ་གདུལ་བྱའི་ངོར། །བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊ། །ཞེས་གྲགས་འགྲོ་བའི་མིག་གཅིག་བོད་ཡུལ་གྱི། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་རྩ་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱོངས། །གཞན་ཡང་རིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་ས་སྐྱ་པའི། །བླ་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཆོས་རྗེ་ཁུ་དབོན་བཅས། །དེ་དག་སྲོལ་འཛིན་ཡོངས་དང་འཁྲུན་བྲལ་མཆོག །ཕྱོགས་འཆང་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བདག་ལ་སྐྱོངས། །དེ་སྲས་པཎྜའི་རྣམ་འཕྲུལ་དབང་པོའི་མཚན། །འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྗེ་སླར་བྱོན་གྲགས་པའི་ཞབས། །རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཤུས་པ་ཆེན་པོ་སོགས། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་རྣམས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་གིས། །ཟབ་ཡངས་དགོངས་པའི་གནད་དོན་བཅུད་བསྡུས་པའི། །གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་གཏམ། །མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་འདིར་སྤེལ་ལོ། །ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅས་ནས། འདིར་བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འཆད་པ་ལ་སྤྱི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་ཇི་ལྟར་དར་བའི་ཚུལ། སྐབས་སུ་བབ་པ་འདིར་བསྟན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ

བསྡོ་བའོ། །དང་པོ་ནི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོས་མཛད་པའི་བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའི་སྦྲུ་ར་བྱང་ཚིགས་བཅད་མ་ལས་འདི་ལྟར་འབྱུང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། བོད་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །གནམ་རི་སྲོང་བཙན་ཡན་ཆད་ལ། །བོད་ལ་ཡི་གེ་མེད་ཅེས་གྲག །ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་དུས། །མཁན་པོ་ཐོན་མི་སམྦྷོ་ཊས། །ལྷ་ཙྪའི་·····ཁ་ཆེའི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་མཛད་ནས་ལྷ་སའི་སྐུ་མཁར་མ་རུ་བྲུ་བར་ཇེ་བློན་མཆམས་བཅད་ནས་བརྩམས་གྲག ཡི་གེ་དཔེར་མཛད་ནས། །དབྱངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ་བཞི། །གསལ་བྱེད་ཀ་སོགས་སུམ་ཅུ་མཛད། །དེ་ལས་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་བཅུ། །དེ་ལས་ཀྱང་ནི་སྔོན་འཇུག་ལྔ། །ར་ལ་ས་ཡི་མགོ་གསུམ་དང་། །ཡ་ར་ལ་ཡི་སྨད་འདོགས་གསུམ། །ད་དང་ས་ཡི་ཡང་འཇུག་སོགས། །སྔོན་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམ་བརྒྱད་·····ཅེས་གྲགས་ནའང་བསྟན་པ་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་དབང་གིས་དེང་སང་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །མཛད། །བཀའ་སྲོལ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། །ལོ་པཎ་སྐྱེས་མཆོག་དུ་མ་ཡིས། །རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཁ་ཆེ་དང་། །ལི་དང་བལ་པོའི་ཡུལ་སོགས་ནས། །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར། །བརྡའ་ཡང་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་འགྱུར། །ཆོས་རྒྱལ་རལ་པ་ཅན་གྱི་དུས། །སྐ་ཅོག་ཞང་སོགས་མཁས་མང་གིས། །རྒྱལ་པོའི་བཀས་བསྐུལ་གསར་བཅད་ཀྱི། །སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྦྱར་གཏན་ལ་ཕབ། །སྔད་ནས་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། །བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ། །མཁས་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན། །ཁོ་བོས་མཁན་པོ་ཐོན་མིའི་གཞུང་། །སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་འཇུག་·····འདི་གཉིས་ལ་ཊཱི་ཀཱ་རེ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། འདིར་ཡང་དེ་དག་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པས་སོ། །གི །དོན་ཡང་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། །སྐ་ཅོག་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། །བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་གཞོན་དབང་སོགས། །མཁས་མང་ལེགས་བཤད་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །འཕགས་ཡུལ་སྐད་དང་གངས་ཅན་གྱི། །གསུང་རབ་བརྡ་ལ་འཁྲིས་པའི་བློས། །དོན་འདི་ལེགས་པར་བཀོད་པ་ཉིད། །གང་ཞིག་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྱི་དོན། །གཏན་ལ་འབེབས་ན་སློས་ཅི་འཚལ། །འཇིག་རྟེན་ཕལ་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིག །བྱེད་ཀྱང་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་གཅེས། །འདི་ནི་མཁས་རྫོངས་འབྱེད་པ་སྟེ། །དོན་འདི་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་མི། །མང་པོ་འདུས་པའི་ནང་དག་ཏུ། །མཁས་པའི་སྟན་ལ་འདུག་པར་དབང་། །ཞེས་དང་། ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤྲོད་ཀ་ལཱ་ཙནྡྲ་པ་ཊི་ནི། །སླ་ཧྭ་ཀཱིརྟི་རབ་འབྱོར་ཟླ་བ་དྲག་འབྱོར་དང་། །བགྲོད་དཀའ་སེང་གེ་ཆོས་འཕགས་འཆི་མེད་སེང་གེ་སོགས། །ཤོང་དབང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་ལེགས་བཤད་གང་ཡིན་དང་། །བོད་ཀྱི་མཁན་པོ་ཐོན་མིའི་སུམ་རྟགས་བསྟན་བཅོས་དང་། །སྐ་ཅོག་སོགས་ཀྱི་གསར་བཅད་སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས་དང་། །དག་བྱེད་མཁན་པོའི་

·····སྒྲེ་ཐང་བ་གྲགས་སེང་གེ ག་རླུ་བདུད་རྩིའི་·····རྩ་ནག་ཕྲུག་པ་ཐུགས་རྗེ་སེང་གེའི། ཚུ་རྒྱུན་དང་། །འོད་ཟེར་·····སྟག་སྟོན་གཞོན་དཔལ་གྱི། བརྒྱ་པ་སྒྲ་དོན་·····བུ་སྟོན་སེང་གེ་འོད་ཀྱི། རྒྱ་མཚོའི་མེ་ལོང་དང་། །སྒྲ་བའི་·····རྗེ་བྱམས་པ་གླིང་པའི། རྒྱན་དང་འབྲེལ་པ་·····བསམ་སྡིང་པ་ཀུན་བསམ་གྱི། སྒྲོང་བ་ལ་སོགས་པའི། །ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་གཅེས་སོ་འཚལ་རྣམས་འདིར་བསྡུས་ཏེ། །ཡི་གེར་འབྲི་དང་སྒྲ་དང་འཆད་དང་རྩོམ་པ་སོགས། །ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་རྣམ་དཀར་བསམ་པས་འདི་བརྩམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ཚིག་དོན་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཞིང་། ཁོ་བོས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་ས་ལོ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། ཕྱོགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྩེས་སུ་མཛད་པའི་ཞལ་ལྕེ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཟབ་མ་ཏོག་གི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་ལ་དེང་རབས་པའི་ཁ་སྐོང་འོས་པ་རྣམས་ཚད་ལྡན་གྱི་མཁས་པ་གཞན་གྱི་ལེགས་བཤད་ལས་ཀྱང་བཏུས་ཏེ་སྔོན་ཕྱིན་གྱི་མཁས་པ་མང་པོའི་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་པས་དེ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པར་བྱོས་ཤིག སྤྱི་དོན་གཉིས་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་འདིར་བསྟན་གྱི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འཇུག་སོགས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྣམ་དབྱེ་ཕྲད་སོགས་གཅེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ། ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་ལ་འབྲེལ་པ་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བརྗོད་དོན་ཀླུ་ལི་སུམ་ཅུ་ལ། །རྒྱང་བ་འཕྱུལ་དང་མགོ་ཅན་དང་། །དབྱངས་ལྷུ་ཡ་ར་ལ་ཕྲའི་འདོགས། །རྗེས་འཇུག་དབེ་སོགས་རིམ་བཞིན་བཤད།·····དབེར་ན་ཀ་ཡིག་ལ་སྔོན་འཇུག་མགོ་གསུམ་མེད་པ། དབྱངས་ཡིག་ལྷུ་ཡ་ར་ལ་ཕྲ་དང་རྗེས་འཇུག་གིས་ཕྱེ་བའི་བརྡ་སྟེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཤཱཀྱ་ཀ་ཡ་·····ཤཱཀྱ་ཙི་ཏྲ་སོགས། དང་། །ཀ་ཏན་ཀ་ར་ཀ་ཤི་ཀ །ནགས་ཀླུང་ཆུ་ཀླུང་·····ན་དི། དབའ་ཀློང་ཀླུ། །·····ནྡ་ག ཀ་དག་ཀློང་ཡངས་ཀློང་དུ་·····དབང་དུ་བྱུར་བ། ཀླུར། །ཀ་ཀུ་ཧྲ་ཡ་ཀཱམ་·····འཕྲིན་ལས་པ། པ། །ཀ་ཤ་ཀུ་ཤ་ཀ་མ་ལ། །ཀཱ་ཀུ་སུད་ཀེང་ཤུ་ཀ །ཀ་ར་ཤི་ར་ཀེ་ཏ་ཀ །ཤིང་ཀུན་ཨ་གྲོང་དང་ཡ་ཀན། །ཀ་པེད་ཀུ་བ་ཀི་ཤྭའི་འབྲས། །ཀཎྜ་ཀཱ་རི་གཡའ་ཀྱི་མ། །ཀླུ་རི་ཀེ་ལ་ཀ་ཀོ་ལ། །ཀེ་ལ་ཤ་དང་ཀ་ལི་ཏྲ། །ཀཱ་ཤམ་ཧྲི་དང་ཀོ་ས་ལ། །ཀཱ་ཤི་·····མཁས་པ་སོགས་མང་པོ་ལ་འཇུག་གོ །ཀ་ཀ་མ་ཏ། །ཀ་ཊཱ་ཡ་ན་ཀཱ་ཏྱཱ། །ཀོ་ཀྲད་ཀོང་ཡུལ་ཀེ་ཙུ་ཚང་། །འདི་ཀ་རྐྱང་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡུངས་ཀར་ནག་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། སྤྱིའི་སྒྲ་བཤད་བྱེ་བྲག་ལ་ཚང་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དཀར་ཡོལ་དང་མཚོ་སྐྱེས་བཞིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་བརྡ་རྙིང་དག་པ་རྣམས་ན་ཀ་རྐྱང་ཉིད་དུ་ཡོད་ཅིང་འདོད་རྒྱལ་བའོ་ཞེས་སྨྲ་རྒྱན་ལས་བཤད་དོ། །·····ཡུངས་·····སརྵ་པ། ཀར་ཀ་རུ་ཐོད་ལེ་ཀོར། །ཀུ་ཤུ་གུར་ཀུམ་ཀ་ཙ་ཀུན། །·····ཀུན་ཀྱང་ལ་བྱུངས་ཀྱང་ཟེར། སྣ། བསགས་ཀྱང་འཐབ་ཀྲོལ་ཕྱུང་·····དོན་མེད། ཀྲོལ་རྒྱུ། །ཀྲེ་མ་·····མ་ལ། ཀྲེ་·····ཏ་ཏ་བ། ཧྲད་ཀྲེ་ཏྲ་ཀྲྀ། །·····སྡོ། ཀྲེ་·····ཏེ་སྡོ། ཀྲེ་

གོང་གོང་གྱོང་གྱོང་དུ། །གྲོག་གྲོག་གྲབ་གྲབ་མགོ་གྱོག་གྱོག །གྲོང་གྲོང་གོག་གིས་ཀེར་ལངས་ནས། །ཀུ་རེས་
དོ་ཀེར་·····ཐོར་ཅོག་ཅན། གོ་སྐོ་འདེགས། །ཀུ་ཅོ་ཀྱལ་ཀ་ལྐན་ཀའི་རྒྱུད། །འོན་·····ཨུ་ཏྤ་ལ། ཀྱང་ལན་·····ཁ་ཁྱེར་རམ་སྙེགས་
བྱུའམ་བུ་ཤུ། ཀན་ཉེན་གོར་·····ཐན་གོར་ཡང་ཟེར། དུ། །ཀ་ལན་ཏ་ཀ་ཀེའུ་ཀུན་དངོས། །ཀ་ལ་པི་ནྐའི་ཀྱུར་ཀྱུར་
སྐད། །ཊུས་ཀྲང་ཀྲང་ངེ་ཀག་གི་ཀང་། །སྟོད་གོར་ལྐད་དོན་ལྐད་·····ལྐད་ཅེས་པ་གོང་སྟེ། གོར་དང་། །ཀེ་ཤ་ཞབས་ཀྱུ་
ལྕུགས་ཀྱུས་བཏབ། །ཀར་ཀར་ཟུག་ལངས་བད་ཀན་ཚུའི། །ཀུ་·····དྲི་ཚུའི། ཡ་ཀན་འོག་རྩ་ཀྱལ་ཀྱལ། །འབྲུམས་
ལྐས་མཐའ་·····བཙྪན། ལྐ་གློག་·····པ་ཐ་ཏྟ། ཀྱང་ལྐག །སྟོན་ཀ་དཔྱིད་ཀ་གཉིས་ཀའི་དུས། །ལྷང་ཚེན་ཐལ་ཀར་བེར་
ཀས་བཙུངས། །ཀ་ལྤ་པ་ཡི་ལྐ་ལྐོ་·····ཏྲི་ཏྲ། བཙོམ། །ཀ་བ་ཀ་ཅ་ལི་ཊྣས་ལྐུབས། །·····ཀྱོན་པའམ་ཕྱུབ་པ། ཀཀྐ་པ་ཏི་ཀེ་
ཀེ་ཊུ། །ཀང་ཀ་འདི་གོ་ལྐག་·····ཅ་ཅོ། ཅོར་ཆེ། །ཀེང་ཊུས་ཀ་ལིའི་ལྐད་·····མཀྱ་ཀ པ་ཟད། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་པར་
གོབ་གོབ། །ཀུ་ཏུའི་མཁྲིན་སོགས་ཀ་རྐྱང་ངོ་། །བཀྲ་ཤིས་·····མངྒ་ལཾ། བཀྲག་མདངས་ཚོན་བཀྲ་·····ཅི་ཏྲ། བཀྲམ། །·····
ཨ་བ་ཀཱི་རྞ། བཀའ་·····ཨཱ་ཛྙཱ། བསྐོས་ཁལ་བཀལ་སྲད་བུ་བཀལ། །ཟོ་ཉ་·····བཀྲེ་སོགས་འཕྲོ། སྟོན་མོ་འོད་སྤྱལ་བཀྱེ། །·····ཅོད་
ཏི། དགོངས་པ་·····བཀྲལ་སོགས། ཁྲལ་བཀྲལ་དགོངས་བཅིངས་བཀྲོལ། ·····མུཀྟ། །དྲི་མ་བཀྲུ་བཀྲུས་·····སིཀྟ། བཀྲེན་·····ཁྲི་པ
ཏ། ཞེང་·····ཀྲུ་ཤ། བཀྲེས། །·····བུ་མ་ཚ་ཟེར། །བཀར་ནས་བཀྱིགས་·····བནྡྷི་ཏ། ཏེ་སྒོག་བཀུམ་བཀྲོངས། ·····མཱ་རི་ཏི། །བཀད་·····
ཟམ་ཏོག་ལས་འདུ་བའི་གནས་ཚུལ་བཤད་ལ། ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ལས་འདུ་ཁང་ངམ་འདུག་སར་བཤད། སར་·····སྨྲ་རྒྱན་ལས་གྲལ་ལོ་གསུངས། སྟོད་
བཀང་ཐུགས་དམ་བཀང་། །བསྙེན་བཀུར་·····མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས། བཀུར་·····སཏྐཱ་ར། སྙིས་གོང་དུ་བཀུར། །བཀོད་
ལེགས་བདེར་·····ཏྲ་ས། བཀོད་ཟུར་བཀོལ་·····སྟོད་སྨྱུད་བཀོལ་དང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་སོགས། དང་། །ཤིང་བཀུག·····ཨཱ་ཀྲིཥྚ།
བཀས་ཤིང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ། །གནང་·····འགྲོ་བ་བཀག་སོགས། བཀག·····ཝི་ཏྲ། སྨན་བཀུ་བཀུས་·····སྭ་དི་ཨུཏྤ། ཏེ་·····ཁུ་བ་
བཏོན་པའི་སྨན། བོར། །གོས་བཀབ་·····ཚྪནྣ། གཞུ་བཀང་རྩ་བ་བཀོག །བཀའ་དྲིན་བཀར་·····ཁྲིམས་བསྒྲགས་པ། བཏགས་
བཀའ་བློ་བདེ། །བཀའ་བཀྱོན་བརྒྱུད་བཀག་འཁོར་དུ་བཀོན། ·····པ་ཁྲོ་བ། ལམ་བཀའ་སྤྲ་བགོང་རྒྱལ་པོས་
བཀྲབས། ·····མང་པོའི་ནང་ནས་འདམས་པ། །ལུས་བཀན་ལག་བཀན་བཀྲིས་ནས་བཀྲི། ·····དྲང་བའམ་ཁྲིད་པ། ·····ཨཱ་ནེ་ཡ། མདོ་
བཀླགས་·····བསྒྲགས་ཚར་བའི་དོན། ·····པ་ཋི་ཏ། །མགོ་བཀད་ཐགས་ཀྱི་བཀད། །བཀྱལ་འབྲེལ་མེད་དུ་སྨྲ་བ། ·····འདི་ལ་སྔོན་
འཇུག་མི་བྱེད་པ་ཡོད་དེ་ཀྱལ་ཀ་ལ་དཔགས་པའི་བློ་གཟོ་ཡིན་ཅེས་སྨྲ་རྒྱན་ལས། ·····ཟམ་ཏོག་ལས་ཀ་རྐྱང་བཤད་དོ། །པའི་ངག་སོགས་བས་
འཕྱལ་ཀའོ། ཐོག་ཡིག ·····།དཀར་ཆག་མ་དཀྲུག་དཀོར་དང་ཀ་ཚ་ཆོར་གྱི་སྤྱི་མིང་། ·····དཀོར་མཛོད་·····ཀོ་ཥ། དཀྲིགས། །དཀྱིལ་
འཁོར་·····མཎྜལ། དཀྱིལ་·····མདྷྱ། གྱི་དཀྲོངས་བསྐྱེད་དཀའ། །དཀའ་·····ཀྲིཙྪ། དཀའ་ཚེགས། ཏ་པ། ཐུབ་དཀའ་སྤྱད་དཀོན་

མཆོག་····རཏྣ། དཀོན། །མདོག་དཀར་····ཤེ་ཏ། དཀྱིལ་····གོང་ཡངས་པ། ཆེ་སྤྱན་དཀྱུས་····ཨཱ་ཡ་ཏ། རིང་། །དཀྱུས་མའི་
དཀོར་ཟས་དྲི་མ་དཀྲུ།····དྲི་མི་ཞིམ་པའི་དྲི་ཆ་བ། ····ཕྲུ་ཊཾ། །དཀོས་····ཉམ་ཐག ཐག་ཀུན་····ཉོན་མོངས་ཀྱི་མིང་། དཀྲིས། གོས་ཀྱིས་
དཀྲིས། །དཀྲུ་····ཀུཥྛ། སྐབས་དཀྲུ་ཟླུམ་དཀྲུ་མ་རྐྱེངས། །སྤྲིན་དཀྲིགས་ཞོ་དཀྲོགས་རོལ་····ཁྲིམ་ཤིང་ཡང་ཟེར། མོ་
དཀྲོལ། །དཀར་ཡོལ་ཆག་དཀྲུམ་དཀྲུས་····རྒྱུག་པར། པར་དཀྲུས།····མགྱོགས་པའི་རྒྱུག་པ། །དཀའ་འཁྲོལ་དཀྲིས་ཐྲག་
དཀན་····རྐན་ཞེས་པའང་འཐད། གཟར་པོ། །ཕན་ཚུན་དཀྲུགས་····གོང་འོག་གོ་རིམ་སོགས། སོགས་དས་འཕྱུལ་གཏོ། །རྐང་
ལག་རྐ་ཞིང་དཀན་ཞེས་པའང་ཡོད།····རྐན་····ཁ་ནང་གི དང་རྐུབ། །····གླ་ཡུ། ཆོམ་རྐུན་····ཙཽ་ར། རྐུན་དང་····སྣོད་སྦྱུད། ཕྱེ་རྐུམ་
རྐྱ། །····རྐུ་མ། རྐང་པ་····པཱ་ད། ཚིག་རྐང་ས་····ཁན་ཏི། རྐོ་····རྐོ་བར་བྱེད་པའི་དོན་ལ། རྐོས། །····རྐོས་མཁན་ལ་ཁ་ན་ཀ ཚུད་མོ་མཁན་ཡང་
ཟེར། གན་རྐྱལ་རྐེད་རྐྱོང་རྐོན་པ་འཛུགས། །རྐ་མགོའི་རྐྱལ་རྐྱེད་རི་དྭགས་རྐྱང་། །རྐྱུ་····པྲ་ཧེ་ཡ། རྐྱེན་ལ་སོགས་
ར་བཏགས་གཏོ། །སྐོག་····བ་རོ་ཀླ། སྐྱུར་སྐོག་མ་སྐོག་····བ་གླང་གི་སྐོག་མའི་ལྤགས་པ་འཕྱང་བ་ལ་ཟེར། ཤཱལ་དང་། །ངག་
ལྐུགས་····མཱུ་ཀ ལ་སོགས་ལར་བཏགས་གཏོ། །སྐ་ཅིག་སྐལ་ལྡན་སྐར་མ་····ཏཱ་ར། ཨ་ཤྭ་ཏྠ་····སྐག །སྐུ་སྐེམ་སྐུམ་····ལེ་
པན། སྐུད་སྐུད་····སྟུ་ཏྲ། པ་སྐྱོལ། །སྐྱོ་····ཐྲམ་ལའང་འཇུག མའི་སྐྱག་པ་སྐྱུང་····ཧ་ཀ་བ་ཏྲི། གས་སྐྱུད། །སྐ་རགས་····མ་ཁ་ལ།
སྐྱེར་····ཏ་རི་ད། སྐྱོ་····བརྟན་པ། སྐྱུ་རུ་····ཨམླ། ར། །སྐྱེས་བུ་སྐྱེས་ཀྱི་སྐོམ་གྲུར་····ཨམླ། སྐོལ། །གོས་སྐོན་སྐྱེན་ཡང་སྐུར་····
ཨ་པ་ནྣ་ད། པས་སྐྱོ། །སྐེམ་བྱེད་སྐོལ་བྱེད་སྐོར་བ་····ཐྲ་དཀྵི་ཎ། བྱེད། །སྐྱུ་····ཚོད་མ། རྩམ་སྐྱུ་གང་སྐྱུག་····ཨུཏྐྵི། པས་
སྐྱང་། །སྐྲན་དང་སྐྱིགས་····ཨི་གུ་གྲོང་ཚིག བུ་སྐྱུ་ཐབ་སྐྲངས། །རི་སྐེགས་ཚུ་····ཀ་ད་མྦ། ཚུ་བྲ། སྐྱར་སྐྱུ་གའི་སྐད། །སྐུན་
བུ་སྐམ་པ་སྐྱ་བ་སྐྱོགས། །དགེ་སྐོས་བྲོ་སྐྲབ་ཙ་རུ་སྐྲོག །སྐུད་པོ་སྐྱོང་····འཇིགས་པ། ངོགས་སྟན་····ཐྲམ། སྐྱོས་
སྐྲག །རྒྱ་སྐྱེགས་སྐྱེད་····ཨུཥྞ། ཚལ་སྐྱེར་····ཏ་རི་ཏྲ། པའི་སྐས། །སྐེ་དང་ཨོག་སྐོར་ཚུ་སྐྱེག་སྐྱེས།····ཨུཛྫྷཱ། །སྐྱི་
གཡའི་སྐྱོན་སྐྱབ་སྐྱབས་འགྲོ་····ཤཱ་ར་ཎ་ག་མ་ན། སྐྱར། །····སྐྱོར་ལ། །འཚོ་སྐྱོང་····ཨཱ་ཤཱ་བྷུ་ར། རེ་སྐོང་སྐྱེན་····ད་བྱེད་ཀྱི་མིང་།
གོར་སྐོགས། །སྐབ་སྐྱོགས་སྐྱེས་བཟང་རྒྱལ་གྱི་སྐུགས། །····རྒྱལ་འགྱུགས་པའི། གླ་ཏ། །བྱ་····བླཱ་གྷུ་ན། སྐྱིབས་སྐར་····ཁོལ་
མའམ་བ་གླང་མིག་ལྟ་བུ། ཁྲུང་སྐོར་ཚེར་སྐྱིད། །སྐྱེལ་མ་སྐྱུས་ཚན་སྐྱོས་ལས་སྐྱོད། །ཚུ་སྐྱོམ་ཞོ་སྐྱོག་རྩིས་ཀྱི་
སྐྱེག །ཇི་སྐད་འདི་སྐད་ཁ་སྐོང་སྐབས། །ས་སྐྱོར་སྐྱུང་····སྐོང་བྱུག་པའང་ཟེར་ཞལ་བ་དང་ཞལ་ཞལ། ཉུལ་སྐམ་རེ་
སྐན། །སྐད་ཅིག་སྐྲ་····ཀ་ཙ། སྐྱེ་ཤིང་སྐྲུས་པ། །སྲས་སྐྱུང་མཐའ་སྐོར་སྐབས་སུ་ཚུད། །རང་སྐལ་སྐྱེ་མཆེད་
ཐུགས་དམ་སྐོང་། །བྱ་····བྱ་རྒྱ། སྐོན་སྐྱི་དཀར་སྐྱེ་ཚེའི་འབྲུ། །སྐྱོ་མ་སྦྱ་བཙན་སྐྱིལ་····ཀྲུང་ལ་སྨྲ་རྒྱན་ལས་དས་འཕྱུལ་བ་ཤད་
ཀྲུང་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་འདི་རང་ཡིན། ཀྲུང་སྐྱོད། །སྐྱེ་རེངས་ལ་སོགས་སར་བཏགས་གཏོ། །འདོད་པ་བརྐམ་པས་····

···འདོད་ཞེན་ཆེ་བའམ་བརྐམ་ཆགས་ཆེ་བ་ཟེར། བརྐུ་···འདི་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བས་བས་འཕྲུལ་ཡོད། བྱ་བརྐུས། །སྲ་···ཀཱཋི་ནྱ་སྟྭ་ར། བརྒྱུད་ལག་
བརྒྱུད་བརྐོ་བྱ་···བྱ་བ་དང་འབྲེལ། བརྐོས། །བས་འཕྲུལ་ར་མགོ་ལྡན་ཀ་འོ། །བྱུག་པ་བསྐུ་···ལེ་པ། བསྐུའི་···ལཔྣ། ལག་
བསྐུམ་···ཀུཉྩི་ཏ། བསྐུམས། །འཕྲིན་···བསྐུར་བ་སོགས་འགྲོ། དབང་བསྐུར་···ཨ་བྷི་ཥི་ཀ། ཆོས་ལ་···ཙོ་དན། བསྐུལ། །ནོར་གྱི་
བསྐྱིས་···བསྐྱིལ། དང་བསྐྱིན་པ་བསྐྱལ། །གོས་བསྐོན་···འདས་པ་ལའོ། །རྟར་བསྐྱོན་བསྐྱར་ནས་བསྐྱད། །···ཨུཏྐྵི་ཏ།
གཙོམ་···འཛིགས་པས་སྐད་ཆུང་ངུའམ་ཁ་རོག་འདུག་པ། བསྐྱུང་ཟས་བསྐྱུ་···གཞན་ལ་ཐབས་ཀྱིས། བསྐྱེད་···བསྐྱེད་པ་ལ་སྨྲ་རྒྱུན་ལས་བཀྱེད་
ཅེས་ས་མགོ་མེད་པ་བཤད་མོད། ···ཨཏྣཱ་ཏ་འབྲུད་པ། ཅིང་བསྐྱུན། ···བསྐྱེད། །བསྐལ་···བསྐལ་པ་དུས་ཀྱི། ལ་ཟ་མ་ཏོག་ཏུ་ཀ་ཀྲུང་མཛད་པ་ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་
བས་སྒྲ་སོར་བཞག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་མཛད་ཀྱི་བོད་སྐད་ལ་བས་འཕྲུལ་ས་མགོ་ཡོད་པ་འདི་ཁ་འཐད། སེམས་མཚོ་བསྐམས་···ཤུཥྐ། ཚུ་བསྐྱིལ། །···
འཁྱིལ་བའི་བསྐྱིལ། བྲ་ཡནྟ། བསྐྱལ། །···གནས་སུ། བསྐལ་དོན་···བར་ཆོད་པའམ་རྒྱང་རིང་བ། བསྐྱངས་ཤིང་འཛིགས་བསྐྱབས་···
ཏྲཱ་ཏི་ཏ། བསྐྱངས། ···པ་ལི་ཏ། །འཚོ་བསྐྱུས་རྐང་བསྐྱུར་བྱ་བ་བསྐྱུངས། །མི་བསྐྱོད་···ཨཀྵོ་བྷྱ། བསྐོར་···བ་རཀྵི་ཏ། བ་རྒྱལ་
སར་བསྐོས། །རོ་བསྐ་···ཀ་ཥཱ་ཡ། ཁ་བསྐང་···ཝུཀྐ། ཐུགས་དམ་བསྐངས། །སེམས་བསྐྱེད་···ཨུཏྤཱ། རྒྱུ་བསྐྱེད་
བརྗེད་···བཀུར་བའི་དོན། པའི་བསྐྱུད། ···སྨུ་ཥི་ཏ་སྨྲ་ར། །བས་འཕྲུལ་ས་མགོ་···དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བརྗ་སྙིང་བསྐྱུད་དུ་མེད་སོགས་དང་བསྐ
སླབ་འདི་ཁ། ལྡན་པའི་···གཙོད་པའི་བསྐྱུས་པ་སོགས། ཀ་འོ། །གོ་ཁྲབ་···ཝརྨ། ཁྲི་···བྲ་རྡེ་བ། ཐག་ཁྲག་ཁྲིག་···བྲ་ཡུ་ཏ། ཁུར། །ཁོང་
ཁྲོ་···བྲ་ཏི་ཀྵ། ཁོན་འཛིན་···ཀྲོ་ཏྭ། ཁོ་ཁྲོས། །···ཀྲོ་དྷི་ཏ། ཁྲོ་དང་ཁྲོལ་ཚགས་ཁྱད་ཁུས་ཁྱུས། །···ཁང་ལ་དུགས་ཁང་ཟེར། །···སྣཱ
ད། ཁོང་ཁྲག་···རཀྟ། ཁྲག་···འཐབ་གྲོལ་དང་འཛིང་བ། ཁྱུག་ཁྱུང་···གཱ་རུ་ཌ། ཁྱུང་···འདབ་ཆགས། ཁྱུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་···ཤཱི་ལ། ཁྲིམས་
འཛུགས་ཁྲིམས་···དམ་རྒྱལ་ཟེར། ཀྱི་ཁྲོལ། ···དཀྲ། །ཁྱེ་གང་ཁྱེན་···འཕང་ངམ་སྤྱིད། རིང་ཁྲམ་ཁ་ཁྲ། །ཁྲོམ་ཁྲོད་ཁྲི་···ཛཱ་ས་ན།
སྙིང་ཁང་ཁྱིམ་···གྲི་ཧྲ། སྟུམ་པ་ཟེར། ཁྱམས། །བྱ་ཁྲ་ཁྱིས་ཁྱེར་ཁྱོར་བའི་ཁྲ། ···བྲ་ཡནྟུ། །ཁོར་ར་ཁོར་···ཁོར་ཟླུག་ཀྱང་ཟེར།
ཡུག་ཁྲོན་ཚུ་ཁྲེམས། །སིལ་···ལཛྫཱ་ཉྩི། ཁྲོལ་ཁམས་གསུམ་ཁྲམ་པས་ཁྲོལ། །དུར་···ཤྨ་ཤཱ་ན། ཁྲོད་སྣ་···ནཡ་ཏི། ཁྲིད་
ཁྲིམས་སྟོད་···ཝུཏྤྲ་ཛྙ་ཡ་ན་པ་ད། སྐད། ···ཨུཀྐར་ཛྙ་ཡ་ན་པ་ད། །ཁྭ་···ཀཱ་ཀ ཏ་ལ་སོགས་···ཁྲབ་པའི་དོན་ལ་ཆེབ་པ་དང་། ཁ་རྒྱུང་
ངོ། །མཁན་···ཨུ་པ་ཛྷྱ་ཡ། པོས་ས་མཁར་···ཀོ་ཊ། མཁྲང་མཁྲེགས་མཁྲེན། ···རྟཱུ་ན། །མཁྱུད་···མན་ངག་ཐུན་བུ་ནུས་ཏེ་འཆད་པ།
སྒྲུད་···མུཥྚི། དཔེ་···ཆོས་སྟོན་འོས་པ་ལའང་སྦྱར་བ། ཞུ་མཁན་མཁོ། །མ་···མ་ལེ། མཁལ་མཁལ་མ་མཁྲུར་འཛུམ་མཁས། ···པ
ཎྜི། །མཁན་ཁྲིད་མཁོས་ཐབ་སྟེ་···སྟེར་བཞིན། མཁོ་བཞིན། །མཁའ་མཉམ་···ཨསྨ་ར། མཁྲིས་ནད་མེད་པར་མཁྱེན། ···
ཛྙ་ན། ཚུ་མཁྲིས་མཁྲིག་མ་མས་འཕྲུལ་ཁའོ། །མྱོ་འཁྲུམས་ཞེ་འཁོན་འཁྲངས་ཤིང་འཁྲུ་···དྷཱ་ཏ། །འཁྱིལ་བས་···ཤྲཱི་ཏ།
ནས་མཐའ་ཁོབས་···ཁྲུས་པ་ལྷ་བུའི་དོན་དང་འཁོས་ཞེས་ངན་པ་ཙམ་ལའང་ཟེར། འཁྲུར་ཞིང་འཁྲུམས། །རྒྱས་འཁོགས་འཁོས་

ཚུང་རྐང་འཁུམས་འཁྱོག །འཁྱོར་འཁྱོམས་འཁར་བས་འཁྲིལ་འཁྲིས་འཁྱུད།·····ཨཱ་ལི་ངྒ། །གདུགས་འཁྱེར་ཁྲོ་
འཁྲབ་འཁར་རྫ་འཁྲོལ། །སེམས་འཁོལ་སེམས་འཁྲུག·····ཨཱ་ཡུ་ཀྟ། འཁྱུག་པོར་འཁྱུས།·····ཐོར་བ། །ཁྲུར་འཁྲུར·····ཀླ་རི་
ཏཱ། ཁྲལ་འཁྲིས་འོད་འཁྱིམས·····པ་རི་ཀྵི། འཁྱིལ། །འཁོར་བར་འཁྲིན་པས་འཁྲམས་ཤིང་འཁར། །མ་འཁྱིག·····བཀྲུ་ན།
མ་འཁྱེར·····ན་ཡ་ན། ཁྱུམ·····སྐོག་ཟན་ཀྱང་ཟེར། འཁུར་འཁུར། །མ་འཁུར་ཁྲེད་འཁྲིམས་འཁམས་ཤིང་འཁུན། །འཁོར་
ལོར་འཁོད་ཀྱང་འཁོར་བཅས་འཁོབ། །གཡོག་ཏུ་འཁྲུལ་འཁོལ་སྲིད་ཁྲུ་འཁལ། །འཁྲིད་སར་མ་འཁྱོལ་འཁྲིད་·
·····ན་ཡ་ཏི། པར་འཁུམས། །རྟུས་ཀྱི་འཁོན་སོགས་ངག་འཁྲུལ་ལའང་འདི་ཀ·····སམྦྷ་ན།·····འཁྲིག་འཁྲུལ་བསྒྱུར་བའི་འཁྱུར་ཁྲོ་ཁྲབ་
འཁྲུ་སྤྱོངས་འཁྲུངས་འཁྲིད་སོགས། འས་འཕུལ་ཁའོ། །གྲུབ་མཐས་གྲུབ·····སིདྡྷ། ཐོབ་གྲངས·····ཨ་སཾ་ཁྱ། མེད་གྲོལ། །·····མཀྟི།
རལ་གྲི·····ཁཌྒ། གྲོ་གས་གྲིལ་ཞེས་གྲག·····གི་ལ། །གྲུལ་བུམ་གྲང·····ཤཱི་ཏ། ནད་གྲུམ་བུས་གྲོངས། །མོན་གྲུ་ནམ་གྲུ་གྲི་
གྲོ་བཞིན། །ཆོས·····གོ་ཏྲ། གྲྭའི་གྲལ·····པངྐྟི། དུ་རིམ·····སཀྲ་མ། གྲོའི་གྲབས། །ཡུལ་གྲུ་གྲུ་བཞི་གྲུ་ཁའི་གྲོང་། །གྲ·····ཀོཾ་
ཤཱ་ན། སྟེ་མའི་གྲ་དང་ཤིང་གྲ་མ་སོགས། མ་སྤུ་གྲ་གྲུ་འཛིན་རི། །མོན་ལུག་གླ་སྣང་གྲོའི·····གོ་ཧུ་མ། སྣང་གྲུམ། །གྲ་ཕུག་གྲོ་མ་
མོན་སྲན་གྲེ་ཝུ། །གྲོད་པ་གྲོན·····ཟན་གྲོན་ཆེ་སོགས། ཅན་གྲུང·····རིག་པ། ཞིང་གྲིམ། །·····རིག་པ། ཤ སྐྱུད་པ་སོགས། གྲམ་པའི་ཆུ་
གྲོགས་གྲེ་བོའི་གྲོགས།·····པོ་ལ་སློབས་འདྲིན་ཡང་ཟེར། །གྲིབ·····ཚྪ་ཡ། མར་གྲོས·····མོལ་བའམ་གཏམ། གླིང་རེ་གྲོན་མེད། །གླ·····
ཀསྟུ་རི། རྩི་གླ་རྫན་གླུད·····སྲོག་གི ལྷར་གླེན།·····རིག་པ། །འཛམ་གླིང·····དྭཱི་པ། གླེགས་བམ·····པུསྟ་ཀ གླིང·····པདྨ། བུའི་གླུ། །·····
གཱི་ཏི། །ཕོ་གླང་གླང་ཕྲུ་གློག་པའི་ནད། །གློ་བའི་གློ་བོག་ལེབ་མོར་གླེབས། །·····མནན་པའི་དོན། དག་སྒྲོན་དུ་ས་མཐའ་མི་སྣང་།
གླང་ཆེན·····ཧསྟིཾ་གཛཻཾ་དནྟཱི། གློས་ཕབ་གློད་ནས་གླལ། །·····བཾ་ཧྲཱིམྦཱ། སེང་གེ་བསྒྱིངས་མས་སེང་གེ་གླལ་ཞེས་པ་འགྱུར་བྱུང་། གློ་བུར་འདི་ལ་
ཀ་དང་ག་དང་བ་ལས་བྱུས་པ་མང་དག་སྣང་ཡང་གློ་བུར་ཞེས་བ་ལས་བྱུས་པ་འདི་རང་དག་ཅེས་སྨྲ་རྒྱུན་དུ་གསུངས་ཡོད། ཟམ་ཏོག་གི་དགོངས་པ་ག་ལས་བྱུས་
པ་འདི་རང་ཡིན་ནོ། །གློ་བུར་གློ·····ཨ་ཀསྨཱ། འབུར་གློ་རྡིག·····གློ་རྡིག་ཅེས་པའི་གློ་བུར་རང་ཡིན་པར་སྨྲོན་ལས་བཤད་དོ། །གློག·····མཁའ་གློང་རྫ་
གློང་ཡང་འདི་ཀ་ཡིན་པར་ཟམ་ཏོག་ལས་སོ། །ཨུ་ཛྷི། །གླགས·····འཇུག་པའམ་འགྲོ་མཚམས། ཀླེད·····ལན་འདོད་པ་སྟེ་ལན་གློན་དང་ལེ་ཝུ་གློན་ཡང་ཟེར།
ལན་གླན་ལྷན་པ་གླན། །སྒོ་གླེགས་ཆོས་གོས་གླེགས་བུའི་གླྭ། །གླ་གོར·····ཤིང་གི་སྣན། ཞོ་ཤ་གློག་འཁྱུག་
གློངས། །བྱ་གླག་གྲོག་མ་གྲིབ་གྲིབ་གནོན། །གྲོག་པོར་གྲུ་མོང་ཆག་གྲུམས་གྲུབ། །དངོས་གྲུབ་གྲུ་ཆར་འབེབ་
པར་གྲགས། །གྲོ་བོ་གཡ་དོར་ག་རྐང་ངོ། །·····གཞོགས་ཀྱི་གློ་སྐར་སོགས་ཀྱང་སྐྱེའི་གྲེ་བའང་། ཚུ་གྲོག་ཀྱང་འདི་ཀ་ཡིན་པར་སྨྲ་རྒྱུན་ལས་
སོ། །གྲི་ཁུག་ཀྱང་འདི་ཀ དེ་ལ་ཆན་པ་དང་ཁྱེ་བོའང་ཟེར། དགེ་བསྙེན་དགེ་ཚུལ་དགའ·····ཡིད་དགའ་ལ་ཡིད་སྨོའང་ཟེར། ནནྡ། དགྲེས·····ནནྡི་ན།
དགོད། །དགུང·····ནམ་མཁའམ་གནམ། སྔོན་དགུ་ཚིགས་དགེ་ཞིང་དགུ། །ཉིན་དགུང·····མཚན་གུང་དང་ཉིན་མོའོ། །·····ཧྣ་ཏྲི།

དགེ་བཤེས་·····ཀ་ལྱཱ་ཎ་མི་ཏྲ། ཡོད་·····མང་ཚིག་དགུ་འདི་ལ་མཚོ་དགུ་དང་བཟང་དགུ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །དགུ་དགུག །དགེ་སྦྱོང་དགེ་སློང་
དགེ་འདུན་དགུས།·····ནབ། དགྲ་བཅོམ་དགོངས་·····བསམ་པའི་ཨཱཤྲི་སྣ་ཡ་དགྲོལ། ཡི་གེར་དགོད།·····ཏྲཱ་ས། བདེ་ལ་
དགོད། །དགག་·····ནི་ཥེ་དྷ། བསྒྲུབ་སྟོད་དགང་དགོན་·····ཨ་ར་ཎ། པར་དགར། །དགོ་·····རི་དྭགས། བ་ཕ་བ་·····སེར་ཤ་སྐམས་བ་ཤུལ་
དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡིན། དགོ་དགོ་དགས།·····གས་པའི་དོན། །ཁལ་དགལ་ལྷན་པ་དགབ་·····འགེབས་པའི་དོན། དང་དགོག །སྐྱེས་
དགུས་དགེ་ལེགས་དགེ་སྒྲུབ་དགོས། །དགོངས་མོ་ཐེང་དགྲམ་·····ཨ་བ་ཀཱི་རྞ། མེ་ཏོག་དགྲམ།·····ཨ་བ་ཀཱི་རྞ། །དགོན་·····ཛཱི་
ག་ལ། ཆུ་མེད་པའམ་མྱུ་ངམ་གྱི་ཐང་ཡང་ཟེར། དུང་ཅན་དུ་དགུན་ཀ་བསྡོད། །དགུང་ལོ་ལ་སོགས་དས་འཕྱུལ་གཞོ། །བཀའ་
བགྲོས་བགྲོ་·····སིནྟཱ་ཏི། བཅེ། གླེང་·····བ། བགྱི་·····བྱ་བ། ཀ་རྩོ་མི། བགྱིད་·····བྱེད་པ། ཀ་ར་ཎ། བགྱིས།·····བྱས་པ། །ཀྲི་ཏ། བགོ་·····ཚ།
བགོས་·····སནྣ་ཧྞ། བགེགས་·····བིགྷྣ། ཀྱིས་བགྲོད་ལམ་བགགས། །དུས་འགྱངས་·····བརྒྱངས་པ་ཞེས་པའང་འཐད་པར་གསུངས།
ཚོད་·····ཉམས་ཚོད་དམ་ཚོད་ལྟ་བ། བགམ་བགོ་·····གྲོན་རྒྱུའི་གོས། བ་·····བསགྲ། བགོས།·····སནྣ་ཧྣ། །བགྲེས་·····བིཀྣ། པོས་མིག་བགྲད་·
·····བསྒྲད་ཅེས་པའང་འཐད། བགྲང་བྲེང་བགྲངས།·····གཎི་ཏ། །བགྲུས་པའི་འབྲས་བགོས་གད་མོ་བགད། །གོམ་པ་བགོམ་
ཞིང་རྟོག་མ་བགྲུངས།·····དྭངས་སུ་བཙུག་པའམ་གྲུངས་བརྒྱབ་པ། །བགོ་སྐལ་ལ་སོགས་·····འགབ་བམ་སྐད་ཀྱི་དོན་ལ་བགབ་ཅེས་བྱེད་པ་སྒྲ་
རྒྱན་ལས་བཤད་དོ། །བས་འཕྱུལ་གཞོ། །མགོ་·····ཤི་རཿ མགུར་·····ཀཎྛ་ཀཎྛ་ར། མགུལ་མགྲིན་·····གྲཱི་བ། མགོན་·····ནཱ་ཐ། མགོན་པོ་
མགུ།·····ཏུཥྚ། བ་ལ་གཞའ་བའང་ཟེར། །མགལ་དུམ་མགལ་མེ་གཏོར་མགྲོན་·····འདི་ལམ་གྱི་འགྲོན་པོ་དང་མི་གཅིག་པས་འདི་ཀ་རང་།
མགྱོགས།·····ཏུརྞ། པ་ལ་དང་རྒྱེན་པའང་། །མགར་·····ཨ་ཡ་སྐཱ་ར། བ་ལ་སོགས་ལས་འཕྱུལ་གཞོ། །འགྲོ་·····དབྱེར་བའང་ཟེར། ཀ་མ་ན།
འགྲེང་·····ཨུཏྠི་ཏ། འགྲིམ་འགྲུལ་འགྱིང་འགྲོས་·····བསྒྱུད་པའང་ཟེར། སྤརྡྷཱ། འགྲན།·····པའི་ཟླ་ལ་འགྲན་ཧོའང་ཟེར། །འགྲངས་·····ཟླ་རི་ཏ།
འགེངས་འགག་འགོག་·····ནི་རོ་དྷ། འགགས་·····ནི་རུ་དྡྷ། འགས་·····གས་རྒྱུའི་དོན་དང་འགའི་འགས། འབྲིག །འགྱངས་·····ཨ་ལམྦི་ཏ།
འགོར་·····བི་ལམྦ། བུལ་བ་དང་ཞུལ་བའང་ཟེར། འགྱུས་འགྲོགས་དགོངས་འགྲེལ་·····དྲིཀྐི། འགྲོལ།·····མདུད་པ་འགྲོལ་བའང་། །འགྱེམ་
འགྲེལ་འགྲོངས་·····མ་ར་ཎ། འགུམ་འགའ་·····ཀ་ཤྩི་ཏ། རེ་འགའ་དང་ལ་ལོར་འགའ་ཞེར། འགྲས་·····དྭེ་ཥ། འགྱོད།·····ཀཽ་ཀྲྀ་ཏྱ། འགྱེད་པའང་
ཟེར། །འགོལ་པར་འགྲམ་འགུལ་·····ཀམྤན། ཉེར་·····ཙོ་ད། འགྱེ་འགྱེད། །·····ཙོ་དི་ཏ། འགྲེམས་པ། འགན་འཁུར་འགོང་པོའི་
འགོ་·····ལེ་པ། ནད་འགོས་·····ལི་པི་ཏ། །འཕེལ་འགྲིབ་འགྱུར་·····ཀླ་ར། འགྱུས་མི་·····མི་ཞུམ་པ། དེ་ལ་མི་གུལའང་ཟེར། འགོང་
དང་། །ལམ་འགྲོན་·····འདི་ལ་མས་འཕྱུལ་སྐད་། འགལ་·····བི་རུདྡྷ། འགུགས་རྩིག་འགྲམ་·····ཏ་ཀྲུ། འགོད།·····ཏྲཱ་པ། །བརྩོན་
འགྲུས་འགོ་·····ཐྲ་ཧུ་ཁ། མའི་ཆུ་འགྲེམས་·····ཨ་བ་ཀི་ར་ཎ། འགྲུས། །མགོ་·····འཛོམས་པའི་དོན། འགེམས་རིགས་འགྲེ་ཚོས་
ཀྱི་འགྲིག །འཐབ་མོ་འགེད་·····སློང་བའི་འགྱེར་བ། སོགས་འས་འཕྱུལ་གཞོ། །གོད་པོ་རྒྱ་མཚོར་གཏུལ་·····འགོགས་པའང་ཟེར།

ཕྱིར་རྒྱུ། རྒྱུན་ལུགས། རྒྱུ་འགྲུལ། །གཏམ་རྒྱུད་ཕྲེང་རྒྱུད་རྒྱུད་ ཏནྟྲ། མང་རྒྱན། ཨ་ལངྐ་ར། བྱ་ གྲི་ཧཾ། གོད་ ཐཱིཀྵ། གན་
པོ་ཏ་ཞིས་ ཛ་ར་མ་ར་ཏ། རྒོད། ཨ་པ་ཏ། །ཕས་རྒོལ་ ཝཱ་དཱི། རྒྱང་ཕན་མགོ་ལ་རྒྱོབ། །རྒོད་མའི་རྒྱབ་ ཕྲིཥྛ། རྒྱས་
རྒྱང་རིང་ ཨཱ་ཏ་པ། རྒྱུག ཀླ་ག །རྒྱ་བོ་དབུ་རྒོད་ཕྲུག་ ཤུ་ཏ། རྒྱར་ གཡོས་པ་དང་འཁྲིག་པའང་། བགྲོད། གཏི། །རྒྱ་ཚ་
རྒྱམ་ཚ་རྒྱགས་ཕྲེའི་རྒྱུགས། །རྒྱུ་མཚན་ལོ་རྒྱུས་བྲིང་རྒོད་རྒྱུ། །རྒྱལ་བའི་རྒྱུད་ ཏནྟྲ། རྒྱལ་ ཇོ། རྒྱུ་སྐར་
རྒྱལ། །ཞེས་རྒྱུད་རྒྱས་བཏབ་ང་རྒྱལ་རྒྱགས། །རྒྱ་གྲམ་རྒྱན་ ལ་མདུང་དོར་དང་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ཆོ་ལོའང་ཟེར། པོ་རྒྱན་ ཨ་
ལངྐ་ར། དང་རྒྱལ། །རྒྱུན་འབྱམ་རྒྱ་ཤུག་ཉ་རྒྱར་ རྣ་ལ། རྒྱུད། །རྒྱུས་པ་ སྣཱ་ཡུ། རྒྱུ་མ་ ཨནྟྲ། ལུག་གུ་རྒྱུད། །གྲུ་
རྒྱོང་རྒྱང་ཞིང་མིག་རྒྱུའི་ མིག་གི་སྐྱོང་མཐའམ་ཐྲིམ། རྒྱུན། །རྒྱ་ཡུལ་རྒྱ་ ས་ཤུ་ཏ། མཚོ་ལྗོ་རྒྱབ་སྐྱིད། །རྒྱལ་མཚན་
རྒྱལ་ ཛ་ཡ། སོགས་རང་བཏགས་གཙོ། །ལུས་ཀྱི་ལྷང་ ཨོཾ་ད་ནྟི་ཡ་ཀ བ་སྣན་ འདི་གཉིས་ཟ་མ་ཏོག་ལས་སྤྱི་རབས་པ་འགའ
ཞིག་བཞེད་གསུངས། ཡང་སྣན་སྣ་དང་། རྒྱམ་ཚྭའང་འཕྲད་གསུངས། ལྷ་དང་། །ལགྲམ་ སེཏྣ་པ། ཚྭ་ལ་ སྨྲ་རྒྱན་ལས་ཏ་སྣ་ལ་ས་མགོ་དང་ལ་མགོ
འདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས། ལ་ག་བཏགས་སོ། །སྔོམ་ ཀླ་བ་ཀ ཆེན་ནློ་ ཟབ་པ། སྔམ་ སྨྲ་རྒྱན་ལས་བས་འཕྱུལ་སྣང་། སྤྲིན་ པ་ཏྲ།
པོར་ ཕུཥྐ། སྤྲུན། འཁྲུན་པ། །ལྟུགས་སྤྲོག་སྤོར་ ནཀྲ། མོ་སྤྲིམ་ཞིང་སྤྲིལ། །སྤྱིད་ སྤྲ་ལྤ་ས། སྤྱུར་སྤྱིད་ལུག་སྤྱེད་ ཏུ་
ཡི། བུ་སྤྱེལ། །སྤྲུ་རྩལ་ ཀ་ལཱ། གཡོ་ ཤུ་ཏྲ། སྤྲུ་སྤྲུ་ སྤ་ཡ་ཀླ་ར། མ་སྤྲུང་། ཐོན་རབས། །སྤྲམ་ མཉྫུ་ཁ། སྤྲོམ་སྤྲོ་བ་སྤྱེ་ཝ་
སྤྱེ། །སྤྱུག་ ཤྲ་ཤུ་ཏི། མོས་སྤོང་ ཨཏྲ། སྤོག་ པ། ལ་ཤུ་ཏ། སྤོག་སྐྱུ་ལ་ར་སུ་ནི་འམ། ལ་ཤུ། རི་སྤོག་ལ་ནི་ཀི་ཝ་ནི། ཟེས་སྤྲེག་ ཨུཏྐ་ར་ན་
ཟེར། །ཕྱིག་སྤྲིབ་ཚུ་སྤྲོལ་ ཏུ་ར། ཆོས་སྤྲ་ ཏུ་ཏ། སྤྲོགས། །བྱ་སྤོ་ རྒོད་སྤྲོ་ གོ་བོའི་སྤྲོ་སོགས། བཤད་སྤྲོས་མཚུ་སྤྲོས་
སྐྱུ་སྤྲོས་གཙང་མི་གཙང་སོགས། སྤྲིག་ འཁྲིག་པར་སྤྲིག་པ། །སྤྲལ་ཚིགས་ ཕྲིཥྛ་བཾ་ས། སྤྲུལ་སྐྱོད་སྤྲ་སྤྲེའུ་ ཁ་འདམ་འང་ཟེར། བཙའ་ལྷ་
དང་རོ་ནུས་ཆ་མཐུན་ཞིག་གི ཨར་ཛ། གཞེར། །སྤྲེན་ ནཏྲ། གཙེར་བུ། མོ་སྤོ་ སྤོ་གླེགས་ལ་སྤོ་འཕར་ཟེར་བའང་། དྲུང་སྤེག ལྐ་སྨྲ། མོ་
སྤྲུག་ སྤོ་སྤྱང་། །སྤྱིད་པར་སྤྲོ་གུས་སྤྲོག །དབང་སྤྱུར་འཁོར་ལོ་སྤྱུར་སྤྱུར་བྱེད། །ལག་སྤྲེང་ཟས་ པཏྲེ་ཡ། སྤོང་བུ་
རམ་སྤོར། །སྤར་དང་ཧ་སྣ་སྤྲོན་མེ་ ཏི་པ། སྤྲིབ། ཨ་བ་ར་ཏ། །སྤིད་སྤྲུབ་ཀླུ་སྤྲུབ་ སྤ་ཛྙ། སྤྲོལ་ མ་སྤྲུབ། ཏུ་
ར། །མནའ་སྤྲོག་སྤྲུག་ཇོས་སྤྲུ་དོ་གཅིག །ད་སྤོས་སྤོས་སུ་རྩིག་པ་སྤྲོན། །སྤྲུ་སྤེགས་སྤང་གཞོངས་ཚ་ བ་ཚ་ཅན།
སྤོ་ཅན། །སྤྲོབ་དང་སྤྲོམ་སོགས་སར་བཏགས་གཙོ། །བཀལ་བརྟག་བཀལ་ལན་བརྒྱད་ ཨ་ཤྚ། བཅུ་བརྒྱད།
ཨཥྚ། །ཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ ཤི་ཀྲུ་ལ། བརྒྱུས་ གྲ་ཐི་ཏ། པས་བརྒྱན། བརྒྱན་པ་ལ་གཞུགས་པའང་ཟེར། ཨ་ལང་ཀྲི་ཏ། །ཚུ་བཀལ་
ཊཱི་ཀཱ། འོ་བརྒྱལ་དྲན་མེད་བརྒྱལ། འཐོག་པའང་ཟེར། །བརྒྱུད་ པ་རཾ་པ་ར་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་མི་བརྒྱུད་སོགས། པ་ལམ་བརྒྱགས་
བཅོ་བའི་བརྒྱད། འཐབ་པའམ་སླད་པའམ་གཤེ་བ་སོགས་ལ་ཟེར། པ་རི་བྷཱ་ཥ། །ལེ་བཀན་གང་བརྒྱངས་སླ་བའི་ མཁས་བརྒྱ་བར་ཟད་

ཅེས་བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ལས་བཤད། ཨུ་ལ་ཀ། བརྒྱད། །བརྒྱུགས་·····ཧླ་པ་ཏི། ཤིང་བརྒྱུང་པ་བརྒྱུད་མར་བརྒྱུས། །དབྱུག་པ་བརྒྱབ་སོགས་བས་འཕྱུལ་ར་·····མགོ་ལྡན་པའི། གཡོ། །བྱུ་རམ་བསྐར་ཞིང་བསྐྲངས་ནས་བསྐོངས། །ཆོས་བསྒྱུར་·····བརྟེ་ཏ། མདོག་བསྒྱུར་བཀའ་བསྐོ་བསྐོས། །ཆུ་བསྐྲལ་ཆོས་བསྐྲགས་·····ཀླི་རྟེ་ར། ཉིང་འཛིན་བསྐོམ། །མགོ་·····ཕེ་ཡ་ལ། བསྐྲེས་རིགས་བསྐྲེས་·····མགོ་བསྐྲེས་པ་ལ་སྐྲེས་རྐྱང་ཡང་འཆད་པར་གསུངས། རྒྱལ་མཚན་བསྐྲེངས།·····སྐྲེང་ཞེས་པའང་འཆད་གསུངས། ཨུཏྐུ་ཡ། །མནའ་བསྐྲགས་ལམ་བསྐྱུགས་སེང་གེ་བསྐྱིངས། པེཊྚི་སྐྱ། འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་གླལ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག །བག་ཆགས་བསྐོ་བསྐོས་ཕྱོགས་གཅིག་བསྐྲིགས།·····ག་ཧི་ཏ། །འོད་བསྐྲིབས་·····སྒྲིབ་པས་བསྒྲིབས་སོགས། གློ་བསྐྲིམས་·····འདས་པ། སྤད་བུ་བསྐྲིལ། །བསྐྲུབ་·····བྲཱ་ས། པ་བསྐྲུབ་·····སྭཱཧཱ། བྱ་བསྐྲུན་མི་ཉུས། །བསྐྲིན་མི་·····མི་མཆོག་པའི་དོན། ཕོད་དང་བྱ་བའི་བསྐྲང་།·····གང་དང་གང་གི་དངོས་གཞི་དེ་བོ། །བསྐྱེལ་·····སྐྱེ་དབུ་ལྷ་བུ་བསྐྱེལ་ཚར་བའི་དོན། ཞིང་སྐྲ་བསྐྲགས་རྟེས་ཀྱིས་བསྒྱུར། །གཞན་གྱིས་མི་བསྐྲུལ་·····ཨ་ཀྵོ་བྷྱ། ནོར་གྱིས་བསྐྲངས།·····སྐྲ་རྒྱན་ལས་གང་བའི་དོན་གསུངས། །གན་སྐྱལ་བསྐྱེལ་·····འདས་པ་ལའོ། །སོགས་བས་འཕྱུལ་སྐྲོ། །སྟེན་·····ཀཱ་བྱ། དང་·····དག་ཅེས་ཀྱང་འཆད་པར་བཟང་། ཟེལ་དངར་·····བདུད་རྩི། ཚར་དུ་·····གྲལ་ལམ་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུར་བསྐྲིགས་པ། དངར། །གསེར་དངུལ་·····རུ་པྱ། དངོམ་ཆེ་དངོས་·····ཧྲ་བ། དངོས་·····ཨ་བྷཱ་བ། མེད། །དངོས་གྲུབ་·····སིདྡྷི། དངོས་གཞི་·····མཽ་ལ། དངོས་བཤམས་དངོས།·····ཧླ་བ། །དངངས་·····ཐུ་ས་ཞེས་ཀྱང་འཆད་པར་གསུངས་པ། སྐྲ་རྒྱན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ཁྱད་ཡིན་པར་གསུངས། སྐྲག་·····སན་ཏྲཱ་ས་ནི། དངན་·····གཞན་གྱི་ནོར་ཁྲེར་བ་ཕྱིར་མི་གཏོད་པ། འཐེན་འབབ་ཆུའི་དངོལ།·····ཆུ་དོགས། །ཁྲི་ཡི་དངོ་·····ངོས་སམ་སོ་འམ་ཞེང་ལའང་། སོགས་·····རོ་དངས། དེ་ལ་མངར་ཞེས་ཀྱང་འཆད་པར་གསུངས། དས་འཕྱུལ་ངའོ། །མངའ་རིས་མངའ་ཞབས་མངའ་ཐང་མངལ། །མངའ་མཛད་མངའ་·····བི་བྷུ། བདག་མངག་·····ཀིཾ་ཀ་ར། བྲན་དང་ཅི་བགྱིས་དང་། །གཞུག་·····གཡོག་སོགས། གཞན་ཡང་རྟེ་ཤོད་དང་། ལྷ་འབབས། ནང་བྱུན་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །མངགས། །མངོན་·····པྲ་ཏྱཀྵ། ལུས་མངོན་གྱུར་མངོན་མཚན་མངལ།·····གརྦྷ། །མངོན་སྤྱོད་མངའ་བརྟེས་མངན་མི་བགྲང་། །ཆོས་མངོན་·····ཨ་བྷི། མངོན་·····ཨ་བྷི་ཛྙ། ཤེས་·····དས་འཕྱུལ་ཅན་གྱི་དངར་དང་འདམ་ཁ་ཡིན་ཀྱང་སྐྲ་རྒྱན་ལས་འདི་ཁ་ཁོ་ནར་བཞེད་དོ། །མངར་བའི་རོ། །ཐུགས་ལ་·····ཧྲཱི་ཀ མངའ་སོགས་མས་འཕྱུལ་ངའོ། །ཇོན་·····ཤ་བ་ར། རི་དྭགས་གསོད་བྱེད། པའི་ཛ་ཡབ་ཛ་·····བརྡུང་བའི། ཌཀྐ་ཧྲི། ཛེ་ཙུ་·····དུད་འགྲོ་ཛ་མོའི་ཨུཏྲ་ལྷུག་གུ་ལ་ཛེ་ཙུ་ཟེར་བའོ། །ཚུང་དང་། །ཛམས་པའི་བཀྲེས་ཛབ་·····སྐྲ་རྒྱན་ལས་བཀྲེས་ཕྱམ་ཞེས་བཤད། ཛ་མོ་ཛེ་ཙུ། །ཛོམ་བཛིད་ཛམ་བཛིད་ཛོམ་བག་ཅན། །དབྱུགས་·····ཕླ་ཤླ་ས། ཛུབ་·····སྐྲ་རྒྱན་དུ་བས་འཕྱུལ་བཤད་དོ། །ཟུག་·····ཤ་ལྱ། ཛུས་ཛོད་མཁན་ཛུལ།·····སྟེ་ད། ཛུལ་གཞན་ཀྱང་ངོ་། །སཾ་ཀཱཏྱ། །ཛོས་ཁྲེར་ཌེ་ཙུ་ཛོག་སླ་·····ཛན་པ་སྡེ་གསུག་པའང་ཟེར། ཛན་དང་། །ཛ་·····ཙྪ་མ་ར། ཛོག་·····མ་ཞེས་པ་ཟེ་བ། ཐུགས་ཛམས་ཛོ་མི་ཐོག །ཛན་ཆན་ཙ་ཛ་ཛུམ་

དང་། །དུས་ཀྱི་རྫོག་དང་རྫ་ཡབ་གླིང་། །ར་ལ་བཏགས་པའི་······གྲངས་ཀྱི་ལྔ་ལ་ལ་ལ་ང་བཏགས་ཁོ་ན། ང་ཡིག་གོ །ཞལ་······པྲཱ་
ཎ། སྤེ་སྤྲིན་······ཨ་བྷྲ་ཀ། སྤེ་སྤེ་······ཕུ་ཏྐ། སོ་སྤོན།······ནངས་ཀྱི་ནི་སྔོན་གྱི་ཟེར། །གསང་སྔགས་······མནྟྲ། སྔགས་······མནྟྲི། པ་མདོག་སྔོན་
སྤོ།······ནཱི་ལ། སྤེ་······ཕུ་ཏྐ་ཏྐ། །དོ་སྤོས་ལ་སྤུར་པ་ཆེ། །སྤེ་······ཕུ་ཏྐ། དུས་སྐྱོ་སྤོགས་མོན་སྲན་སྤེའུ། །སྤེ་ཕྱི་······ཕུ་ཏྐ། སྤུན་དུ་
སྤོ་བར་······པ་རི་ཧྣ་མ་ན། བྱེད། །མཆང་ནས་སྤོག་སོགས་སར་བཏགས་དཔེ། །བཟན་······མཆོད་པ། ཡང་བཟམས་ནས་
རྩས་མ་བཟས།······ཡུ་ཀྟ། །བུད་······རེ་མ་ཟེར། མེད་བཟོད་དང་བཟོན་པས་བཟོན། །ཚང་བརྟབས་བས་འཕུལ་རང་
བཏགས་དཔེ། །སྤུག་······དུཤྐ། བསྤལ་བསྐོད་······སཾ་བརྐ། བསྤགས་བསྤོ་བ་······པ་རི་ཧྣ་མ། བསྤོས།······འདི་རིགས་ལ་སླ་རྒྱན་ལས་རང་
གཞན་དང་བྱ་བྱེད་རྟེ་དགོས་པར་གསུངས། །རྣམ་པར་བསྤོས་······ནཱི་ལི་ཀ། པའི་འདུ་ཤེས་ནི་ཁ་དོག་བསྔོས་པ་ལྟ་བུ། དང་བསྤོགས་པ་
སོགས། །བ་ཡིས་འཕུལ་བའི་སར་བཏགས་དཔེ། །ཅི་སྐད་ཅེ་······ཀ་ཐ། ཕྱིར་ལྡན་པའི་ཅན།······མིག་ཅན་དང་། ལྡན་ཅན་
སོགས། །བདག་ཅག་སྐྱི་ཅེར་······ཁལླི་ཏ། སུམ་······ཏྲི་ཎྣ་ཀ། ཅུ་དང་། །དྲུག་ཅུ་······ཥཥྚི། བདུན་······སཔྟ་ཏི། ཅུ་བརྒྱད་······ཨ་ཤཱི་ཏི། ཅུ་
རྣམས། །ལྷན་ཅིག་······ཆབས་ཅིག་ཀྱང་ཟེར། ཐབས་ཅིག་སྐད་······ཀྵ་ཎ། ཅིག་ཅམ། །ཁྱེད་ཅག་སེམས་ཅན་······སཏྭ། ཡོད་དོ་
ཅོག······མཐའ་དག་གི་དོན། །ཅན་······ཅན་ནི་གྲོང་ཚིག་ཡིན་གསུངས་པ་སླ་རྒྱན་ལས་སོ། །ཅེར་ཅོབ་ཅོབ་ཆང་ཅོ་རེ། །ཀ་······ཨ་ཏཾ། ཅང་ཅས་
ཅུས་བབ་······བབ་བབའང་ཟེར། ཅོལ་ཅམ། །······དོན་མ་བརྟགས་པར་འཕྲལ་དུ་སྨྲས་པ། ཅི་སྙེ་ཅུང་······ཀིཉྩི་ཀ། ཟད་ཕྱིན་ཅི་ལོག །ཅང་
ཤེས་······ཛྙ་ནི་ཡ། ཅིག་ཤོས་······ཨི་ཏ་ར། ཅི་ནས་ཀྱང་། །ཅོ་ཏོའི་ཐོར་ཅོག་ཐོར་······ཤུ་གུ་ཏ། པན་དང་། །རྒྱ་······ཨཙྪཾ་ཙཀཾ། ཅང་······
སྐྲ་རགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་དང་ཡོད་པ་དང་ལེགས་སོ་གྲུ་ནོམ་སྣང་བ་ལ་སོགས། བེ་······གཏྣ། ཅོན་ལྟ་ཅི་སློས། །ཅ་ཏོའི་ཅོལ་ཅོལ་སྨུ་······ཁ་ཟེར་བ་
དང་། ཅོར་······ཁ་དྲག་པ། དང་། །ཅོ་······གཡེན་སྤྱོ་འང་ཟེར་དོན་ལ་སྤང་བར་བྱེད་པ་དང་། འགོ་འཚམས་པའོ། །འདྲི་ཅིག་······ཡུ་ག་པ་ཏ། ཅར་ཅམ་
གྱིས་འཛོག །ཅོག་བུར་ཅ་རེ་མིག་ཅེ་རེ། །ལན་ཅིག······འདི་གྲངས་ཀྱི་བུ་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་གསུང་རབ་ཀུན་ནས་འདི་ཀ་འབྱུང་ཞེས་སླ་རྒྱན་
ལས་གསུངས། ཅིས་ཀྱང་ཅེར་མི་རྟོག །ཁ་ཅིག་ཅང་མི་ཤེས་ཀྱང་ཅོང་།······རོལ་མོ། །ཅང་······སླ་རྒྱན་ལས་གཤང་ཞེས་པ་སྒྲ་ཚིག་ཡིན་
པར་གསུངས་ནས་བོད་ཀྱི་གཤང་ལ་ཅང་ཟེར་གསུངས། དང་ཅང་ཏེའུ་······ཌ་མ་རུ། ཅི་ཡང་རུང་། །ཅུ་གང་ཅུང་ཞི་ཅུར་······སྨན་དཔྱད་ལས་
ཕྱ་མའི་མིང་དུ་བཤད་སྣང་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟ། །ཅེ་······ལྕེ་སྤྱང་དང་ལྕགས་སྤྱང་སོགས་མ་དག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །སྤྱང་ཅོ་ག་བྲག་ཅས་ཅི། །······
ཀ་ཐཾ། ཅོག་ཅེར་ཐོ་ཅོས་ཅུང་སེད་ཟ། །ཅི་ག་ལ་སོགས་ཅི་རྐྱང་ངོ་། །གྲོས་གཅོམ་གཅོང་ནད་གཅད་བྱ་གཅོད།······
ཚེ་དན། །ཁོན་······མི་མཛའ་བ། གཙུགས་ཡིད་གཙུགས་······ཨུཥྞི། མཛའ་བ། གཅེན་······ཨ་གྲ་ཛ། སྔོན་སྐྱེས། དང་གཅུང་།······ཛེ་ས་སྐྱེས་
སོ། །ཨ་ནུ་ཛ། །གཙུད་བོར་ལག་གཙུད་གཙུར་ཞིང་གཙུན། །རྣམ་གཅོད་ཡོངས་གཅོད་ཞལ་ལྕེ་གཅོད། །གཅོང་
རོང་གཅོང་སྐད་གཅེན་······སྨུ་ཏྲ། འདི་གཉིས་དྲི་ཆུའི་མིང་། གཅི་བ། །གཅོད་······ཡུལ། བཞིན་གཅེས་······འཇོན། མེད་གཅིག་གིས་

གཅིག·····ལ་གཞི་བ་ལྷ་བུ། །གཅམ་·····གཙོས་མ། བུ་ཁ་གཅང་གཙུགས་མེད་གཅེས།·····སྡུས། །ཚར་གཙོད་གཙུ་གལ་ཡིད་ ལ་གཅགས།·····ཀཱི་ཀྲཱི་ཧྃ། །སྲྀ་·····ཟླ་ཏུ། གཅན་གཅན་·····ཤྭ་པ་ད། གཞན་ལ་གཅན་·····ལའི་ཚུགས་ལེན་པ་པོ། པ། །གཅིག་ཏུ་·····གཉིག ཏུའང་ཟེར། གཅལ་བཀྲམ་གྲངས་ཀྱི་·····ཐོས་པའི་དུས་གཅིག་སོགས་ཀུང་གྲངས་ཀྱི་གཅིག་འདི་ཀ་དགོས་པར་སྐྲ་རྒྱན་ལས་གསུངས། ཨེ་ཀ གཅིག །རོ་གཅིག་·····དུ་མ་མིན་པའི་དོན། རྫས་གཅིག་གཅེར་བུར་·····རྒྱུ་གུ་ཅན་ཡང་ཟེར། གཙོག་·····དམ་བུར། །གཅེ་ཙུའི་·····མས་ གསུམ་ལྷ་བུ་བཤད་ལམ་སོགས་ནས་གཏོང་བའི་སྐད་སྦྱོར་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཅེས་སྐྲ་བརྒྱན་ལས་བཤད། སྐད་སོགས་གས་འཕྲུལ་གཅོད།·····དོར་ འཛུལ་བའི་གཅལ་ཀུང་ངོ་། །བཅོམ་ལྡན་·····ཉྭ་ག་བན། དགྲ་·····ཨཧྲ་ཏེ། བཅོམ་བཅས་·····དམ་དེམ། པས་བཅགས། །དམ་བཅའ་ ཁྲིམས་བཅའ་བཅིང་བས་·····བནྡྷ། བཅིངས། །ཤིང་བཅད་·····ཚིནྣ། རླན་བཅིར་བཅའ་ཡོས་བཅོམ། །ཚིགས་བཅད་ བཅའ་གཞི་བསྟན་བཅོས་·····ཤཱ་སཏྲ། བཅངས། །ཡོགས་བཅར་བཅའ་སྣ་བཟའ་བཅའི་བཅུད། །མིག་བཅར་ཕྱིར་ བཅིལ་ཆུ་བཙུར་བཙུག·····ཝྲ་ཀླི་ཧྣ། །ནོར་བཅལ་ལག་བཅངས་·····ནོར་བཅངས་པ་སོགས། ཆགས་བཅག་ བཅོལ། །བཅགས་·····ཆགས་པ། པས་ཧར་བཅིབས་·····ཞོན་པ། ཞལ་ལྕེ་བཅད། །ཚར་བཅད་ཀློས་བཅལ་བཅས་རང་ བཅབས།·····སྦས་པ། །རྫོ་བཅག་ཤིང་བཅེར་གྲོས་བཅམས་བཅུམ། །བཅུ་·····དཤ་ དང་བཞི་བཅུ་·····ཙ་ཏྭཱ་རིཾ་ཤཏ། ལྔ་·····པཉྩ་ཤ ཏ། བཅུ་དང་། །དགུ་བཅུ་·····ན་བ་ཏི། བཅོ་·····པཉྩ་དཤ། ཨཥྚ་དཤ། འདི་གཉིས་ལ་སྒྲ་རྒྱན་ལས་ན་རོའི། ལྔ་བཅོ་བརྒྱད་བཅོས། །བཅོས་ བུའི་རས་སོགས་བས་འཕྲུལ་ཅོ། །གཉེན་ལྕུག་ལྕུག་ཕྲན་ལྕུང་·····ནི་ཙུ་ལ། མའི་ལྕུག །མགོ་ལྕོགས་·····མེ་ཏོག་དང་སྒྲུལ་ མགོ་སོགས་མགོ་རྒྱན་ལ། ཆེས་ལྕི་བློ་ཡིས་ལྕོགས། །གནམ་ལྕགས་·····ཨཤྨ། ལྕེ་·····ཨ་ཤ་ནི། འབབ་མེ་ལྕེར་·····ཨཀྲེ། ལྕེབ། །ལྕང་ལོ་·····ཨ་ཊ་ཀ། ཅན་གྱི་ལྕགས་རིའི་ལྕོག·····ཤིང་ཐག་ཀུང་ཟེར། །ཉ་ལྕིབ་སྦལ་ལྕོང་ལྕང་·····ཟམ་ཏོག་ལས་སྐྱུང་ཀ་བཤད། གའི་ལྕེ། །རེ་ཙུ་ལྕག་ལྕབ་ལྕམ་པ་ལྕུམ། །ལག་ལྕིབས་ཚ་ལྕིབས་སྒོ་ལྕིབས་དང་། །སྤྱན་ལྕིབས་ལྕམ་དྲལ་སྐྲའི་ ལྕང་ལོ། །ལྕི་བ་ལྕགས་·····སྔ་རགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག པོད་སྤུས་ཅག་ལྕིག །ཚིག·····སྐད་འདོགས་པ་ལ་ལྕེ་སྟོན་ཟེར་བའོ། །གཅིག་པ་ལ་ སོགས་ལར་བཏགས་ཅའོ། །ཆེམ་ཆེམ་ཆལ་ཆལ་ཆོས་ཆུའི·····ན་དཱི། ཆར། །ཆགས་བྲལ་ཆོག་ཤེས་ཆོ་གའི་ ཆེད། །གོ·····ཀ་བ་ཙ། ཡ་ལད་ཟེར། ཆ་མཚོན་ཆའི་ཆ་ལུགས་ཆོས།·····ཧྲམ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་ཆམ་ལ་ཕེབ། །རིན་····· རཏྣ། ཆེན་ཆུན·····དྷཱ་མ། པོ་ཆབས་གཅིག་ཆུར། །ཆུ་·····ཛླ་རོ་ཏ། ཞེང་·····པ་ཧི་ཊ་ཏ། ཆ་མཉམ་ཆམས་མེ་བ། །ཆིབས་པ་····· ཡུ་ག ཆ་དེ་ཆིབས་ལས་ཆོགས། །སྒྲོག་ཆགས་ཆག་ཆག་ཆལ་མར་གདབ། །ཆོ་ལོས·····ཤོའམ་རྒྱན་པོ་འགྱེད་པ། ཆེ་ གེའི·····འདི་ཞེས་བྱའི། ཆ་རྐྱེན་ཆད། །ཆད་པ་·····དཎྜ། ཆོད་ལ་ཆུང་མ་ཆོལ། །ཆང་·····མ་དྱ། ཆེམས་ཆེ་ཆུང་ཐུགས་སུ་ ཆུད།·····ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མོང་དུ་ཆུང་པ་ཟེར་བ་སོགས། །མཐར་ཆགས་ཆགས་ཆོགས་ཆེར་གྱི་ཆེར། །ཆབ་འོག་ཆོམ་རྐུན་

ཆེས་ཆེར་ཆུན། །ཚོམས་ཤིག་ཆིངས་ཤིག་ཚབ་སྒོ་ཚོག །ཚར་ཚོད་ཐག་ཚོད་ཆབ་.....ཆབ་ཅེས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ཞེ་སའི་ཚིག་གོ །འོག་ཆུག ཆ་ཚོ་མ་ཚོད་ཆ་.....རྒྱུས་མེད། མེད་ཆས། །ཟན་ཆངས་འབྲས་ཆན་ཆབ་ནས་ཆུས། །ཆ་ལང་མལ་ཆ་ཆེ་.....ཨ་ཆེའམ་སྲིང་མོ་ལའང་། ཞེའི་.....སྨྲ་རྒྱན་དུ་འདི་བཟའ་ཟླ་ལ་ངོས་བཟུང་འདུག་གོ །ཆས། །ཚོ་རིགས་ཆུད་ཟོས་ཆམ་པའི་ནད། །ཆབ་ཤོག་ཁ་.....འཕྲིན། ཆེམས་ཆིག་རྐྱང་ཚོངས། །བག་ཆགས་ཚོ་འཕྲུལ་ཚོ་དེ་འདོན། །ཁ་ཆེ་ཆན་པ་ཆ་ག་.....སྒྲོག་ཆགས། པ། །ཚོལ་.....ཆུའི་སྣོད། ཟངས་ཆུ་གང་.....སྙིང་སྟོབས། གོར་མ་.....ཐེ་ཚོམ་མེད་པ། དེ་ལ་གོར་མ་བཀུམ་ཡང་དེ་ཉིད་དོ། །ཆག །ཆ་ཤས་ལ་སོགས་ཆ་རྐྱང་ངོ་། །མཆོག་ཏུ་སྐྱབས་མཆི་.....གཙྩེ་མི། དགོན་མཆོག་.....རཏྣ། མཆོད།.....ཕུ་ཛ་ན། །མཆིལ་མས་མཆིལ་ལྷམ་མཆིག་.....མས་གཅུན། མཆིག་.....མས་གཅུན། གུ། །སྐྱུ་མཆེད་མཆན་གྱི་མཆི་.....ཆུང་མ། འབྲང་.....རྒྱན་གྱིས། མཆོར། །མཆི་མ་མཆིལ་མ་མཆེར་པ་མཆིན།.....ཕླི་ཧ་པ། །ཞལ་མཆུ་.....ཧཏྲ། ཁ་མཆུའི་བཀའ་མཆིད་.....སཾ་ཀ་ཏེ། ཡང་དག་པའི་གཏམ། མཆིས།.....ཨསྟི། ནསྟི། །སྐྱེ་.....ཨ་ཡ་ཏ་ན། མཆེད་མཆིང་བུ་.....ཀ་ཙ། རྒྱ་མཚོའི་མཆིང་།.....དཀྱིལ་གྱི་དོན། །རྟ་མཆོག་མེ་མཆེད་མཆིལ་པའི་མཚོངས།.....ཧྭ་ཏ། །གཞུ་མཆོག་སྒྲུ་མའི་མཆན་བུ་.....ཡི་གེའི་མཆན། །མཆིལ་.....ལྟུགས་ཀྱུ། པ་མཆིམས་.....དུས་ཀྱི་མིང་། སོགས་མས་འཕྱུལ་ཚའོ། །ཚོས་འཆད་.....བླི་ཧཿཧ། ཁྲིམས་འཆའ་འཆག་.....ཙང་ཀྲ་མ། པར་འཆག །ཚུལ་འཚོས་གར་འཆམ་.....ནྲྀ་ཏྱ། སྒྲོག་འཆད་.....ཚྪ་ད་ནི། འཆི།.....མ་ར་ཎ། །འཆུམས་.....འདོད་ཆགས་ལ། པས་གནས་འཆའ་འཆེལ་.....འཆང་བ་ཟེར། སར་.....ཞེན་པར། འཆུར། །འཆལ་.....ཁྲ་ལ་ཛྙ། པའི་འཆར་སྒོ་མི་འཆགས་འཆབ།.....གསང་བའམ་སྦེད་པ། །ཉི་འཆར་.....ཨུ་ད་ཡ། ཆུ་འཚོར་ལས་འཚོལ་འཆུན། །ཁྲོས་འཚོམས་ཁས་.....ཁས་ལེན་པ། འཆེ་འཆིང་.....བནྡྷ་ན། ཞགས་འཆང་.....རྦ་པ། །འཚོལ་.....གོ་རིམ་དུ་མི་གནས་པ། དང་འཆུས་.....ལོ་ག སོགས་འཛས་.....ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་འཆབ་མི་འཚལ་ཟེར་བའང་ངོ་། །འཕྱུལ་ཚའོ། །ཇི་.....ཡ་ཐཱ། ལྷ་ཇི་སྙེད་.....ཡཱ་པ་ཏ། ཇི་བཞིན་གཟིགས། །ཇི་ལྟར་.....ཡ་ཐཱ། ཇི་.....ཡཱ་བ་ཏ། སྲིད་ཇི་སྙད་སྙམ།.....ཡཱ་ཝཏྟ། །ཇོ་ཇོའི་ཇོ་མོ་ཇོ་.....ཨཏྟ། བོའི་ཇ། །ཇི་.....གོར་ཞིག ཞིག་ཇག་.....ཇོ་ར། པས་ཇུ་.....ཇོ་བའོ། །པོ་འཕངས། །ཇ་.....དམར་སེར། ཏོང་ཇ་.....ཐོད་པ། ཧྲིལ་ཇེ་མཐོར་སོང་། །ཇེ་དང་.....དང་པོ། ཇེང་སོགས་ཇ་རྐྱང་ངོ་། །མཇལ་.....ས་མྣ་ག མཐོང་མཇིང་པ་མཇུག་མ་མཇེ།.....ལིངྒ་འམ། ཤེ་པ། །གོ་བའི་མཇལ་དང་མི་.....མ་ཏ། མཇེད་.....ཉོན་མོངས་ལ་བཟོད་པའི་མིང་ཡིན། སོགས། །མ་ཡིས་འཕྱུལ་བའི་ཇ་ཡིག་གོ །འཇིག་པར་.....བྷི་ར་ཧ། འཇི་བ་འཇིམ་པ་འཇགས། །འཇིག་རྟེན་.....ལོ་ཀ འཇིག་པའི་.....ལུ་ཀ་འཚོག་པའང་ཟེར། འཇིགས་པ་.....བྷི་ཏ། འཇོམས།.....བྲ་མ་ཧི་ན། །འཇུས་ནས་ཤ་འཇོག་.....གཞོག་པ། འཇར་ནས་འཇབས། །འཇའ་ཞིང་འཇུངས་.....ཀྲི་པ་ཎ། སེར་སྣའམ་ཞེན་ཆགས་ཆེ། པའི་སྐྱོན་འཇིལ་.....ནཱ་ཤི་ཏ། འཇེམ། །འཇུ་བ་ཁྲག་འཇིབ་ཟས་འཇུ་འཇང་། །འཇུད་.....སྐད་འཚོངས། གཎྜི་ཀཱ། འདོད་འགྲོ་འཇང་

ཟེར། མ་ཐུབ་འཇོལ་འཇོལ་འཇོ་སྙེག་འཇོག །འཇུར་·····སྲད་བུའི། སྐྱ་རྒྱུན་དུ་མས་འཕྱུལ་བ་ཤད་དོ། །དང་དབྱིབས་འཇོང་འཇུར་ཞིང་འཇུན། །འཇོག་པོ་ལུས་འཛམ་·····སྒྲོ་དྲ། ·····རྒྱ། མཚོ་འཛིངས་འཇུག །འཛམ་དབྱངས་སྙན་འཛེབས་·····འགྲོགས་པའམ་ལེགས་པ་སྙན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན། མཉམ་པར་འཇོག །ཀློས་འཛད་ཚད་འཛལ་འདོད་པ་འཇོ། །ཁྲིགས་འཛགས་འཛའ་ས་འཛའ་·····ས་རིམ། མོ་འཇོར། །འཆའ་རྗེག་འཛའ་ཚོན་འཚོར་བུ་དང་། །སྲོད་འཛིང་ཁ་འཇུམས་རྩ་འཛིག་མཉེན། །ཐོབ་ཀྱིས་·····ཐབས་ཀྱིས་གཞན་ནོར་འཕྲོག་པ། འཛལ་སོགས་འབས་འཕྱུལ་ཛའོ། །ཛེ་བཙུན་·····ཛ་ཏྣ་རི་ཀ ཛེས་·····ཨ་སུ་བཛྲ། འཇུག་ཛོ་ཛེའི་·····བཛྲ། ཛེས། །ཛེ་དཔོན་·····ཨཛྷ། ཛྷ་·····བེ་ཧྱ། ཛེ་ཛེད་·····བཀུར་བའི་དོན་རིམ་གྲོས་སོགས། པའི་འོས། །·····ཨརྒྷ། ས་ཛེན་ཁ་·····ཀ་ཊྭ། ཛེན་ཛེ་ངར་ཛུད།·····ཨུཥ་པ་ཏཱ། ཛོད་བྱེད་སྙིང་ཛེའི་ལག་ཛེས་དང་། །ཐུགས་ཛེས་ཛེས་བསྐྱངས་ཛེ་ཞུའི་རིགས། །ཏིལ་གྱི་ལྷུང་སོགས་རར་བཏགས་ཛའོ། །བཛེད་·····དྲན་པ་མི་གསལ་བ། ངས་·····སྨུ་ཧི་ཏ སྨྲི་ཏི། བཛེད་བྱེད་·····ཨ་ཛྙཱ་སྨ་ར། གཟི་·····ཏེ་ཛ། བཛིད་·····དཔལ་བཛིད་སོགས། བཛིད། །བཛེ་·····དངོས་པོ་སོགས་ཚོང་དོན། བཛེས་མ་བཛེད་བཛོད་·····ནཱ་ཏྲ། བྱ་བཛོད། །བ་འཕྱུལ་ར་མགོ་ལྟན་པའི་ཛའོ། །ཡུལ་ལྗོངས་ལྷང་·····སྐམ། བུའི་ལྷན་·····མི་གཙང་བའི། ལྗིན་ཁྲིད། །ལྗོན་·····ཏྲུམ། ཤིང་ལྗིད་ལྗི་སྨན་·····ཛ་ན་པ་ཏ། ལྗོང་ལྷང་།·····ཏ་རི་ཏ། །རོ་འཛིན་ལྷགས་·····ཛི་ཧྭ། སོགས་ལར་བཏགས་ཛའོ། །ཉམས་རྟོགས་·····བ་ག་ཏི། ཉིང་ཁུ་ཉབ་ཅིག་ཉབ། །ཉ་མ་ཉག་མོ་ཉིས་འགྱུར་ཉུང་། །སྦྱུ་ཉག་ཉ་ཉིལ་ཉ་ལྗོ་བ། །ཉམ་ཉེས་ཉོན་·····ཀླེ་ཤ། མོངས་ཉམ་ངར་ཉེ། །ཉིང་·····རང་ཤུགས། །ཤའི་ཉོད་·····ཟས། པ་ཉེས་འབྱུང་ཉེན། །ཉམ་ཆུང་ཉམ་ཐག་ཉེན་མཚན་ཉལ། །ཉིང་དགོས་སྲོས་ཉུག་ཉན་ཐོས་ཉམས། །ཉ་ཁ་·····མཏྶ། ཉག་ག་ཉི་ཤུ་ཉོས།·····གླཱི་ཏ། །ཉིང་དོར་ཆུ་ཉོག་ཉེ་·····ཁྲེས། རིག་ཉངས། །ཉེར་གནས་ཉུག་·····རྙིག་སྡུང་བ། ཉུམ་ཉན་རྣ་ཉིད། །ཉག་ཐྲན་·····མདའ། ཉ་རྒྱས་ཉེ་ཉོ་·····ལེགས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་བཀྲ་ཤིས་པ་སོགས་ལ་འཇུག མེད། །རོ་ཉེ་·····ཞེ་ཉེ་ནག་པོ། ལ་སོགས་ཉ་རྐྱང་ངོ་། །དབྱུང་·····པ་ཀྵ་ཡ་ན། གཉེན་བཤེས་·····མི་ཏྲ། གཉེན་གཉིས་·····དྭི། ཀྱི་གཉེན།·····བནྡྷུ། །གཉའ་ཤིང་·····ཡུ་ག་ན། གཉེར་·····བརྟར་པ་ཁྲི་·····སྟྷི་ཀུ་ཏི། གཉེར་དང་། །བཀའ་·····བཙན་པའི། གཉན་གཉན་·····ས་བདག ནད་དུད་འགྲོ་གཉན། །གཉའ་·····དཔང་པོ། བོ་དོན་གཉེར་གཉན་·····ལོ། གཉགས་·····རྒྱུས། གཉོས།·····ལོ། །གཉིད་·····ནི་དྲ། ཀྱི་གཉེན་·····པྲ་ཏི་ཛྙཱ། པོར་གཉའ་ལྟག་གཉུལ། །གཞི་ཟེར་གཞིག·····གཅིག་ཏུ། ཏུ་ལུང་གཉོད་ཆུང་། །གཉའ་རེང་གཉེ་·····ཨཥྚ་ཀུ་ཧ། ནང་ཁྲོལ། མ་ཉག་པོར་གཉག །གཉུག་·····ནི་ཛ། གཉིས་སམ་གནས་ལུགས། མ་གཉོད་ཀ་·····འཕོས་ཀ གས་འཕྱུལ་ཉའོ། །མཉན་པ་ཐུགས་མཉེས་·····ཏུཥྚ། རྣ་བས་མཉན།·····ཤྲ་བ་ཎ། །མཉེད་·····མརྡ་ན། མཉེས་·····ཀོ་པགས་ལྷ་བྲུ། མརྡི་ཏ། ཤིང་མཉེས།·····སྒྲོ་དྲ། མཉན་·····ཤྲོ་ཏྲི། ཡོད་གནས། །མཉམ་·····ས་མཱ་ཏི། བཞག་མཉེལ་མེད་མཚུངས་པའི་མཉམ།·····ས་མ། །ར་མཉེ་·····སྨན། མཉེས་·····རྗེ་ཝ། བཤིན་

མས་འཕྲུལ་ཉའོ། །འདམ་རྙོག·····ཀལྐ། རྙེད་བཀུར་གསར་རྙིང་·····རྙིང་པ་ལ་སྙིས་པའང་ཟེར། ཕུ་ར་ཎ། རྙེད།·····ལབྷ། །སོ་རྙིལ་·····
རྙིལ་ཡང་ཟེར། དནྟ་མཱཾ་ས། རྙང་མ་·····མི་གཙང་བ། རྙོང་·····རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱ་ལྭ་བྱ། དང་རྙི། །ལྷུང་རྙེད་མ་རྙོལ་ཨཙྪ་རྙིལ། །རྐང་རྙོང་·····
རྐང་པ་སྐྱོང་བ། རྙན་·····གཞན་ཞེས་པའང་སྣང་། ཉྭ་རར་བདགས་ཉའོ། །གོ་·····ཨརྡྷཱི། སྙོད་སྙིང་·····སྣ་ར། པོ་རྙེ་མོའི་སྙིང་།·····
ཕུཀྐ། །སྤྱུ་སྙོལ་·····ཁྲོ་བ་སྐྱུང་བའི་དོན། ཆང་སྙོལ་སྙེ་ཕུང་སྙིལ། །ཐ་སྙད་·····བྱཱ་བྲཱ་ཧཱ་ར། ཧི་སྙེད་དེ་སྙེད་སྙམ། །སྙེམས་དང་·····
ག་ར། སྙུན་·····ནད་རོག མེད་སྙན་·····ཀཎྛ། ཤལ་སྙི།·····མི་ཤ་བའི། ཐྲི་ད། །སྙོམས་འཇུག་བཏང་སྙོམས་·····ཨ་པེཀྵ། སྙོམས་·····ཏུལྱ།
ལས་དང་། །བསོད་·····བེཏྲ། སྙོམས་སྤྱུགས་རིང་སྙེ་སོར་སྙོགས། །སྙིང་རྗེས་སྙིམ་པ་སྙོམ་ལ་སྙེ། །སྙོན་མོངས་·····
ཉོན་མོངས། སྙད་འདོགས་རྒྱལ་མཚན་སྙོལ། །གཏམ་·····མ་རྡུ་ར། སྙན་སྙིགས་དུས་·····ཀལྐ། སྐྱུད་པ་སྙོད། །སྙང་·····ལེ་ལོ་ལྷ་
བྱ། སྙོང་སེམས་·····ས་ཡ། སྙོམས་སར་·····ནམ་ཀྱི་སྙེ་མང་ལའོ། །བདགས་ཉའོ། །དགེ་བསྙེན་·····ཨུ་པཱ་ས་ཀ བསྙེན་གནས་·····ཨུ་
པ་བཱ་ས། བསྙེན་·····ཨུ་པ་སམྤནྣ། རྫོགས་བསྙེན། །བསྙོན་ཅན་བསྙོན་དོར་བསྙོན་རོལ་དང་། །གཏམ་བསྙད་བསྙམས་
ནས་ལག་པ་བསྙལ།·····ལག་པ་བཀྲུས་པ། །ཕྱིར་བསྙིལ་·····ཕྱིར་བསྐྲད་པ། པ་ད་ཏུ། མལ་བསྙན་ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས། །ལག་
བསྙབས་སྙུན་གྱིས་བསྙུན་·····སྙུན་ཞེས་པ་ནད་ཀྱི་མིང་ཡིན་ལ་འདི་ནི་ཚ་བས་བསྙུན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བརྟེན་པའི་མིང་ངོ་། །པས་
བསྙིངས། །བསྙེལ་མེད་ནས་བསྐོར་ཡོ་བྱད་བསྙུངས། །བསྙེན་·····ཉེ་རིང་། བསྲིངས་ཟས་བསྙོད་སྐྱུ་གང་
བསྙུགས། །བསྙེམས་·····ང་རྒྱལ། པས་རྗེས་བསྙེགས་ཁྲོ་གཉེར་བསྙེར། །བསྙེན་བསྒྲུབ་བསྙེན་·····པཀྵུ་པཱ་ས། བཀུར་
ཕྱེ་མར་བསྙིལ། །བས་འཕྲུལ་·····འཛིགས་པའི་བསྙེངས་སོགས། ས་·····ཧྲ་ཡ། འཛིགས་པའི་བསྙེངས་སོགས། མགོ་ལྷུན་པའི་
ཉའོ། །གཟུགས་·····བྲ་ཏི་བི་མྦ། བརྙན་·····བྲ་ཏི་ཤུཀྲ། སྒྲ་བརྙན་·····སྒྲ་འཆབ་སྒྲ་བརྙན་སོགས། གཞན་ལ་བརྙས།·····གཡས་པ། །མངའ་
བརྙེས་·····ལབྡྷ། ཕྱག་བརྙན་·····འཁོར་གཡོག བརྙན་པོའི་བརྙས།·····ཆས་ཚོད་པ། །གོས་བརྙེངས་ཁ་བརྙོགས་སྣང་བརྙན་
བརྙང་། །བས་འཕྲུལ་ར་མགོ་ལྷུན་ཉའོ། །ཏེ་པོར་·····ལེགས་པས། ཏེ་སེར་ཏལ་མར་སོང་། །ཏུག་ཏུག་ཏོང་ཏོང་·····
མཁྲིན་པའི། ཏོག་ཏོག་སྒྲ། །ཏལ་པ་ཏོག་རྩེ་དབྱུག་ཏོ་དང་། །གཙུག་·····ཨུཥྞཱི་ཥ། ཏོར་ཐོ་ཏེར་བྱེ་ཏེར་ཏོག·····ཀེ་ཏུ། །སྦུ·····
ཤུཀྟི། ཏིག་མེ་·····ཕུཥྤ་ཙམ་ཕུལླ། ཏོག་ཏམྦུ་ལ། །ལོ་ཏོག·····ས་སྱ། རྩེ་ཏོག·····ཤིང་ཏོག་ཀྱང་ངོ་། །དེ་ལ་ལོང་བུའང་ཟེར། ཟ་མ་ཏོག །ཏིང་·
·····ས་མཱ་དྷི། འཛིན་དཀོན་·····ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལ་ཞེས་པའང་ཡོད་དེ། རཏྣོལྐའི་སྒྲ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོན་མེ་དང་། ཛྙཱ་ནོལྐའི་སྒྲ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ཞེས་པའང་འཇུག
མཆོག་ཏ་ལ་ལ། །ཏིང་ལོ་ཏལ་ཅམ་ཏིག་ཏིག་མེད། །ཡོན་ཏན་·····གུ་ཎ། ཞབས་ཏོག་ནན་ཏན་·····ཨ་ནུཥྛཱ་ན།
དང་། །ནན་ཏུར་·····ཆད་ལས། དཎྜ། གཏལ་·····ཡ་དི་འམ་ཙི་ཏ། ཏེ་གོ་ཏ་མ། །ཁ་ཏོན་ཞལ་ཏ་ནན་ཏར་བཟང་། །ཏ་·····ཡུལ། ཟེག་
ཏ་·····ཏ་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ་ཆེན་པོ། མིང་ཏའི་སེ་ཏུ། །ཏི་ཤི་ཏ་དབེན་ཏ་ཧུང་དང་། །ཏྭ་ར་ཊ་དང་ཏེའུ་ཤང་ཁྲི། །ཏམ་

བུ་ར་དང་ཧིང་ཧིང་ཤགས། །ཀོ་ཧི་ཏ་ལ་ཏེ་·····ཞང་ཞུང་གི་སྐད་ཡིན་ཅིང་སྣོན་དཔྱད་ལས་བྱེ་མའི་དོན། སློ་ཏྲེས་ཀྱང་ཞང་ཞུང་གི་སྐད་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་ལ། སམ་དང་། །·····ར་བཏགས་མི་དགོས་ཞེས་སྣ་རྒྱན་ལས་གསུངས་སོ། །ཤང་ཤང་ཧེ་ཙུ་ཧེ་ཧེ་བརྫུངས། །འོན་དང་·····འོན་ཀྱང་། ཡིད་ཏོག་ཏུ་རྒྱང་ངོ། །གཏན་གྱི་བསམ་གཏན་·····ཛྷྱཱ་ན། གཏན་ཚིག·····ཧེ་ཏུ། གཏམ།·····ཀ་ཐཱ། །གཏུན་·····འདི་ལ་ཡིག་རྙིང་དག་པ་འགའ་ནར་མགོ་བྱས་པའང་ཡོད་སྣང་། བུ་ལག་གཏད་·····ཨཱཛྙི་ཏཱ། གཏུན་ཤིང་གཏུབས། །བརྫུང་གཏག་གཏོང་དང་གཏང་·····ཏྱཱ་ག་རག་གཏོང་། །གཏེར་·····ནི་དྷི། མཛོད་ཡོངས་གཏམས་·····ཐར་རམ་ཟེར་ཁེངས་པ་དང་བཅོལ་བའོ། །གཏོར་·····བ་ལི། ཟན་གཏོར།·····ཨ་བི་ཀྲི་ཏ། །ནོར་གྱི་གཏའ་མ་གཏེང་པ་གཏའ།·····འདི་གསུམ་དོན་གཅིག་སྟེ་འདུལ་བ་ལས་གཏའ་རིས་རིར་བླང་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་གཏོང་བཏང་། །གཏུམ་·····ཙཎྜ། པོའི་·····རྩང་ཁྲུས་ཟ་བའང་ཟེར། ཞབས་གཏུགས·····ཝནྡ། ཟད་པའི་གཏུགས། །ལྷ་ཆེན་གཏོགས་འདོད་གཞན་ལ་གཏོད། །འབེན་ལ་གཏོད་དང་དམིགས་པ་གཏོད། །གཏི་མུག་གཏོལ་མེད་·····ཐབས་མེད་པའམ་རྒྱུས་མེད་པ། འཚང་ནས་གཏོལ། །ཁྲག་གཏར་ཚུ་གཏིགས་·····དང་གཏིག སེ་གོལ་གཏོག·····དང་གཏོགས་ཀྱང་། །བཙོལ་བའི་གཏམས་དང་གྲངས་ཀྱི་གཏམས། །སྐོ·····སྐོ་གླིགས། གཏན་གཏེང་ཟབས་སྨུན་པ་གཏིབས། །གཏོར་·····ཟླ་གོས་ཀྱི་ཕུབས། བུ་སྤོས་གཏུལ་རི་བོའི་གཏོས།·····གཏོས་མེ་ཆུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། །མགོ་གཏུམས་མཐའ་གཏུགས་ཁོངས་སུ་གཏོགས། །གཏན་ལའང་འབེབས་སོགས་གས་·····ཙཎྜ་ལིའི། གཏུམ་མོ་སོགས་དང་། སྣ་རྒྱན་ལས་མ་ཡིངས་པར་སེམས་གཏོད་པའང་གསུངས། འཕྲུལ་དཔོ། །སྦྲ་བཏགས་མིང་བཏགས་ཁ་བཏགས་བཏགས།·····ཐགས་རན། །སྤྲི་ར་·····ཨུཥྞཱ། བཏང་གློས་བཏང་·····ཏྱཱ། ཐུགས་བཏུ་བཏུས།·····ས་མུཙྪ་ཡ། །སྨོལ་བཏོད་གདན་བཏིངས·····ཨ་བསྟ་ར། ས་བོན་བཏབ།·····ཨུཔྟ། །བཏང་·····མུ་ཙི་ལི་ཏྲ། བཟུང·····རི་གོ། ཀླུས·····ཀླུ་བཏང་བཟུང་ཡང་ངོ། །བཏེག་གསོལ་བཏབ་བཏུད།·····ཞབས་ལ་བཏུད་པའང་། །བཏག·····ཐག་པའི། པོ་རྒྱུས་བཏབ་བཟའ་བཏུང་·····རྩང་ནན་ཡང་ཟེར། བཏུབ།·····ཏུང་བ། །སྤུ་བཏོགས་རྩ་བཏོན་བཏགས·····བྱེ་མར། ཤིང་བཏུལ། །མཁྲིན་པ་བཏེག·····གཏང་ལ་བཏགས་པའང་། སོགས་བས་འཕྲུལ་དཔོ། །མི་རྟག་རྟབ·····མི་རིངས་པའི་མ་རྟབས་པའང་། རྟོབ་དབང་བརྟུལ·····སྦྲི་ཏུ། བཏགས། །མི་རྟོག་ཡིད·····ཨ་ནུ་ས་བ། རྟོན་རྟོགས·····ཨ་བ་བོ་ཛྷ། ལྡན་རྟོགས།·····གཏི་བློ་གྲོས། །རྟག་ཏུ་རྟ་ལ་རྟེ་ཙུ་རྟེང·····བརྟེན། སྐྲེས། །རྟོལ་གོག་རྟེང་པ་རྟོད་པས་བཙེངས། །རྟ་རྟས་ཉམས་རྟས·····རྒྱས་པ། གནས་སུ་རྟོལ·····ཐེབས་པ། །མོང་རྟུལ་རྟུལ·····པ་ཊུ་ཀླུ་ས། སྙིང་སྟོབས་ཆེ་བ། ཕོད་རྟེན་རྟེན་འབྲེལ། །མཆོད་རྟེན་རྟ་བབས་བྱ་མ·····ཉན་མཉམ་བང་ཆེན། རྟ། །རྟ་ཐུལ་རྟ་དབྱངས་རྟོག་གེ་པ། །མི་གཙང་·····བི་ཏ། རྟུག་སོགས·····རྣམ་རྟོག་ལྷ་རྟེན་འཛིག་རྟེན། བི་ཀལྤ། ར་བཏགས་དཔོ། །ལྟོ·····ས་འགྲོའི་ལྟག·····ཀྲི་ཀཱ་ཊི་ཀ པ་ཏེ་·····ཏ་ཊཱ། ལྟ་བུ། །ལྟོ་འཕྱེའི·····ཨུ་རག ལྟེ་བར·····ན་བྷི། ལྟད་མོ·····ཀཽ་ཏུ་ཏ་ལ། ལྟ།·····དྲིཥྚ། །ལྟོ·····ཀུཀྵི། བ་ལྟོ་ཡིས་ལྟེར་གྱིས་བཀང་། །བུ་ལྟར་འགྲངས་ལྟོགས་དང་ལྟ

ལྟོས། །ལྟར་སྣང་ལྟག་ཚོད་ལྟ····དེཝཱ། ལོག་གི །ལྟུང་བ····ཛྙཱ་བཏྲཱ། ལྟས····ཤ་ཀུ་ནི། ངན····རྨེ་ངན་ཡང་ཟེར། ལྟ་ཅེ་སློས། །ལྟེང་རྒྱས་ལྟེང་ཀ····ཨུ་ནུ་བི་ཤོ། ལྟེམ་གྲིས····ཨུ་ར་ག བཀང་། །རེ་ལྟོས་ལྟ་ཞོག་མདའ་ཡི་ལྟོང་། །ལྟར····པེ་སི། མངལ་དུ། ལྟར་ལྟེམ་ཀྱང་ལར····ལེགས་པའི་དོན་ལ་ལྟོས་སོགས། བདགས་ལྟོ། །སྟོན་པའི་བཞུགས་སྟངས་བཀུར་སྟི····སཏྐཱ་ར། སྟོབ།····འབྲིམ་པའི་སྟེར་བ། །སྟེས་དབང····སྟབས་ཤུགས། ཤུ····ཤུར་འདུག་ཀྱང་ཟེར། སྟེམས་བྱེད་སྟེམས་ཀྱིས། །མི་སྟོ་ལྟ····དེཝཱི། སྟངས་མེ་སྟག་སྟེགས། །སྟ་གོན་སྟོང་གྲོགས་ཤ་སྟག་བྱེད། །གཞོགས····ཟུར་མིག་ལྟ་བུའི་སྣེག་ཚོས། སྟགས་སྟང་སྟབས་སྟ····ཀུཎྜི་དབྱི་མགོ ཟུར་སྟོན། །སྟོད····ལུས་སོགས་ཀྱིས། ལ་སྟན····ནི་ཁ་དན་གདན། དང་མངལ་མ་སྟེན།····སེ་བ། །སྟོན་དཔྱིད་གང་སྟོང་ཡ་སྟགས····མདོས་སོགས་ལ། སྟོང་།····ས་ཏ་ཤྲཱ། གྲངས། །སྟིམ་བྱེད་སོ་སྟོར་སྟོར····མི་གཙང་འབབ་པའི། ཁྲུང་དང་། །སྟང····དཔུལ་རྡོ། ཟེལ་སྟབས····ཐབས་གཅིག་པ། གཅིག་སྟར་རྒྱུས་སྟེང་།····ཨུ་པ་རི། །ཤིང་ལྟག་སྟུག····མཐུག་པའི་དོན་ཐྲིག། ཁྲོད་སྟོབས་ཅན····རྒྱལ་གྱི། སྟག····བྱཱ་གྲཱ། །དགྲ····བཀྲ། སྟ་སྟ་རེ་སྟེའུ་སྟོར།····བོར་བ། །སྟར་ཞུན་སྟར་ཁའི་སྟོན་མོ་སྟེར།····དནྟི། །སྟོང····ཤུ་ཏྲ་ཏླ། པ་སྟོང་ཉིད་སར····བྱིན་ལེན་སྟོབས་དང་། སྟར་བུ་དང་། བསྟི་སྟངས་སོགས་གསུམ་པོའང་། བདགས་ཏཔོ། །བརྟག····ཀཱཤྲ། དཔྱད་གནས····སྟྲི་བི་ར། བརྟན་ཀུན་བརྟགས····པ་ཤྲི་ཏ། བརྟགས།····ཤུ་པ་ཎྜི་ཏཱ།····བརྟགས་པ་གྲུས་པའམ་སྡིམས་པ། །ཡིད་བརྟན་བརྟད····སློ་བུར་དུ། པ····ཨཱ་ཏྲི་ཀ། བ་རྟུལ····བྲ་ཏ། དཔེར་ན་ཤ་ཟ་བའི་སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ནས་མི་མི་ཟ་བའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ལའོ། །ཞུགས····ཆ་བྱད་འཆང་བའི། བརྟན།····སྟེ་ར། །སྦྲུབས་བརྟོལ····བ་འཕྱུལ་མེད་པའོ། །བ་རྟུན་པ····བརྩོན་པའོ། །སྤྲི་བརྟོལ····དཔྲལ་གོམ་ཐུག་པའམ་ངོ་ཚ་ཆུང་བ། བརྟབས། །ཡོངས་འདུ་ས་བརྟོལ་བརྟག་པ་བ་རྟུལ།····བསྡུས་པའམ་འཇམ་པ། །བརྟེན་པ་ལ་བརྟེན་ཕུར་བུར་བརྟོད། །བས་འཕྱུལ་ར་མགོ····ལྷུན་པའི་རྔོངས་བ་རྟུལ་དང་། སྣ་རྒྱན་ལས། བརྟུལ་པོད། ཀློག་སྣ་བརྟུངས་པ་སོགས་ལའང་བཤད། ལྡན་ཏཔོ། །བལྟོས་པ་བལྟོས་ཆེས་ལྟར་རྟུང་བལྟས། །བལྟ་བྱ་སྐྲ་བལྟམས····རྡྷ་ཏྲ།····སྐྱེས་པའི་འབྲུངས་བ། གོས་བལྟབ་སོགས། །བས་འཕྱུལ་ལ····གང་བའི་དོན་བལྟམས་པ་སོགས། མགོ་ལྡན་ཏཔོ། །བསྟི་སྟངས་བསྟུད····བསྐྱུར་བ། མས་བསྟིམ་གནས····ངལ་བསོ་བའི། བསྟར།····གཟབས་པའི་བྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་པ་དང་། སྦྱོས་པ་སེམས་བསྒོམ་པ་དང་། ཡོད་པ་སོགས་ལའང་འཇུག་པར་གསུངས། །ཐུབ་བསྟན་དང་བསྟུན་བསྟོད····སཏྟོ་ཏྲ། པ་འོས་བསྟེན།····སེ་བ། །བསྟང་བས····མགོན་དང་གྲོགས་ཀྱིས་མ་བཟུང་བ། མ་བ་ཟུང་བསྟན····ཤཱསྟྲ། ཆོས་བསྟན།····དེ་ཤ་ན། །ཐག་བསྟུངས····ཐུང་དུ། སྣ་བསྟད····ཀླུན་པོའི་བརྡ་རྟེང་། འགྲོ་ཆས་བསྟད། །བསྟེང····ཤུན་འབྱིན་པའི་ཆོག་སྟེ། མི་ངན་པ་ལ་མི་ཡ་མཚན་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་བསྟེམས····ཐེམ་པར། པས་མི····སྣྲ་བརྒྱན་ལས་བྱེད་པའི་བསྟོངས་པ་ལ་བས་འཕྱུལ་དགོས་པར་གསུངས། སྟོངས་ཀྱང་། །བསྟིར་མེད····མཐར་མེད་དམ་ངལ་བསོ་མེད་པ། མདོན་བསྟོད····གསུང་པ་ལ་མདོན་པར། བྱིན་ལེན་བསྟབས།····བྲིམས་པའམ་བྱིན་པ། །བས་འཕྱུལ་ས་མགོ་ལྡན་ཏཔོ། །ཐུན་མོང་ཐུ་

བོ་ཐ་གྲུ་ཆེ། །·····རྒྱ་ཁྱོན་ཡིན་ལ། དེ་མ་ཐག་གྲུབ་འང་ཟེར། །ཐུ་མི་ཐོར་·····དོ་ཀེར་ཙན་ལ་ཡང་ཟེར། ཅོག་ཐུར་ཚུགས་དང་། །ཐ་མ་ཐན་ཐིག་·····འདུལ་བ་ལུང་ལས་ལྷམ་གྱི་སྒྲ་སྐད། ཐིག་སྒྲ། །ཐུར་དང་ཐ་མལ་ཐ་རྐྱང་ངོ་། །མཐོ་རིས་·····གོ མཐའ་དག་·····ས་ཀ་ལ། མཐའ་ཀླས་མཐོང་།·····ཨྡྷྱཱ། །མཐར་·····མུར་ཐུག་ཀྱང་ཟེར། ཐུག་ནུས་མཐུ་·····ཨ་ནུ་བྷ་བ། མཐུན་·····ཨ་ནུ་ཀུ་ལ། མི་·····བྲ་ཏི་བནྡུ་ལ། མཐུན། །ལག་·····འདྲུག་མཐིལ་ཀྱང་ཟེར། མཐིལ་·····ཏ་ལ། མཐེ་·····ཨ་གུཥྛ། བོང་མཐེའུ་·····ཀ་ནིཥྛ། ཆུང་། །མཐོན་དང་མཐོན་·····ཨི་ནྡྲ་ནཱི་ལ། མཐིང་མཐང་·····ཨཉྫན་ས། གོས་མཐང་། །མཐར་ཕྱིན་·····ནིམ་ཕྱིས། རྟ་མཐུར་མཐོ་·····ཏསྨ། གང་མཐོ།·····དཔངས་ཀྱི། །མཐོ་མཚམས་མཐོལ་·····སྒྲ་བའམ་མི་སྒྲིད་པ། བཤགས་མཐོ་ཡོར་མཐོང་།·····ཨུཏྨ། །མཐོན་པོའི་རྒྱ་མཐོངས་མཐའ་འཁོབ་མཐའ།·····ཨནྟ། །མཐིང་རིལ་མཐིང་·····ནཱི་ལ། ཁ་མས་འཕྲུལ་ཐའོ། །འཐབ་·····ཀ་ལ་ཧ། སོར་འཐོན་ཡང་གྲོགས་སུ་འཐམས།·····ཐུམས་པ། །སྤྲིན་འཐིབས་·····ག་ཧ་ན། ཆུ་འཐོར་འཐོར་འཐུང་དང་། །གློ་འཐུམས་མགོ་འཐུམས་དུ་བ་འཐུལ།·····ཧྨ་མ་ཡ་ཏི། །སྲ་འཐས་འཐེམ་འཐེམས་ནན་ཏན་འཐན།·····མི་འཐན་པོ་ལྷ་བྱ། །ཆུ་འཐུངས་·····པ་ཡཱི། ཤ་ནས་འཐེན་ཞིང་འཐོགས། །སློང་ཚིག་འཐེང་སླད་འཐེན་·····ཐག་པ་འཐེན་པའོ། །པ་འཐད།·····ཨུ་པ་པ་ཏི། །ཟས་ལ་འཐུད་འཐུས་ཕྱེ་མར་འཐག །ཞྭ་འཐེང་·····ཁཉྫ། མལ་གོས་འཐེབ་ཀྱིས་འཐུ། །·····མེ་ཏོག་འཐུ་བ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །དུམ་བུ་འཐུད་སོགས་·····ནན་ཆགས་འཐེབས་པ་དང་། བཤགས་པའི་འཐོལ་བ་ལའང་ཟུང་བ། འས་འཕྲུལ་ཐའོ། །གཞན་དྲིང་·····ནོ་ཡ། མི་འཇིག་བཀའ་·····བྲ་མ་ད། དྲིན་དྲན།·····སྨྲ་བ། །དྲི་·····གནྡྷ། མཆོག་དྲིལ་བུ་·····གྷཎྚཱ། བུ་དྲ་དྲ་·····ཛླ་བ། ཕྱེ་དྲད།·····ཨབྡྷ་ཧ་ལ། །ཕྲ་·····ཤུཀྲ་ཧྨ། དོ་ཕྱི་·····ཨ་བ་ཏུ་ཧྨ། དོ་དྲི་·····བྲ་ཤྭ། དྲི་·····བྲ་ཧྨ་ཎ། ལན། །དྲང་དོན་གཡུ་·····ཤཱཡ་ཤཱ་ཀྲ། དྲུང་དྲང་སོང་·····རྀ་ཥི། དྲུག·····ཥ་ཊ། །ཁྲིམས་དྲལ་·····བཅོམ་པའམ་ཞིག་པ། ལུམ་དྲལ་ཟས་དྲངས་དྲོངས། །དྲང་·····གནམ་པོ་ཟེར། པོའི་ཤིང་·····ཨུ་བ། དྲུང་དྲེའུ་·····སྣན་ཁྲ་བོའི་མིང་ཏེ་ལ་ལར་བར་བཏང་ཟེར་ལ། དེ་སང་བྲུམ་རྩེ་ཞེས་རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་གྲགས་སོ། །ཇོག །མོན་དྲེ་སྨིན་དྲུག་མ་·····ཨ་ན་པ་ཏམ། དྲོས་མཆོ། །དྲེག་ནད་དྲེག་པ་དྲི·····མླ། མ་དང་། །ཁ་དྲག་དྲག·····ཨུ་གྲ། ཐུལ་ས་ལ་དྲུད། །དྲོད་·····ཨུཥྨ། དང་དྲོ་བ་ཟན་དྲོན་དྲིལ། །དྲེད་·····ཏ་རཀྵ། ལྷགས་དྲས·····དྲུབ་པ་ནི་ཚེམས་པ། དྲུབས་པ་ནི་བཙེམས་པའོ། །དྲུབས་དྲེད་མས་དྲགས། །དྲེད་པོ་དྲུ་·····ཕོ་ལོང་ཟེར། དྲུའི་·····གྲུ་གུ་གྲོང་ཚིག དྲ་བར་དྲངས།·····སྤྱིན་དྲངས་སོགས། །དྲིལ་བསྒྲགས་·····ཝི་ཥྛ་བྷི། དྲ་·····ཡ་ར་སྨ་དྲ་བ། མའི་གནས་སུ་དྲོངས།·····མཐོ་རིས་སུ་དྲོངས་སོགས། །དྲེགས·····ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་ཀྱི། དར། པ་དྲུང་ཕྱུང་ཁ་ཡི་དྲོག །ནད་དྲག་དྭ་ཕྱུག་དྭ་མའི་འདྲུ། །ཐལ་བའི་དྲགས་སོགས་ད་རྐྱང་ངོ་། །གདུགས་·····ཚཏྲ། མེད་གདོང་·····མུ་ཁ། པ་གདུགས་·····ཉི་མ། དེ་ན། ཀྱིས་གདུངས།·····པ་ཏི་ཏ། །གདོན་ལྡར་·····གྲ་ཧ། གདུག·····དུཥྚ། པའི་གདོལ་·····ཙཎྜཱ་ལ་སུ་ཧོ་བའམ་རིགས་ངན། པ་འདུལ།·····གདུལ་ཟེར། །གདམས་·····ཨ་བ་དཱ་ན། ངག་གསལ་གདབ་གདིང་·····ནི་ཥ་དན། བ་གདན།·····ཨཱ་ས་ན། །གདང་དང་གདུང་མར་གདུ·····ལག་གདུབ། རྟ་ཙ་ཀ ཀང་གདུབ། ཀེ་ཡུ་ར

སོར་གདུབ། པ་རི་ཀ་ཏ་རྐ། ཐུ་གདགས། །གདུང་རུས་སྐད་གདངས་སྐས་ཀྱི་གདང་། །གདུང་བརྒྱུད་གདུང་འཛིན་གསོལ་གདབ་གདོན།·····འདོན་པ། །གཉེར་གདམས་བཅོལ་གདམས་རྟེན་ལ་གཏུ།·····ཐུག་པ་གཏུ་བའང་། །མིང་གདགས་བསྟུང་གདངས་ས་བོན་གདབ།·····བ་པ་ན། །ཁ་གདེགས་མཚོན་གདེངས་གདོན་མི་ཟ། །ད་གདོད་སོལ་གདལ་གདེང་ཐོག་གདལ། །གདོས་པ་·····ཁ་ཅིག་རླུང་གཡོར་ཐོགས་པ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་མོ་ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པ་ན་གདོས་པ་འཛིན་པར་བསྒྱུར་འདུག དོན་ལ་གྲུའི་དང་པོ་ཆེ་འཛིན་པའི་མིང་ངོ་། །ཀརྞ་དྷ་ར། འདི་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ན་རྣ་བ་འཛིན་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བ་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་གསུངས། ཐུད་གདར་སྲང་ལ་གདེགས། །གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་གདམ·····དེང་སང་འདམ་ཀ་ཟེར་བ་གྲོང་ཚིག ང་བྱེད། །གདེངས་ཅན་གདུལ་བྱ་དམ་ལ་གདགས། །ཁྱབ་གདལ་གདོད་·····ཨཱ་དི། ནས་གདགས་གཞི་བྲལ། །གདངས་ཅན་ཀུན་ར་གས་འཕུལ་དཔོ། །བདག་·····ཨཱཏྨ། བདེན་བདུད་·····མཱ་ར། བདུན་·····སཔྟ། མདུན་དུ་·····མདུན་ནས་བསྐོད་པའམ་མདུན་པ་བཀྱིས་པ། བདར།·····ཕུ་རསྐྲི་ཏ། །བདེ་·····སེམས་པའི་བདེ། སུ་ཁ། ཧ་བྲ། དར་བའི་བདེའང་འདི་ལ་འགོ། །འོད་ཟས་བདའ་·····སྣཱ་ཐུ། ཞིམ་པ། བདུག་·····དྷུ་པ། སྤོས་བདུག །བདའ་དེད་བདག་པོས་·····པ་ཏི། བདའ་·····འདེད་པ། ཞིང་བདས། །བདེར་·····སུ་ག་ཏ། གཤེགས་བདེ་ལེགས་བདེན་·····བདེན་ཏེ་ལ་ཡུས་ཏེ་ཟེར། མད་པའང་ཟེར། པ་བདར། །གཞུ་བདུངས་བདོག་པའི་སྐྱེལ་·····སྐྱེལ་ཐལ། དར་བདོག་·····སྭ་ཡོད་པ། །བདེན་གཉིས་·····ས་ཏྱ། བདུད་·····ཨ་མྲྀ་ཏ། རྩེ་ཕྱེ་མར་བདར།·····བཙད་པའམ་གཞོགས་པ། །ཕྱུག་བདར་·····ཕྱུག་བདར་ཞེས་པ་བྱི་དོར་གྱི་མིང་དང་། ཕྱུག་དང་ཞེས་པ་ཕྱུག་སྟོགས། ཕྱེ་བདར་བས་འཕུལ་དཔོ། །མདའ་·····ཉག་ཐུབ། ཤ་ར། མདུང་·····ཀུན་ཏ། མདེའུ་ལམ་མདོའི་མདོས། །མདུན་·····དོག་ལའང་ཟེར། ཕུ་རསྐྲི་ཏ། མདོངས་·····ཏི་ལ་ཀ། མདོག་·····བརྞ། མདངས་·····ཨོ་ཇ། མདོར་·····སཾ་ཀྵི་པྟ། བསྡུས་·····གསུང་རབ། མདོ།·····སཱུ་ཏྲ། །མདང་སང་མདོངས་·····འདུན་པའི་རང་ཤེས་ཀྱིས་སྤོག་སྟིང་ཕུལ་བ་ལྟ་བུའོ། །གསོལ་ར་མདའ་དང་། །མིག་མདོངས་·····ཨཀྵ། ལྗོངས་ཀྱང་འཐད་པར་གསུངས། མདུད་པ་·····གྲནྠི། མེ་མདག་དང་། ཕུ་མདའ་དང་། མདན་པའང་རྡུང་བར་བཤད་དོ། །མས་འཕུལ་དཔོ། །སྨྱུ་དན་འདའ་འདས་འདུན་·····ཚནྡ། པས་འདུད།·····ནམཿ །འདམ་·····པངྐ། ཁྲོད་འདུར་འདུར་འདོམ་·····བྱཱ་མ་ན། བོར་བའི། ཞིང་འདུག·····ནི་ཥཎྞ། །འདོམ་·····ས་མཱ་ག་མ། འཛོམ་པའི། དུས་རྗེས་འདེད་གསོལ་འདེབས་·····ཨ་དྷྱེ་ཥཎ། འདོན། །ལྷ་འདྲེ་·····པི་ཤཱ་ཙ། ཤིང་འདུད་ཁུང་བུ་འདྲ། །འདུ་བྱེད་འདུས་བྱས་འདྲེས་·····མི་ཤྲ། པ་འདྲ།·····ས་སྣ་ན། །འདྲུལ་པའི་གཏམ་འདྲི་·····པྲ་ཤྣ། ཡི་གེ་འབྲི། །འདྲིད་·····བསླུ་བའི། ཅིང་ཁྲིམས་འདྲལ་སྒྲོག་འདོར་·····ཏ་ཛ་ན། འདར།·····ཐ་ར། །འདེགས་པ་·····ཏོ་ལ། འདམ་འདོད་·····ཨི་ཙྪཱ། འདུལ་བས་འདུལ། །·····བི་ན་ཡ། །འདམ་བུའི་འདབ་མར་འདབ་ཆགས་འདུ། །རི་འདབས་འདོལ་སར་འདག་གུ་འདག །རློ་འདྲོག་ཞབས་འདྲེད་འདྲུད་ཅིང་འདུལ། །འདྲེག་མཁན་འདེང་·····འཛིང་བ་དང་འགྲོ་བ། ཕྱིར་འདོ་ཧ་འདམ། །འདྲེན་·····ནཱ་ཡ་ཀ། པས་ཆོས་འདོམས་·····ས་མཱ་ག་མ། དགེ་འདུན་

འདུས། །འདོ་མེད་འདོམས་སུ་འདོམ་གང་འདོགས།·····ཝི་ན་ཡ། །འདོད་ཆགས་འདུ་ཤེས་འདུ་འཛིར་

འདྲིས། །འདས·····ཨ་ཏཱི་ཏ། པོའི་འདད་ཀྱིས་འཁོར་འདས་འདུམས། །མིང་འདོགས་ཆུ་འདལ་སྐྱོ་མ་

འདལ། །འདག་ཆལ་གོང་འདུན·····སྣ་ཚོགས་ལམ་གང་མོས། དེ་མ་འདྲོག །དྲི་མ་འདག·····འོན་ཞེས་པའི་དོན་འདི་ནི་ཞེས་པ་དང་།

རྟུལ་བའི་འདུལ་སོགས། སོགས་འདས་འཕུལ་དའོ། །གྲོང་རྡལ·····ཪ་ན་པ་ད། ཐོག་རྡིག་རྡོ་རྗེའི་རྡུལ།·····ཨ་ན་ར་ཛ། །རྡོ་རྗེ·····བཛྲ།

རྡོག་པོ་རྡིག་ཀྲུང་རྡུགས། །རྡུང་འཚོག་ཕེབ་རྡེབ·····སྣ་རྒྱན་ན་ཕེག་རྡོག་ཅེས་སྣང་། ཆ་ལང་རྡེབ། །རློ་རྡིབ་རྡབ་འཆལ་

ལུས་རྡོས་ཆེ། །ལག་རྡུམ་གློ་རྡོལ་དབུ་བ་རྡོས། །ཁྲི་རྡོར་རྡོལ་ཆོས་རར·····ས་རྡོ་སོགས། བདགས་དའོ། །མཁའ·····

ག་རུ་ཌ། ལྡིང་འབྲུག་ལྡིར་ལྡབ་ལྡིབ་སྐད། །ལྡུ·····དྷ་མ། ལྡི་ལྡེ·····ཀུཎྜི་ཀ མིག་ཡོད་པའི་ལྡན།·····ནྡ་ན། །མགོ་ལྡོག་ལྡོ་ལྡིར་

ལྡུར་ལྡུར་ལྡུགས།·····ལུགས། །སེང·····ཁ་དིར། ལྡིང་ལྡེམ་ལྡེམ་ལྡེར་བཟོའི·····སྣ་རྒྱན་ན་ལྡེར་ཚོ་ཞེས་སྣང་། ལྡེབས། །ལྡོང་རོས་

དད་ལྡང་ལྡེ་གུ་ཟླུགས། །འཛུག་ལྡོག་ལྡོབ·····ཤེས་སླ་བའི་མིང་། རྐྱེན་ཕྱིར་མི·····ཨ་ནུ་བྲྀཏྟི། ལྡོག །སྐྱེམ་ལྡུད་མེ་ལྡེ་མིང་

གི་ལྡེ། །ལྡུམ་རའི་ལྡུམ་བུ་ལྡབ་ལྡོབ་དང་། །བཙོམ་ལྡན་ལྡེམ·····ཟ་མ་ཏོག་ལས་དྲང་མིན་ལྡེམ་དང་། ལྡེམ་དགོངས་གཉིས་གཅིག་པ་ལྡ

བུར་བཤད། དྲང་པོ་ཡིན་པ་མ་བཤད། དགོངས·····ཨ་བྷི་སནྡྷི། དྲིས་ལན་ལྡོན།·····ལེ་ཨུ་གློན་ཡང་ཟེར། །སྐྱོར་ལྡབ་ཉི་ལྡབ་ལྷག་མ་ལྡས།·····

·····ལས། །ལྡན་པའི·····མདུན་བལང་རུང་། སོ་ལྡེག་མིག་ཀྲུང་ལྡོངས།·····མདོངས་ཀྲུང་རུང་། དོན་ལོང་བ་ལ་ཟེར། །ནེ་ལྡང་ལྡོམ་བུ·····ཟམ་ཀྱི་

ར་སྒོམ། སྡན་ལས་ལྡང་།·····ཨུཏྠཱ་ན། །ལྡང་ཚད་ལ་སོགས·····འཕོམ་པའི་ལྡང་དང་། ལྡང་བ་ལས་ལྡང་བ། ལར་བདགས་དའོ། །ཞེ་

སྡང·····དྭེ་ཥ། སྡང་མིག་སྡིགས·····ཏརྫ་ནི། མཛུབ་སྡིག །སྡར་མ་བདེ་སྡུག·····བསྡུལ། དུཿཁ། དགེ་སྡིག·····པཱ་པ།

སྡོམ། །སྡིངས་ཀྱི་སྡོང་པོ·····དྲུ་མ། སྡོང་བུའི·····སྐནྡྷ། སྡེ།·····སེ་ན། །སྡིག་དང་སྡོ་ཞིང་སྡེ·····བ་གར། ཚན་སྡེབ།·····ཕྱོགས་

གཅིག །སྡིག་ཆགས་སྡོམ་སྡིག·····བྲི་ཤྩི་ཀ། སྡེར་མོ་རྗེ། །སྡོམ·····སམྦྷ་ར། པ་བསྡུང་སྡོམ་སྡོད·····མ། ནས་སྡོད། །སྡེབ་

སྒྲོར·····ཚཎྜ། མཛེས་སྡུག·····ཀཱནྟ། ནོར་སོགས་སྡུ།·····འདིས་མཚོན་ནས་སྡུད་ཐམས་ཅད་མ་འོངས་པ་ཡིན་པས་སྡོན་འཇུག་མེད། །སྡུམ་

པར·····ཁྲིམ། མཆོད་སྡོང·····སྟམྦྷ། སྡོང་བུས་བསྐོར། །སྡེར་མའི·····ན་ཁི། ཐུག་སྡོར་ལག་པས་སྡོམ། །བཀའ་སྡོད་སྡེ་

དཔོན་སར་བདགས་དའོ། །ཁྲི་བརྡར་བརྡེག·····འཁྲིལ་བ། ཆོས་བརྡུང་བྱ·····རྣམ་རྟོག་གི་མགོ་བོ་སོགས། བརྡུངས། །ཁ་

བརྡར་བླ·····བླབ་ཚོལ། བརྡོལ་ཆལ་བརྡབ་བརྡབས། །ཇ་བརྡུངས་བྲོ་བརྡུང་གི་བྱེད་བརྡ།·····སཾ་ཀེ་ཏ། །ཆལ་མར་བརྡལ་

ནས་བརྡུལ·····གཡབ་བརྡུལ་ལྷ་བུ། ཞིང་བརྡེག·····མཚོན་བརྡེག་པ་སོགས། །བས་འཕུལ་ར་མགོ་ལྡན་དའོ། །བལྡབས་ནས་

བལྡག་པ་བལྡག་ཅིང་བལྡད།·····ཞིབ་མོར་སླུགས་བརྡད་བྱེད་པ། །བས་འཕུལ་ལ་མགོ་ལྡན་དའོ། །བསྡུ་བྱ་བསྡུ·····ས་མྣ་ས།

བསྡུས་བསྡུར་ནས་བསྡད།·····ནི་ཥཎྞ། །ཉིས་བསྡམས་བསྡོམས·····པིཎྜི་ཏ། ནས་སྒྲོག་དང་བསྡོས། །འོག·····སྐྱ་གོན།

བསྔོགས་·····སྣ་གོ་ན། སྣ་མནྡ། ཉེར་·····སྣ་མནྡ། བསམ་གཏན། བསྔོགས་གཞན་ལ་བསྔིགས།·····ཏརྫི་ཏ། །གྲོགས་དང་བསྔོངས་
བསྔེབས་སྣ་ཐག་བསྔོགས། །འགལ་·····བསྣུམ་མཁན་ལྷ་བུ་དང་། བསྣུམས་བས་འཕྱུལ་སར་·····སྒྲ་རྒྱན་ལས་སོས་གདལ་དང་། སོས་
བསྣུལ་དཔྱད་བྱུར་གསུངས་པས་དཔྱོད་དགོས་རྒྱུ། བཏགས་དཔོ། །ཕན་གནོད་གནས་སྐབས་གནང་·····སཾ་བྲི་ཏ། བཀག་གནད།·····
མརྨ། །གནོད་·····ཡཀྵ། སྤྲིན་གནག་ཕྱུགས་གནམ་·····ཏཾ། ལྷུར་གནག·····གྲིཥྨ། །གནས་གཏན་ཉེར་གནས་གནས་·····སྠཱ་ན།
ཁང་གནས།·····ག་ཏི། །གནོད་·····ཨ་བ་ཀཱ་ར། བྱེད་ཐེལ་·····ཨ་ཧི་ཏཱ་ཡ། གནོན་གནའ་·····པུ་ར་ཎ། ཐོག་མའི་སྔོན། མི་གཉུབས།·····གནའ་
ཞེས་པ་འདང་དེ་ཀ །ཞི་གནས་གནས་འགྱུར་གནས་ལུགས་རྟོགས། །གནངས་བཞེས་·····གང་བྱུང་ལ། གནམ་·····ར་གཞུ། རྟ་
རྐང་པས་གནོན། །ཞེ་གནོང་·····དུརྨ་ན། ཉེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་དོན་གནོང་མི་བསྐྱུར་བའང་། གནད་གཅོད་གནས་དན་
ལེན། །གནོད་གནས་ལ་སོགས་·····གནག་སེམས། གས་འཕྱུལ་དཔོ། །མནལ་·····སྭཔྣ། གཟིམས་མནའ་མ་འོག་ཏུ
མནན།·····ཨཱ་ཀྲཱནྟ། །མནབས་རྒྱལ་·····ཁ་ཟས། དྲི་མནམ་མནར་·····ཨ་བཱི་ཙི། མེད་མནར།·····བཱི་ཙི། །མནར་སེམས་ཟས་
མནོག་མནོག་·····ཁྱེར་ཆུང་བ། ཆུང་བ། །མནོན་རི་མནའ་·····ཤ་པ་ཐ། སྐྱལ་ན་བཟའ་མནབས།·····གྱོན་པ། །མནོ་བསམ་·····ཛྙཱ
ཤ མནོས་·····བསམ་པ། སོགས་མས་འཕྱུལ་དཔོ། །རྣམ་ཤེས་རྣོན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་·····ཡོ་ག རྣམས། །རྣམ་·····ཡོལ་བའང་
ཟེར། རྟོག་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པ་མང་། །རྣ་·····ཤྲོ་ཏྲ། ཤོག་རྟེ་·····དྲི་ཥྛཱ། རྣོ་རྣལ་མའི་·····མ་བཅོས་པ། དོན། །ཁྲུགས་རྣ་རྣག·····པཱུ
ཡ། ཁྲག་ཞིང་སྣང་མ། །ཚིག་ཐྲད་རྣམ་·····བི། པར་རར་·····རྣ་རྒྱན་སོགས། དེ་ལ་གྲུ་ཐོལ་འང་ཟེར། བཏགས་དཔོ། །སྣར་མ་སྣྲོན་·····
རོ་ཧི་ཎཱི། སྣུབས་·····སྣུ་ལ། སྣག་·····མ་སི། ཚ་སྣུར། །སྣང་བ་·····ཨ་བ་བྷཱ་ས། སྣ་ཚོགས་·····ནཱ་ན། སྣ་·····ནཱ་ས། ཡི་སྣབས།·····སིངྒྷཱ
ཎ། །སྣམ་བུའི་·····པ་ཊ། སྣམ་·····སཾ་སྤུ་ཊ། སྤྲེར་སྣལ·····རིང་ཚ། བའི་སྣ།·····ནཱ་ས། །བར་སྣང་སྣང་གསལ་སྣུམ་·····ཏཻ་ལ། དྲི་
སྣོམ། །ལམ་སྣར་སྣ·····གཙོ་བོ། བོའི་སྣག·····དུས་མ་ཡིན་པ། དབོན་སྣང་། །ལྷུར་སྣང་སྣ་མང་སྣྲེལ·····མདོ་སྡེ་ས་བཅུ་པའི་འགྲེལ་
བ་ལས་སྣྲེལ་གཞིའི་དོན་འཚོལ་བའམ་གོ་རིམ་དུ་མི་གནས་པ་ལ་བཤད་ཅེས་སྒྲ་རྒྱན་ལས་གསུངས། སྣྲེལ་གཞིའི་འཛིག་རྟེན་ཞེས་པ་ལོགས་ལ་རྐང་གིས་འགྲོ་བ་ལ་
བཤད་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད་པར་སྣང་། གཞི་ཐྲེད། །ཡུག་སྣམ་སྣམ·····མེ་ཏོག ཐྲན་སྣ་མདེ་སྣེ་ཨུ།·····ཞྭ། །སྣད་·····སྐྱོན་གྱི། ཡར་སེར་
སྣའི་སྣོན་·····ཆ་བསྣན་འང་ཟེར། མར་སྣོམས། །སྣམ་·····རྒྱབ་ཀྱི་དོན། ཟུར་ལའང་འཇུག ལོགས་ས་ལ་བཏགས་པའི་དཔོ།·····སྣོད་སྤྲུད་
སོགས་ཀྱང་དེ་ལ་ཡོལ་གོའང་ཟེར་ཡང་ཕྱིས་སུ་ཡང་ཟེར། །བརྣབ་སེམས་ལྷོ་ལ་བརྣན·····འཆང་བའི་དོན། ཡང་བརྣངས།·····ཟས་ཀྱིས་གྲི་
བས། །བརྣག·····བཟོད་དཀའ། སྒྲ་རྒྱན་ལས་མནག་དཀའ་ཞེས་བཤད་མོད། དཀའི་བརྣགས་པས་·····བསམ་པས་སྣན་པའམ་བཟོད་པ། མདུན་དུ་
བརྒྱུ།·····འཛིན་པ། །སྦྲས་པའི་བརྣོགས་·····བསྣམས་པ། དང་ངེས་བཟུང་བརྣན།·····ངེས་བཟུང་སྟེ་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས་ནི་
ཞེས་པ་ནི་བརྣན་པའི་དོན་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། །བས་འཕྱུལ་ར·····བསམ་པའི་དོན་བརྣག་པའང་ཡིན་ཏེ་བཀས་བཅད་ཆེན་མོ་ལས་རང་གི་བརྣག་པ་རྫོགས་པར་

བྱ་ཕྱིར་དང་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མགོ་ལྡན་ནཽ། །གནད་……མརྨ་ཏ་ཏ། བསྟུན་མཚོན་བསྟུན་……ཤཱསྟྲ་ཏ་ཏ། ཉུ་མ་བསྟུན། །སྤྲོལ་བསྡུབས་……བརྟུབས་ཞེས་ཀྱང་འཐད་པར་གསུངས། གོང་འོག་བསྒོར་ཞིང་བསྒོལ། །མཚོན་བསྣམས་……ཐྲུག་ཏུ། ཀྵི་ཏ། དུས་བསྡུར་ཞིབ་མོར་བསྡུར། །མཇུག་བསྡར་དྲི་བསྣམས་ནེམ་ནེམ་བསྣེམས། །མང་དུ་བསྣན་ནས་འདྲེས་མར་བསྒོས། །བས་འཕྱུལ་ས་……སྨྲ་རྒྱན་ལས་མགོ་བོ་བསྣར་བའང་འདི་རང་བཤད། མགོ་ལྡན་ནཽ། །པང་……ཨུཏྶངྒ། པར་པར་……ཕ་ཊ། བྱུ་……བེའུ། པི་ཕང་……ཏྲི་ན། འཛིན། །གཅིག་……ཨེ་ཀ བུར་པིར་གྱིས་པ་ཏྲ་བྲིས། །བྱུ་……མདའ་ཡབ། གྲམ་ཤཱི་ཀྲ། ཤུའི་བྱུ་ཤུད་……བྱ། པིར་གྱི་ཕྱུར། །ཕྱུཏྲ་རི་ཀ་པི་པི་ལིང་། །པ་ཤི་……བོད་ཀྱི་བཙུན་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མིང་། པདྨ་པ་ལ་ཤ །ཕྱུས་བཙུགས་པོག་……སྤོས་ཀྱི་བརྡ་སྐད། པོར་……དེའི་སྣོད། ག་ཕྱུར་འཐུལ། །པར་……དཔེ་ཆ། མའི་བོ་ཏི་……ཕུསྟ་ཀ་ཐུར་ཆག པ་ཏྲི་……མཁས་པའམ་བྱུང་བ། ཏ། །ཟེ་བྲོག་……སྤྲོག་སེན་མོའི་བརྡ་སྐད། སྤྲོག་ཞུ་འོག་……སྐུ་རགས་ཀྱི་རྒྱན་འཕྲུང་བའི་ཚར་ཚར་དེ་ཡིན་པར་སྨྲ་རྒྱན་ལས་ཀྱང་བཤད་ལར་སྟག་ལྷགས་ཀྱི་ཤམ་ཐབས་ལྷ་བུ་ལའང་འཇུག་ཟེར་བ་འདྲ། པག་དང་། །ཕྱུར་ཁང་པར་བཏང་པོ་ཞ་ལ། །ཕྱུ་པ་ལ་དང་ཕྱུ་ཤེལ་ཅི། །པ་སངས་……ཤུ་ཀྲ། སྤྲ་……སྤྲ་སེ་ན། པབ་བྲི་ཡང་ཀྱུ། །པགས་……ཙརྨ། གཞན་ལ་ལྷགས་དང་། དྭགས་སྐྲ་ཡོད་པ་དང་། གཞི་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལ་པ་པ་རྐྱང་ངོ་། །པགས་པ་ནི་ཞེས་པ་ལྷ་བུ་གཞི་མེད་པ། སྟག་གི་པགས་པ་ལྷ་བུ་ཞེས་པ་དྭགས་སྐྲ་ཅན། པ་ལག་……ལག་ཚན་གྱི་དོན། པོད་པོ་……དེ་ཡང་པོ་ཐོ་ཡང་ཟེར་བ་གྲོང་ཚིག བཟོས་ཀྱང་། །པར་གྱི་འཕར་སོགས་པ་རྐྱང་ངོ་། །དཔག་ཚད་རྗེས་……ཨ་ནུ་མཱ་ན། དཔག་དཔག་བྱེ་……མེ་ཡ། དཔོག་……མཱ་ན། །རྒྱལ་པོའི་དཔྱ་……དཎྜ། ཁྲལ་དཔྱང་ཐག་དཔྱངས། །དཔག་……པ་ར་མི་ཏ། མེད་དམག་དཔུང་……ཙཀྲ། དཔུང་ཕྱུ་ཚུང་། །དཔེར་……ཏཐཱ་པི་ནཱ་མ། ན་དཔེ་……ཨ་ནུ་བྱཉྫ་ན། བྱད་དཔེ་……ཕུསྟ་ཀ ཚ་དཔེན། །……མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་མདོ་སོགས་ལས་འཕངས་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་བཤད་ཅིང་མཁོ་བའང་། །རྣམ་དཔྱོད་……བི་ཙཱ་ར། རྟོག་དཔྱོད་བརྟག་……པ་རཱིཀྵཱ་ན། དཔུད་དང་། །རྗེ་……པ་ཏི། དཔོན་སློབ་དཔོན་སེམས་……སཏྭ། དཔའ་ཆེ། །དཔྱིད་……ས་བནྟ། དུས་དཔྲལ་བ་དཔྱི་……ཀུཀྵི། མགོ་དཔྱོངས། །ཤིང་ང་……དགེ་སློང་མའི་གོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །དཔུང་བཅད་དཔུང་……བ་ཧུ། རྒྱན་……ཀེ་ཡཱུ་ར། དང་། །དར་དཔྱང་དཔངས་མཐོ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །དཔའ་བོ་……བཱི་ར། དཔའ་བའི་……བཱིརྱ། དཔང་……སཱཀྵི། པོས་དཔོད། །གོས་དཔྱང་དཔྱིས་……མཐར་ཕྱིན་པའམ་གཏིང་ཕྱིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཅིས་ཕྱིན་ཀྱང་རུང་། རྩེར་ཕྱིན་མས། ཕྱིན་དཔྱས་མི་འདོགས། །དཔལ་……ཤྲཱི་མཱན། ལྡན་དཔང་ལོ་དས་འཕྱུལ་ལོ། །ཕ་སྤད་སྤུན་……བྲཱ་ཏ། ལྷ་སྤང་……ཏ་ཡ། བྱ་སྤངས།……བྲ་ཏྲི་ཏ། །སྤྲང་པོའི་……ད་རི་དྲ། སྤར་མོར་སྤ་དབྱུག་སྤྲད།……ཨ་ཋི་ཏ། །སྤོས་……རྒྱུ་བ། སྤྲིན་……མ་ཀྲ། སྤྲོ་སྤྲོས་……པྲ་པཉྩ། ལོངས་སྤྱོད་……བྷོ་ག སྤྱད། །སྤང་སྤོས་སྤར་……མེ། སྤོར་……གོང་དུ། སྤེན་……མ། སྤྱི་ལ་……གོ། ཀུ་ཏི། སྤྱི།……ཨུཏྤ་ཏ། སེམས་སྤྱི། །སྤེན་……ཕུལླ། རྒྱན་ཅན། ངོག་སྤྱག……རིན་ཆེན། ཀཱ་རྐེ་ཏ་ན། གིས་སྤྲད་……རྒྱན་པ། པས་སྤུ།……ཕྱིན་ཆགས་པའི་དོན་ཏེ་གཡུལ་དུ་དཔའ་མདང་མ་འདྲེས་པར་བྱ། །གནས་སྤར་བྱ་སྤུར་གཞན་དུ་

སྤགས། །མགོ་.....རྩོམ། སྤུ་སྤྲུག་སྤྲུག་ཐགས་ཀྱི་སྤྱན། །སྤེའུ་ཡི་གཅེས་སྤྲས་སྤྱད་དངོས་སྤེལ། །སྤུ་མ་.....ཞིང་སྤུ་དོག
སྤྱི་.....སྤོ། སྣན། མ་སྤྲ་བ་སྤྱངས། །སྤྲ་.....འགྱུར་བྱེད་ཟེར། ཆལ་སྤོད་.....སྣ་གཡེར་སོགས་ཀྱི། དང་ཝེ་སྤྲིས་སྤགས། །འཐབ་མོ་སྤྲད་
སྤོད་.....གཞི་བའམ་སྡིགས་པ་དང་ཁྲོས་པ། པ་རྦི་ནྣ་ཀ། སྤྲོས་ནས་སྤྱུགས། །སྤྲི་.....ས་མ་ཏྲ། དགོས་སྤེལ་མར་འཕྲིན་སྤྲིང་
སྤྲིངས། །སྨུན་སྤྱུལ་སྤོང་སྤོངས་སྤྱོད་.....སུ་སྟེགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག ཙ་རི་ཀ པ་པ། །སྤུར་སྤྱོན་.....ཨཱ་གཙྪ། འབོད་པའི་བརྡ་འདི་ཁོ་ན། ཡང་
བྱོར་ཞེས་པ་འདས་པ་སོགས་སྐབས་གཞན་སྟོན་པའོ། །དཀའ་སྤྱད་ཆོས་སྤྱོད་སྤོར། །སྤྲོས་བྲལ་སྤྲུལ་.....ནི་ཥ་ཀ། པ་གཟའ་སྤེན་.....ཤ
ནི་ཤྩ་ར པ། །ཕོས་སྤོ་ཆར་སྤྲིངས་.....བྱིང་དུ་བཙུག་པའི་དོན་དེ་གྲུ་སྤྲིངས་དང་། ཤན་སྤྲིངས་སོགས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །སྤྲ་ཚིལ་སྤྲིན།.....འགྱུར་
བྱེད། །ཁེ་སྤོག་.....བར་སྤོགས་སོགས་ཀྱང་། སྤྱང་.....སྤྱང་ཁུ་གྲོང་ཚིག ཀི་སྤྲ་སྤྲེའུ།.....མཀ་ཏ། །སྤྱང་.....རིག་པ། པོའི་སྤོབས་.....བྲ་ཧི་ནྣ་ན།
བས་དགེ་མི་.....དགེ་བ་ངོམ་པའམ་བདག་བསྟོད་མི་བྱེད་པ། སྤྱོམས།.....ཨུ་ཥྨ། །སྤྲི་.....ཀ་ར་ཀ ལྷུགས་ཁ་སྤུབས་རྒྱན་གྱིས
སྤྲས། །སྤྲི་.....ཤི་རཿ པོའི་སྤབས་.....རྩལ་གྱིས། དང་སྤུ་ལ་བབ།.....རུང་བའི་དོན་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལ་སྤུས་བརྟག་པ་དང་སྤུས་ཐབ་པ་ཟེར། སྤྱོད་
པ་སྤུ་བཀོང་མཐོ་བའི་སྤོ། །མིག་གི་སྤྱན་སོགས་.....ནེ་ཏྲ། སྤང་གཡོངས་དང་། སྤུ་མཁས། ལྷེ་སྤྱང་ལ། སར་.....ཟད་པའི་སྡུག་པ་དང་། རྩེ་
སའི་སྤོང་ས་སོགས་ཀྱང་། བཏགས་པའོ། །སྟག་.....གཞི་དང་འབྲེལ་བ། ལྤགས་.....མི་ལྤགས། གཟིག་ལྤགས་སོགས། གཞི་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཏགས་
པ་ནི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་དྭགས་སྣྲ་ཡོད་པའི་སྟག་གི་བཏགས་པ། མི་ཡི་བཏགས་པ་སོགས་ལ་པ་རྒྱང་བྱེད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་སུ་བསྟར་བའི་བཀར་སྣང་
ངོ་། །ལ་སོགས་ལར་བཏགས་པའོ། །ཕང་བར་ཕུན་ཚོགས་ཕུན་ཚུགས་ཞིང་། །ཕྲུག་གུ་.....པོ་ཏ། དང་ཕྲད་རྩལ་
ཕན་ཕྲ། །བརྒྱ་.....ཤ་ཏ། ཕག་ཕྱང་.....རྒྱན་ནམ་སྤྱད་པ། ཕྱུལ་ཕྱལ་.....གྲོང་པ་ཞེ་ས། ཕྱང་.....ཀླ་མ། འཛིན། ངེ། །ཕྱུག་པོའི་ཕྱིར་དུ་
ཕྱོགས་.....གོ བཙུར་.....དི་ཤི་ལཾ་དི་ཀ ཕྱིན།.....ཨི་ཏླ། །ཕྱུག་.....ཕྱུགས་སྐོགས། པཾ་ཤུ། དར་ཕྱི་.....པླི་ཏ། སའི་.....མི་གཙང་བ་བཤང་བ། ཕྱེ་.....
ཙུརྞ། མ་ཕྱེད།.....ཨརྡྷ། །ཕྱུ་མཁན་ཕོངས་པས་ཕྱིང་དུལ་ཕྱར། །ཕྱིས་བདར་ཕྱིས་ནས་ཕྱགས་མས་ཕྱགས། །ནམ་
ཕྱེད་ཕྱེན་ཕོང་ཕྱི་དྲོ་ཡང་། །དབང་ཕྱུག་དགུགས་ཕྱུང་སྒོ་ཕྱེ་ནས། །ཕྱགས་ལྷམ་ཕྲན་.....ཀྵུ་དྲ། ཚེགས་ཕྲེང་བ་.....མ་
ལ་ཕྲོགས།.....ཧྲ་ཎ། །ཕྲ་མེན་ཕྲིན་.....ཕྱང་སར་ཡང་ཟེར། ཀཱུཥྨ། །ལས་ས་སྤྱོད་ཆེ། །ཕྱུགས་.....ཨཱ་ཙྪ། ཀྱི་སྤྲུ་.....མངལ་གྱིས། མ་ཕྲེ་
མ་ལེབ། །ཕྲུ་.....གོ་ལ། ཁོག་མ། བའི་ཕྱིར་ཕྲུང་ཕྲུག་.....པྲ་ཏི། གིས་ཕྱོར། །སྨིན་ཕྲག་ཕྲག་.....ནཱ་མ། འཚལ་ཉིན་མཚན་.....
རྒྱུན་དུའི་དོན། ཕྱེད། །ཕྲ་མ་.....པི་ཤུ་ན། ཕྲག་.....ཨི་ཥྨ། དོག་ཕྲག.....སཾ་ཀཊ། སོ་ཕྲལ།.....སོ་སོར། །ཕྱིན་ཆད་ཡིད་ཕྱུང་སུན་ཅེ་.....རང་
གིས་རང་སུན་འབྱིན་པ། ཕྱིན། །མ་ཕམ་ཚིག་ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཕྱེད།.....གོ་བ། །ཕྱེ་.....ཚུང་མ། འབྲིང་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཕྱིན་ཅེ་
ལོག །ཕྱུ་མ་.....དམག་སྣར། ཕྱར་.....རྣམ་གཡེང་། གཡེང་པ་རྒྱང་ངོ་། །གཞན་ལ་འཕྱ་.....སྨོད་པ། འཕྱེས་འོང་.....ཨ་བ་ཛྙ། འཕྱོ་
འཕྱོས། །འཕྱི་བ་.....སྒོམ་ཆེན། འཕྱེ་.....གོང་བུའམ་ལྟོ་བས་འགྲོ་བའི་དོན། བོ་.....རྐང་མེད། འཕྱི་.....བཙྪི་མ། དུས་འཕྱིས། །རྣམ་.....བི་ཀུན

ཏཱ། འཕྲུལ་སྒྲུ་འཕྲུལ་མདའ་འཕེན་འཕངས། །ན་འཕང་ཁྲི་འཕང་གོ་འཕང་འཕྲོག ·····ཏ་ར། །མཚོ་འཕྲུར་·····ཧྲུ་མ་ཡ་ཏི། དུད་འཕྲུར་ལམ་འཕྲུག ·····ཚིང་འཕྲུགས། །སྙིང་འཕྱོ་འཕྱོན་མས་ཕྱེ་འཕྱུར་འཕངས། ·····ཚུད་ཐོས་པའི་དོན། །འཕོངས་·····ཚང་རའི། ཀྱི་འཕགས་འཕགས་མགོ་ཐུམས་འཕྱུར། །འཕོང་·····མདའ་འམ་ཉག་ཐྲན། གིས་གཞན་འཕམ་འཕལ་·····འདི་ལ་ར་བཏགས་བྱེད་པ་གྲོང་ཚིག ཁ་འཁྲིག །འཕྱུན་ཞིང་·····ཡན་པའམ་འཁྲུམས་པ། འཕྱོ་·····ལྡིང་བ། ལྡིང་དང་འཕྱུར་འཕྲུལ། །འཕྲིན་·····ལེ་བ། འཕྲོད་འཆིང་འཕྲུས་སེམས་ལ་འཕྲང་། །འཕྲུལ་བ་·····དཔྲུལ་བ། སྐྲ་འཕྱིངས་ཕྱག་དང་འཕྱུག ·····ཕྱགས་སྙིགས། ཕཾ་ཤུ། །འཕྱང་·····ཨ་བ་ལ་བི་ན། ཐུར་དུ། དང་འཕྱེ་བ་འདུ་འཕྲོད་སོགས། ·····ལྟོ་འཕྱེ། ཤུ་རཱ་ཀ། །འ་ཡིས་འཕུལ་བའི་པ་ཉིད་དོ། །བླ་ན་·····ཨུཏྟ་ར། ཕྱི་མ་ལ་འདང་། མའི་·····གུ་རུ་འམ། བླ་·····སྟེང་ནའམ། གོང་ན། བི་ཏྭ་ན། བླ་བྲེ་བྲེས། །བྱམས་·····མཻ་ཏྲ་ཡ་འམ་མཻ་ཏྲི། པས་བྱད་བྱུར་·····སྨྱ་ངན། བྱབས་·····ཨ་ས་ན་ཡ། པས་བྱེར། །བྲི་·····འཇལ་བྱེད། ཡི་·····ཡི་ཏ་ཀ བྱེ་·····བཱ་ལུ་ཀཱ། མས་བྲབས་པས་བྱང་། །བྲན་·····དཱ་ས། གཡོག་བྱེས་བྱོན་བྱུག ·····ལེ་ས། པ་བྱིན། །བྱིས་·····བྱུས་པ་ཟེར། བཱ་ལ། པས་བྱ་རའི་·····སྨྱུན་པའང་ཟེར། བྱང་སེམས་བྱོན། །བྲམ་ཟེ་བྲག ·····ཤེ་ལ། རིའི་བྱང་·····ཨཏྟ་ར། དུ་བྱོལ། །བྱ་·····དྭི་ཛ། བྱེའུ་བྱེབ་བྱེ་·····བི་རྣ་ལ། ལའི་བྱད། །བྱོལ་·····ཏིཪྻ་ཀ སོང་·····ཨུ་ར་ག བྲང་·····ཨུ་ར་ག འགྲོའི་བྲང་བྱིལ་བྱིལ། །བླ་·····སྟེང་གཡོགས་པ་ཐེབ་ཕུབ་པ་སོགས། གབ་བླ་གོས་·····ཨུཏྟ་ར་སངྒ། བླུས་ཀྱང་བླ། ·····རྒྱུ་ཆོག་བཟོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། །བླུན་པོ་·····ཛ་ཌ། འདམ་བྱིང་·····མལླ། བློ་བློང་བློང་། ·····ཡི་མུག་པའམ་རིག་པ་མི་གསལ་བ་སྟེ་ཡིད་རྨུགས་པ། །བྲོ་·····ནྲྀ་ཏ། ནད་ཀྱི་བཛྲ། ནད་ཐབས་·····ཨ་སེ་དྷ། བྲལ་བྲོ་·····མནའ་སྐྱལ་བའི་མིང་ཡིན། ཤ་པ་ཐ། བོར་བྲོས། །བྲན་·····ནང་བྲན་གཡོག་ཡིན། དེ་ལ་རྗེ་རྒོད་དང་ལྷ་འབངས་ཀྱང་ཟེར། མོ་བྲེ་དོར་རང་བྲན་·····དབང་དུ་གྱུར་པ། ཚུད། །བྲག་མཁན་བྲོ་·····ཟློས་གར། ནཱ་ཊ། གར་བྱེ་བས་བྲེལ། །སོས་བླད་ཚུ་བླུད་ཟས་བྲིམས་བྲོད། །བྱ་ནའི་·····ཚོད་མ་ལ་སོགས་ཟས་ཀྱི་སྤྱགས་མ་རྒྱུ་རིའི་དོན། ཡོ་བྱད་བྱུར་བུར་བླུགས། །ད་བྱིད་·····གདངས་སྒྲལ། རོ་བྲོ་བྲ་བའི་བྲུན། །དོང་བྲུབས་·····གོལ་བའམ་ན་སློང་། ཚུ་·····ན་དཱི་སྲུ་ཏ། བྲུབ་བྲུ་·····ཤུ་ཀྲ། ལྟོགས་པ། བ་ཚ། །གོས་བྱེར་བཙོ་·····ཚོས། བླག་གོས་ཀྱིས་བྱིབས། །བླ་ཆེ་བྱང་བུར་བ་བླ་བྲུག ·····ཡུགས་ཀྱང་ཟེར། །ཁས་བླང་བླ་ཐབས་ས་བླུས་བྱེད། །བློ་བྲིད་བླ་·····ཨ་ཧྲི་བ་ཙ་ན། དག་ཡི་·····ལི་ཁི་ཏི། གར་བྲིས། ·····ཟིན་བྲིས་ཀྱང་ཟེར། དེ་ལ་ཟིག་ཀྱང་ཟེར། །སྦྲུ་བྲེ་ཆ་བྱད་གཟི་བྱིན་བྲི། །བྱེ་བཞིན་བྲ་ཉེ་བྲ་ཕྱེ་བྱོད། །བྲུག ·····གྲུལ་གྱི་མིང་། རིས་བྱ་བའི་བྱེ་བྲག་ལ། །རྒྱལ་·····ར་ཛ། བློན་·····པ་རི་ཏ་ག་ཡ། བློ་མིག་བདེ་·····ངེས་པར་ཞེས་པའི་ཟེ་ཚོམ་མེད་པའམ། ཐབས་ཟབ་མོས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་བཟུང་ངོ་། །བླག་·····སུ་ཁ། བྱེད། །བླ་དོར་བློན་འདེབས་·····ཟུར་ཤེས་གྲོས་འདེབས་དང་ཚོས་སྟོན་པའང་ཟེར། བླ་བོ་ལ། །རབ་བྱུང་སྐྲ་བྲེགས་རྣ་བ་བླགས། ·····རྣ་བ་གཏོད་པའི་དོན། །ལྷ་གོས་བྲང་བྲེང་བྱ་དགར་བྱིན། །སྨན་·····ཏྲཱི་ཀ་ཛ་ཀུ་ར། བླ་བྱང་ཚུབ་བླན་·····ཨ་ནུཏྟ་ར། མེད། །བྲིན་·····ཨ་ཏྲིཥྚ་ན། ཆབས་བྱུ་·····དྲུ་མ། རུ་བ་རྒྱང་ངོ་། །·····སྤྲི་བླུགས་དང་། མཐར་བྲུན། བྲེ་དང་། བྲེ་མོ་སོགས་ཀྱང་

ཪོ། །དབྱེན་དང་དབྱེན་·····བྷེ་ད་ཀ བྲལ་ཚོས་·····ཐམ་ཐ་དུ། དབྱིངས་དབྱིབས།·····ཡིབས་ཀྱང་ཟེར། །དབྱེར་མེད་དབྱུང་བ་
དབྱུང་·····མཐྱ། དང་དབྱུས། །དབྱུག་·····ཆུ་ཚོད་དམ་ཤིང་བུ། བེར་ཀའི་རིགས། ཀྱུ་དབྱིག་པ་དབྱུག་པ་དབྱུག །ཇིང་དབོལ་ཆུ་
དབོ་·····འབོ་བའི་དོན་པོ་ཞེས་པའོ། །སྐར་མ་དབོ།·····ཨུཏྟ་ར་བྷཱ་དྲ་ན། །ཕྲིས་·····ཨུཏྟ་རཱ་ཥཱ་ཌ་ན། དབྱུང་སྲུན་དབྱུང་མཚོན་གྱིས་དབྱུག·····
བེ་ཎུཾ་ཕྱུག་པ། །དབྱུལ་·····ད་རི་དྲ། པོ་དབྱུང་·····ཤཱུ་ས། དབྱུང་ནོར་མི་དབྲོག·····མི་འཕྲོག་པ། །ཚོན་གྱི་དབྱིག་སོར་དབྱི་དབྱིག་
དབྱུར། །དབོན་པོས་དབྱངས་·····སྲུ་ར། དབྱུལ་·····ནིཥྐ་ཀ། སྨ་མི་དབབ། །དབྱིག·····བསྲུ། གཉེན་དབྱུ་མ·····མ་ཐྱ།
གདུགས་ཀྱང་དབྱུབ།·····ཕྱུབ་པའི་དོན། །དབང་བསྐུར་·····ཨ་བྷི་ཥིཉྩ། བྱིན་དབབ་·····ཨཱ་བེ་ཤ གཏན་ལ་དབབ། །ལུང་འབོག་
·····འབོག་པ། འཁུར་དབོག·····འབོག དབེན་པར་དབྲལ། །·····བྲལ་བའི་དོན། ཨི་ཤྭ་ར།·····དབང་ཕྱུག་དབང་ལྡན་དབང་ཐང་·····སྐལ་
བའམ་བཟང་བ། དབྱར།·····ནམ་ཟླ། །དབང་པོ་·····ཨིནྡྲ། དབྱིག·····ནོར་མང་། མང་དབྲལ་དབྱེས་ཆེ། །དཔལ་རླབས་·····ཨཱུརྨི། དབྱུ་
·····ལྷུ་བ་ཡེ་ཏ། བ་སྐྱོན་གྱི་དབབས། །དབྲི་བཙོག་ཁ་དབྲི་ཞེ་སའི་དཔལ། །དབལ་·····ཀེ་ཏུ། རྟའི་དབལ་བཟང་དན་ལྷ་བུ། ཕྱུར་བ་དང་།
མེའི་དབལ་སོགས། ནེ་ཤ་ཉམས་རྩེ་དྲོད་ཏོག །ཞ་ཉེའི་དབྱར་·····སྙོད་གྱི་སྐེགས། འདབས་དས་འཕྱུལ་བའོ།·····མགོ་བོའི་དབུ་དང་།
གཙན་གཟན་དབྱི་སོགས་དང་། རྟ་དབད་ནས་བཏང་བ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །རབ་འབྱམས་·····བྱ་ས་རི་ཏ། འབྱམས་ཀླས་འབྱུང་བཞི་འབྱུག·····མི་
ཐ་སྲུར། །འབྲལ་·····ཨ་བ་ག་ཏ། མེད་དང་འབྲེལ་·····སམྦནྡྷ། འབྲས་བུ་འབྲུ།·····དྷཱ་ཡ་ན། །འབྱིང་·····མ་ཐྱ་མ། པོ་འདམ་འབྱིང་
འབྱུམ་·····ཀུ་ཊྨ་ཀ ནད་འབྱུང་། །འབྲོག་གི་འབྲི་·····ཙ་མ་རི། འབྲིང་·····ཙ་མ་ར། རུས་ཀྱི་འབྲོམ། །འབྱུང་·····ཐྲ་བེ་ཏ་འཁྱུར་ཆེ་
འབྱེད་འགྲེད་པའི་འབྱེད། །སྐྲ་འབབ་འབེལ་གཏམ་·····ཡང་དག་པའི་གཏམ། གཏམ་སྒྲོ་འབྱེད།·····ཨུདྒྲ་ཋ་ན། །འབྲས་ཆན་
ལྗེས་འབྱོགས་ཆང་འབྱོ་འབྱངས།·····སྤོ་འབྲུ་བ་སྟེ་འབྲུམས་པ་བྲུས་ན་ནོར། །འབྲོམ་·····རུས་ཀྱི། སྟོན་འབྱོན་དུས་འབྲོས་ཤིང་
འབྲང་།·····རྗེས་སུ། ཨ་ནུ་ས་ར། །འབྱུབ་ཁུང་ཁ་འབྱེད་འབྱོལ་ཞིང་འབྱེར།·····ཕ་ལ་ཡ། །མཆང་འབྲུའི་ཚིག་འབྱེན་ཚོན་
འབྱུག་འབྱོངས། །ཁ་འབྲི་ཚུ་འབྲུས་སྦྲུར་བའི་འབྱར།·····རམ་ཤག་ཀྱང་ཟེར། ཞབས་འབྲིང་། ཞ་འབྲིང་གཉིས་ཀྱང་ངོ་། །འབྱུང་པོའི་
འབྱོར་པ་འདས·····ཉམས་པའི་དོན་འཁགས་པ་དང་། བདེ་བར་བརྟེན་པའི་བརྡ་འབྱོངས་པ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །འཕྱུལ་བའོ། །ཁྲི་ནད་ནབ་སྦྲོལ་
ཁ་ནད་ཆེང་། །ན་སློང་སྐྲ་ནབ་སྐྲ་ནད་ནོད། །ནོད་མ་ཀྲེལ་སོགས་·····རྒྱུད་མ་རེག་ནངས་མ་གཏོང་སོགས། རང་བཏགས་
བའོ། །ལྦུ་·····དབུ་བ་དང་རྣམ་གྲངས། ཕེ་ཧ། བ་ལྦ་བ་·····སྐྱེའི། གཱ་ལ་གཎྜ། བ་ལར་བཏགས།·····སྨ་རྒྱན་དུ་ལྕི་སྦོས་པ་དང་སྐྱ་ལྦབ་ལའང་འདི་བཤད་
དོ། །ནོར་·····ཐ་རན། སྦྱིན་གནོད་·····ཡཀྴ། སྦྱིན་སྦྱིན་·····དཀྵ་ན་པ་ཏི། བདག་སྦྱོན། །སྦྱུན་·····ཏུཀྐ ཤུན་པ། པ་སྦྲངས་དང་སྦྲངས་
མས་སྦེངས། །སྦྲུག་ཏུ་ནོར་སྦྲ་སྦྲས·····གུཧྱ། སྦོས་སྦེད།·····གོ་པ་ན། །ཉིས་སྦྲགས་སྦྲ·····བཙྷ་ར། འབུབས་སྦྲེལ་ནས་
སྦྲ་ར།·····ཕུ་ཏ། །སྦྲེས་ན་སྦུར་མས་མེ་སྦར་སྦོར། །ཆུ་སྦྲུས་ཟན་སྦྲུས་ཕྱོགས་གཅིག་སྦྲམས། །སྦྲུམ་མ་ལྗོ་སྦོས·····

དགོས་པ་འདང་ཟེར། སློག་ཆགས་སྤྲེ། །ཕྱུག་སྤྲལ་གློག་སྤྲུར་སྤྲལ་པ་·····ཀཀྐཊ། སྤྲུལ།·····སརྤ། །གྲོགས་སྤྲིན་སྤྲུངས་བསྐྱེད་

སྤྱད་པའི་སྤྱངས། །སྤྱག་པོར་སྤྱི་བ་ཅིང་སྤྱེ་·····འཛིང་ཁ ཁ་སྦྱོང་། །སྤྱག་ཚེ་ལུས་སྤྱིན་སྤྲ་མཁར་སྤྲོམ།·····སྤྲུ་ལ། །༡

སྤྲང་སྤྲང་·····ཛྷམ་ར། མ་སྤྲང་·····མཛྷ། དང་སྤྲགས། །སྤྲེད་·····རྡོའི་མིང་། བྱེད་གསེར་སྤྲམ་ས་ལེ་·····ཤུ་བཏྲ། སྤྲམ། །སྤྱོར་བ་·····

ཡོག སྤྱང་བྱ་སྤྱོང་བྱེད་སྤྱངས། །དགེ་སྤྱོང་·····ཤྲམ་ཎ། གསོ་སྦྱོངས་·····པོ་ཥ་དྷ། གཙང་·····ཤུ་ཙི། སྤྲ་སྤྱོར། །འདོམས་ཀྱི་

སྤྲ་བ་·····གུ་ཧྱ། སྤྱབས་དང་གསལ་བའི་སྤྲིད་པ་སོགས། དངོས་དན་པའི་ཤ་ཆུང་བ་ལ་སྤྲགས་པ་ཟེར་བ། ནླ་ལ། ཁྲུང་བུའི་ཡིན། འགྲམ་པའི་ལྤགས་ཀྱང་

ཟེ། །སར་བཏགས་བཏོ། །རོ་སྨྱུགས་སྨྱུག་སྨྱོག་ནགས་སྨྱུལ་སྨྱུར།·····ཧྲཏྟ། །སྨྱང་འདས་སྨྱང་སྨྱང་སྨྱུག་སྨྱུག་

དང་། །སྨྱ་ངན་སྨྱ་·····ཆུ་མེད་པའམ། ངམ་སྨྱུ་གུ་·····ཨཏྲུ་ར། སྨྱོས།·····མཏྟ །སྨྱོང་·····ཤྭེ་དྲ་ན། བདེ་བ་སྨྱོང་། བསམ་སྨྱུགས་·····ཏུལ་བ།

པའི་རོ་མ་·····ཨ་ས་ཥྚ་དྱ། སྨྱང་། །སྨྱ་·····ནི་ཥྞ་ཀ ངན་འདས་སོགས་མ་རྒྱང་ངོ། །དམག་·····སེ་ན། གི་ཉེས་དམིགས་དམངས་

·····ཤུ་དྲ། རིགས་དམན། །དམེ་བོ་·····ཏུས་གཅིག་པ་གསོད་པ་པོ། དམུས་·····ཨནྡྷ། ལོང་དམིགས་བུ་·····ལོང་ཁྲིད། མེད། །དམུ་རྒོད་

དམུ་ཆུ་འདྲེ་སྲིན་དམུ། །ཤློ་·····ཀླུན་པ། དམུན་དམུས་·····ཚེ་ཚད་པའི་དོན་ནི·····ཡི་ཚད་ལྡང་། བྱང་བུ་གའི་དམིག །གཙང་

དམེ་·····སྐྲ་རྒྱུན་དུ་ས་མགོ་ཅན་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །འཛུམ་དམུལ་·····སྨྲ་ཏ་སི་ཏ། དམིགས་པ་གཏོད། །ལག་·····ཁག་ཁྲུང་བའི་དོན།

དམར་ཁ་·····ཁ་གསལ་དམར་ཁ་དོག་དམར།·····རཀྟ། །ཉམས་དམས་དམོད་·····དམོད་མོ་ལ་ཧྲད་མོའམ་ཟེར། བཙུགས་དམོད་·····

དམའ་མོར་སྨོད་ཡང་དོན་མི་གཅིག པ་འདོར། །དམྱལ་·····ན་ར་ཀ བ་གནས་དམའ·····སྲ་མོ་མ་ཡིན་པའི་དོན་མོད་མི་དམའ་ཟེར་བ་དང་། ཨ་པ་མ

ན། དམིགས་བསལ་དང་། །སྨྱུང་སྨྱུག་དམྱུགས་·····མདོ་ཚངས་པའི་དྲ་བ་སོགས་མང་པོར་འབྱུང་། སོགས་དས་ཕྱུལ་

མའོ། །རྨད་·····ཨདྦྷུ་ཏ། བྱང་རྨུགས་འཛིན་·····ཪྨ་ཀླ་ལ། རྨང་ལམ་ཟེར།·····སྭཔྣ།·····རྨི་ལམ་རྨིས། །རྨང་·····ཉེན་ཡང་ཟེར། ནས་·····འཕྲིམ་

ཀྱི་རྨང་སོགས། རྨོ་·····ཞིང་ལ། རྨོས་རྨོན་དོར་དང་། །རྨོངས་·····གློས་པའང་ཟེར། མུཧྲ། རྨུགས་·····བར་བྱེད། ཪྨ་ཀླ་ན། ཁྱིས་རྨུར་

རྨུགས་·····ཪྨ་ཀླ་ཡ། པའི་རྨ།·····སྲ་ན། །རྨེན་པ་ཧ་རྨིག·····ཁྲུ་ར། གོང་·····སྐྲའི། མེད་རྨུས།·····སྲུན་པའི་དམུས། །རྨོངས་སྤུ་རྨེག་·····

གཏན་མེད་པ། མེད་ལས་སྨོན་·····འདི་སྐྲ་རྒྱན་ལས་བཤད། ལངས། །སེར་རྨེ་བསྲིས་རྨ་དོ་མཚར་རྨད།·····ཨཀྲ་ཏ། །རྨོ་རྨོ་བལ་

རྨེལ་དྲིས་པའི་རྨས།·····སྲ་ཎྜ། སྦྲུས་པའི་བཟྣ། །རྨ་བྱ་ཁམས་·····གཉིད་ཀྱིས། རྨྱ་བྱ་རྨྱང་བྱེད། །རྨོག་དང་·····ཡ་ལད་ཅེས་པ་སྤྱི་ར་གོ་ཆ

དང་སྐབས་ཀྱིས་རྨོག་ལ་འཇུག་པའང་ཡོད་པར་གསུངས། དབུ་རྨོག·····དབུ་འཕང་། རང་བཏགས་མའོ། །སྨན་·····ཨོ་ཥ་དྷི། དང་སྨན་པའི་·····

·····ཝཻ་དྱ་ཀ བན་པའི་སྨན་པ། གདམ་སྨྲ་·····ཨུཊྚ། སྨྲོས། །སྨིག·····མ་ནི་ཙི། རྒྱུ་སྨག·····ཨན་ཀཱ་ར། མུན་པའི་མིང་། རྡུམ་ཟྗོང་མེན་

མོར། །སྨན་ལྗོངས་སྲུག་སྨེལ་སྨྲུག·····སྨྲུ་ག་ཤད་ཡིན་ནམ་སྨྲམ། ཤད་དང་། །སྨྱུག·····བཏྲ། མ་སྨྱི·····ཡི་གེའི། གུ་སྨྱིག·····ཡི་གེའི།

མ་སྨིན།·····བི་ཕླ་ཀ །ཚེ་སྨད་·····ཨདྷ་ར། སྨ་ཕབ་སྨད་རས་སྨོད།·····ནི་ཙ། །མགོ་སྨྱུང་·····ཆུང་བའི་དོན། སྨྱང་·····སྐྲ་ཚིག་ནི་གསང་ཚིག་དང་

སྨྲ་བ་ཙམ་ལ་འདང་འཇུག་པར་གསུངས་ལ་སྨྲ་བ་ལ་སྙིང་བ་ཞེས་པའང་སྣང་། དང་སྨྲེ་སྔགས་སྨྲས། །བུ་སྨད་མིང་སྨོས་སྨྲེན་····བག་མའི་གཉེན་ཀ
ཀ་བྲེད། །ངུར་····ཀཱ་ཀཿ སྨྱིག་····དམར་སེར་དེ་སྨིགས་མས་འཚོས་པའི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས། རྣམ་སྨིན་སྨོས་ཅི་དགོས། །སྨྱུང་
གནས་····ཨུ་པོ་ཥ་ཐ། དུས་སྨྱུར་སྨྱོན་པ་སྨྱོ། ····ཨུནྨཱ་ད། །སྨོན་འདྲེན་····གྲོགས་པོ། དྲི་སྨེད་····གསོལ་བའམ། དེང་སང་འདྲི་སྨེད་ཟེར་བ་དེའོ།
སྨོན་ལམ་····པྲ་ཎི་དྷི། སྨན།····ནད་ལ་ཕན་པའི་དོན། །སྨིན་དྲུག་····ཀྲྀཏྟི་ཀཱ། སྨལ་པོ་····མྲྀ་ག་ཤི་ར། སྨིན་དྲུག་····ཀྲྀཏྟི་ཀཱ་ཡ། སྨུ། །སྨེ་བ་
····ཏི་ལ་ཀ སྨུག་ཅི་ཁ་དོག་སྨུག །སྨར་····ཕྲམ་ཕྲུ། སྨིན་····བྷྲཱུ མ་སྨེ་ཤ་ཅན། །ཅིས་ཀྱི་སྨེ་བ་སར་····ཉམས་པའི་སྨྲས་པ་སོགས།
བཏགས་མཚོ། །ཙབ་ཙུབ་མི་བྱ་ཙོག་ཙོག་····ཨུཏྐ་ཊ་ཀ སྨུ། །ཙཀྲ་ཙུ་ཏ་ཙམ་པ་ཀ །ཙ་གོ་ར་དང་ཙི་ཏི་མོ། །ནེ་····བྱ།
ཙོ་····ཤུ་ཀ དེ་ཙམ་····དཀྐཱ་ཏཱ། དེ་ཙུགས་ལགས། །ཙེན་ནེ་ཙེར་ཙེར་ཙ་རེ་བ། །ཙྭ་དུའི་····མཆོད་པའི་བྲེ་བྲག་བཟའ་བ་ཙ་ན་
ཀ །ཙུག་ཙུག་····ཟས་ཟ་དུས་ཁའི། སྦྲ་སོགས་ཙ་རྒྱུང་ངོ་། །གཙུག་····ཤྲཱི་ཧོར་ཟེར། ཨུཥྞི་ཥ ཧོར་སྤྱི་····སྨུཏྟྲ། གཙུག་གཙང་····ཀུ་
ཏ། ཁང་གཙང་།····ས་གཙང་བ་ལྷ་བྲུ། །མི་གཙིགས་····མི་རིགས་པ། སྤྱོད་པ་གཙུག་····ཨཀྲ། བི་ཧཱ་ར། ཐེ་སྙོད། ལག་ཁང་། །གཙོད་
དུས་····གཙོད་པ། གཙེས་ཤིང་གཙེར་བས་གཙེར། །མཚེ་གཙིགས་····ཀ་ནྡ་ལ། གཙུབ་ཤིང་གཙུག་སྐན་གཙུབས།····
སྐྲ་རྒྱན་དུ་གཏད་ཟེར་བ་སྣང་། །གཙོ་བོ་····པྲ་དྷཱ་ན། གཙིགས་····དག་སྦྲོན་ན་གཙིགས་ཟེར་བ་སྣང་། དོན་ལ་ཐུགས་གཙིགས་དང་སྤྱི་གཙིགས་སོགས། ཚེ་
གཙགས་····སྐྲ་རྒྱན་དུ་མ་འཕྱུལ་ཁོན་བཤད་སྣང་། བུས་གཙགས། ····བས་འཕྱུལ། །གཙང་····སྐྲ་རྒྱན་དུ་ར་མགོ་མཛད་སྣང་། སྣ་ཏ། ཕྱོགས་
གཙང་ཚུགས་འཕྱུལ་ཅའོ། །བཙན་པོ་····སྲོང་བཙན་ལྡེ་བཙན་སོགས། བཀའ་བཙན་རྫོང་བཙན་དང་། །བཙུན་····ཡོ་ཥི་ཏཱ།
མོར་བུ་བཙས་བྲུབ་བཙས་བཙལ།····གཞན་ནས། བཙྪི་ཥི་ཏ། །བཙུན་····བཙེ། པ་མིག་བཙུམ་བཙོན་····སྒོར་ཟེར། རང་
བཙུད། །བཙོང་····ཀུན་དང་ཟེར། སྐྲ་རྒྱན་དུ་ཙ་རྒྱང་མཛད་སྣང་། གཱུཿ བཙུགས་བཙག་བཙོངས་····ཀླྀ་ཏ། བཙོད་····མཉྫིཥྛཱ། མདོག་ལ་ཇ་
ཧོང་། བཙོ་བཙོས།····པཱཀྐི་ཏ། །བཙན་དུག་ཚགས་ཀྱིས་བཙགས་ཤིང་བཙིར།····གླི་ཏཱ། །བཙས་ཁྲེར་····ལྕགས་ཀྱི།
འཕགས་བཙོག་བཙོ་བླག····རཛ་ཀ ཚོས་མཁན། མཁན། །མཐོ་བཙམས་བརྡེག་བཙོག་བཙོག་····པོ་བཙོག་གོ པོ་
བརྡེག །བཙན་གྲོད་····འབྲི། བཙན་ཐབས་གསེར་བཙོ་····ཏཔྟ། མ། །བཙད་པོ་བཙས་མ་བས་····གོས་བཙེམས་དང་བ་གླང་
བཙོས་དང་མིག་གིས་བཙོས་སོགས། འཕྱུལ་ཅའོ། །རྩ་····བཎྜཱ། ལག་····གཉེན་རྩ་····བ་····སྣུ་ལ། རྩེ་····མོ།····ཨགྲ། ཚོན་····རཀྟ། རྩེ་རྩེང་།····
སྨྲུ་ལ། །ཙི་མར་རྩེ་ཞིང་རྩེ་དོག་རྩྭ།····ཏྲྀ་ཎ། །འཐབ་རྩོད་····ཀྲ་ལ་ཧ། རྩེད་མོ་རྩེ་····ཀྲཱི་ཌ་ན། རྩེས་····ཀྲཱི་ཌི་ཏ།····རྩེན། རོལ་བའམ་རྩེ་
བ། །ལུས་རྩེན་སུམ་····ལྷ་གནས། རྩེན་རྩེས་····བྲེད། རྩིས་མཁན།····གཎ་ཀ །རྩིབ་····ཨར་ཤྭ། མའི་རྩ་····ནཱ་ཌཱ། རྒྱུས་རྩེད་····ཙམ་
ར་རོ། པ་རྩུབ།····པ་རུ་ཥ། །ཁ་རྩང་····ཁ་སང་གྲོང་ཚིག རྩེ་····གཡོག གོད་རྩམ་རིང་རྩེགས། །རྩབས་རྩོད་རྩད་གཙོད་····
ཨ་ཏཀྐ་ཏ། གཙོད་ཚེར་མའི་རྩངས། །སྟབས་རྩོལ་འབད་རྩོལ་རྩོམ་····ཨཱ་རམྦྷ་ན། པ་རྩོམས།····ཞིག ཨཱ་རམྦྷ་མ། །ནོ་རྩབས་

རྒྱབ་མོ་སེར་རྒྱའི་གོས། །རྩིག་པ་རྩིགས་མཁར་འཁོར་ལོའི་རྩིབས།.....ཨཱ་ར། །རྒྱངས་.....སྒྲོག་ཚགས། པ་སྒྲོག་.....རྒྱང་།
རྩོལ་རར་.....སྟོབས་ཀྱི་རྒྱལ་དང་ཐོང་ལ་རྩེག་རྩེག་བྱེད་པ་བདུད་རྩི་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །པ་ར་ཀྲ་མ། བདགས་ཙཧོ། །བཀའ་སྐལ་.....ཨཱ་

ཀ། དངོས་གྲུབ་སྐལ་.....བྲ་ཡཙྪ། དང་སྐོལ། །སྦྱིན་པ་སྐལ་.....དེ་ཡཾ། བགྱི་བགྱིད་དུ་སྐལ། །སྐལ་.....བྲ་ཡཙྪ། དུ་གསོལ་
སོགས་སར་བདགས་ཙཧོ། །བརྩོན་.....བཱི་རྱ། བརྩོན་པ་དང་འབྲས་བུ་འབོགས་ཀྱང་ཟེར། འགྲུས་སྙིང་བརྩེ་.....དཡ། བརྩེ་བ་.....ཨ་ནུ་
ཀམྤཱ། ཅན། །བརྩད་ཅིང་དྲིས་ནས་བརྩམས་བྱ་བརྩམས།.....ཨཱ་རམྦྷ། །ཁང་.....ཀུ་ཊཱ་གཱ་ར། བརྩེགས་བརྩིགས་ཞིང་བརྩི་.....
གཎྜ་ཀ། བྱ་བརྩིས། །སོ་.....སོ་བརྩེད་པའི་དོན་ཡིན་པ་འདྲ། བརྩེ་ཧ་ཅང་.....འདི་ལ་བ་འཕྲུལ་མེད་པའང་འཆད་པར་གསུངས། བརྩེངས་.....
ཨུཏྟཱཔ། པའི་གོས། །བས་འཕྲུལ་ར་.....སྨྲ་རྒྱུན་དུ་མི་གཙང་བཙོག་དང་བགྱིད་བརྒྱལ་དང་བརྒྱལ་མ་ཐག་སོགས་དང་། ཐར་པའི་བརྩན་ས་དང་། གྲུ་
བརྩས་སོགས་ལའང་བརྡ་འདི་བཞིན་དུ་མཛད་སྣང་མོད། རང་ལུགས་སུ་བཟུང་བར་མི་བྱའོ། །མགོ་ཅན་ཙཧོ། །ནགས་.....བན། ཚལ་སྐྱེད་ཚལ་
.....ཨུདྱཱ་ན། ཚི་གུའི་ཚིགས།.....སྨུགས་ཚིགས་ལྷ་བུ། སྐྲོགས་ལོས་འབྲུའི་སྙིང་པོ་ལ་བཤད། །ཚོགས་.....ས་མཱ་ཛ། འདུན་པའང་ཟེར། པའི་སྡེ་.....
གཎ། ཚན་ལང་.....ཡུ་བ་ན། ཚོ་དང་། །ཚོན་རྩི་ཕྲ་ཚོམས་ཚར་དུ་དངར།.....གྲལ་གྱི་དོན། །ཟེ་ཚོམ་ཚམ་ཛམ་.....འཛིགས་སྣང་།
འཛུ་བྱེད་ཚྭ།.....སྤྱི་ར་ཚྭ་ཟེར་དུས་ཕ་ཟུར་དང་། ལན་ཚ་སོགས་ལ་མེད་པ་མཁས་པའི་བཞེད། །ཁང་པའི་ཚོམས་.....སྒོའི་ཚོད་མ། བྲཧྨ་ན།
སོགས་ཚ་རྒྱང་ངོ་། །ངོ་.....ཨཱ་ཤྩརྱ། མཚར་མཚན་དཔེ་མཚོ་.....ས་ར། དང་མཚེ་འུ།.....ཨལྤ་ས་ར། །མཚེ་.....ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི།
མ་མཚམས་བཅད་མཚན་གཞི་དང་། །མཚན་ཉིད་.....ལཀྵ་ཎ། མཚོན་བྱ་མཚན་མས་མཚན། །ཕྱོགས་མཚམས་
སྐྱོན་མཚང་མཚན་མོ་.....ནི་ཤཱ། མཚོན། །མཚུར་.....རྡུས། སྟོན་ཁ་མཚལ་.....ཏུཏྠ། མཚལ་.....ཧིངྒུ། དང་མཚུངས།.....ས་མཱ་
ན། །རྒྱལ་མཚན་.....ཏྭཛ། མཚའ་.....གཙན་གཟན། མེས་ཧྲ་མཚའ་.....རྗེང་དཀར། ལུ། །མཚར་སྡུག་ཁྲིམ་མཚེས་.....སྡུམ་མཚེས་
ཀྱང་ཟེར། མཚེ་དང་མཚན། །མཚམས་མེད་ལ་མཚེར་དུར་མཚོད་མཚུན།.....ཀ་བྱཱ། ཕ་མེས་ཀྱི། །མཚོན་.....ཤཀྲ། ཚའི་
ཕྱུག་མཚན་མཚོགས་.....སྨྲ་རྒྱུན་ལས་འདི་ལ་འདས་འཕྲུལ་བཤད། མར་འཕྲུར། །མིང་གི་མཚན་.....ནཱ་མ། སོགས་མས་འཕྲུལ་
ཚོའོ། །ཀློ་འཚབས་ཆུ་འཚག་ནང་དུ་འཚངས། །ཉིལ་འཚིར་.....པྲི་ཊ་ན། མེ་འཚིག་དུ་བ་འཚུབས། །ཟས་འཚེད་.....
པ་ཙ་ཏི། ལུས་འཚོ་.....ཛཱི་བ་ན། འཚོ་.....བི་ཏྲ། བྱེད་འཚེངས། །འཚེ་.....གནོད། ཧེ་ཋ་ན། མེད་འཚག་.....གོས་བཟང་བས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་
ལག་རྒྱས་པ། བཟང་འཚལ་.....ཞེས་པ། ཚོག་པ། འདོད་པ་ཡོད་པ་སོགས། མ་.....ཞེས་པ་སོགས། འཚལ། །ནོར་.....ཨེ་ཥ་ཎ། འཚོལ་

ཕྱུགས་འཚོ་.....རཀྵི་ཏ། འཚོག་ཆས་.....ཚོང་དུ། འཚོང་།.....ཀྲཱི་ཎ་ན། །བརྡེག་འཚོག་.....ཀུ་ཊི། ལ་འཚོ་འོད་འཚེར་ཞིང་། །སློ་དང་འཚམས་པར་སྦྱིན་པ་འཚལ། །གདུང་འཚོབ་འཚང་རྒྱ་ཡོངས་པའི་འཚར། །ཕྱུག་འཚལ་བ་དང་ཚོག་པའི་འཚལ། །འཛོམ་པའི་འཚག་.....ས་མཱ་ག སོགས་.....ཟས་ཀྱི་མིང་འཚལ་ལ་སོགས། ལས་འཕྲུལ་ཚའོ། །ཛ་རག་.....དུལ་དམ་གྱི་བྱེ་བྲག ཛ་ལང་ཛ་བོ་ཤིང་། །ཛ་.....ཛ་ཡག་གྲོང་ཚིག ཡ་ཙན་སོགས་ཛ་རྐྱང་ངོ་། །དཔའ་མཛངས་.....པཎྜི་ཏ། མཛའ་བོའི་བང་མཛོད་.....ཀོ་ཥ མཛེས།.....ཤུ་བྷ་ན། །གནོད་མཛེས་མཛུབ་མོ་མཛོད་སྤུ་དཀར། །མཛོ་.....སྲི་མ་ར། ཏའི་མཛེར་.....ཀྣ་ས་ཀཱི་ལ། པ་མཛེ་.....ཀུཥྛ། ནད་དང་། །མཛོལ་བུ་.....རི་དྭགས་ཀྱི་འཛིན་ཐབས། སྣུང་བའི་མཛད་པ་.....ཀྲྀཏྱ། མཛོད།.....ཀུ་ཥྛ། །ཡ་རབ་མཛངས་སོགས་མས་འཕྲུལ་ཛའོ། །འཛིངས་པས་གོས་འཛར་.....ཨ་བ་སྣཱ་ཐ། ལག་པས་འཛིན།.....ག་ཏ་ཀ། །འཛག་.....ཤྲ་བ། དང་འཛིར་བའི་སྣོད་འཛེད་འཛེམ། །འཛུར་.....གཞུར་བ། ཞིང་སྒྲོར་འཛུལ་འཛེག.....ཨཱ་རོ་ཧ། སྐྱས་འཛུགས། །བཞིན་.....སྨི་ཏ། འཛུམ་འཛིམ་པ་སྟོད་དུ་འཛུད། །འཛམ་.....ཛམྦུ། གླིང་དུ་འཛོམ་.....ས་མཱ་ག་མ། ནོར་འཛངས་.....ཀླཱི་ཤ། མཛད། །འཛབ་བཟླས་.....ཛེ་བ་ན། སྐད་འཛེར་ནོར་བའི་འཛོལ།.....སྑཀྵ། །འདུ་འཛིས་.....ས་ཧྨ་ན། ཚུད་འཛའ་རྗེ་ཡི་འཛང་། །འཁྲུགས་པའི་འཛག་འཛོག་ལས་.....བུད་མེད་ཀྱི་དོན་བསྒྲོད་བྱ་སྟེ་འཛན་མོ་དང་། སྐྱེས་པའི་དོན་བསྒྲོད་བྱེད་དེ་འཛན་པོ་དང་། ཟེར་བའི་བརྡ་འཛེར་ཏེ་སོགས། འཕྲུལ་ཛའོ། །ཀུན་རྫོབ་.....སཾཝྲྀཏྟི། རྫུན་.....མྲྀ་ཥ། གྱི་རྫབ་.....སྐྱག་ཟེག་གི རྫས་དང་། །ཕྱུགས་རྫིའི་.....ར་ཀྵ། རྫོངས་སུ་རྫི་ཨུ་བྱིན། །རྫིང་.....དང་ལའང་ཟེར། བུར་.....པཾཀ་ར། རྫས་སྐྱེས་.....ཨུ་པ་སྐ་ཏུ་ཀ འདམ་རྫོག་རྫབ།.....ཀརྡ་མ། །རྫི་.....ཆུང་། ཕྱོགས་རྫ་.....ཀུམྦྷ། མའི་ཤུ་རྫི་.....ཉིང་ཁུ། དང་། །རྫི་མེད་རྫི་མ་.....མིག་གི ཟིན་པའི་རྫོགས།.....ས་མྤནྣ། །མཁར་རྫོང་.....ཀོ་ཊི། ནོར་རྫས་.....དྲ་བྱ། རྫུ་འཕྲུལ་.....ཪྀདྡྷི། དང་། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་.....འདི་རྣམས་ར་ལ་ཛ་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཅིང་། ས་ལ་ཛ་བཏགས་པ་འབྲི་མཁན་སྣང་ཡང་དེ་མ་བཤད་པས་མ་དག་པར་རིག་པར་བྱའོ། །སོགས་རར་བཏགས་ཛའོ། །གཞན་གྱིས་མི་བཟེ་ཁྲོ་བོར་བརྫུས། །རལ་པ་གྱེན་བརྫེས་.....དབྱིལ་བཀའང་ཟེར། སློག་ཆགས་བརྫིས།.....སློག་པས། །ཟན་བརྫིས་ཡུལ་གཞན་བརྫངས་པ་སོགས། །བས་འཕྲུལ་ར་.....བརྫུན་ཚིག་སྨྲ་བ་སོགས། མགོ་ལྡན་ཛའོ། །ཟ་.....ཛམྦུ་ཀ སྐྱེས་པ་ཟང་.....སྣ་ཡོང་། ཚུའི་ཟ་ཁ །འགི་ཝུ་ཟང་པི་ཟང་འཛམ་ཟང་ཟང་། །ཡིད་ལ་ཟ་ལེ་ཟ་ཡོང་དང་། །ཟ་ཏ་ཡུག་སོགས་ཟ་རྐྱང་ངོ་།། ༄ ། །ཞ་བོའི་.....ཁཉྫ། ཞྭ་.....ཏོ་པ་ལ། མོ་ཞ་རྐྱང་ངོ་། །མཉམ་.....ས་མཱ་བཧ། གཞག་གཞལ་.....མེ་ཡཾ། བྱ་གཞལ་མེད་.....ཨ་མེ་

ཡིཾ། ཁང་། །ཀུན་གཞིའི་.....ཨཱ་ལ་ཡ། རྣམ་.....བྱ་བ་སྠཱ་ན། གཞག་ནམ་གཞག་གདན། །གཞོན་.....ཀུ་མ་ར། ཕྲུགས་ཕྲུང་ཟེར། ནུ་
གཞུང་བཟང་གཞའ་.....འཇའ་ཚོན། ཨིནྡྲ་ཡུ་དྷ། ཚོན་གཞུ།.....དྷ་ན། །གཞོགས་བསློང་བདུད་གཞོམ་སྒོ་གཞོགས་
ཀྱང་། །གནས་.....ཨ་དྷ་ར། གཞི་གཞོང་.....ཀ་ཊོ་ར། པ་གཡང་.....ཨ་ཛི་ན། གཞི་གཞན།.....ཨ་ནྱ། །མངག་.....གཡོག གཞུག་ཁུ་བ་
གཞིབས་.....འཛིབས་པ་དང་བསྒྲིགས་པ། ལས་གཞོལ།.....འབབ་པ། །གཞའ་.....གཡུང་དྲུང་། གསང་གཞོངས་སུ་.....ལྷོངས་སུ། ལྕག་
གིས་གཞུ། །གཞི་གྲུབ་གཞུང་.....ས་མ་ཡ། ལུགས་རྟག་གཞིག་གཞུག །གཞོགས་ཀྱི་.....ལུས་ཀྱི། ནད་གཞི་གཞང་
འབྲུམ་གཞིལ།.....ནཱ་ཤ་ན། འཇོམས་པའི་དོན། །གཞར་ཡང་.....ཀ་དཱ་ཙི་ཏ། ནམ་ཡང་དང་སྐབས་ཡང་། གཞུར་.....ཟུར་ཟའི་དོན་གཞུར་བརྟག་ཀྱང་
ངོ་། །འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་མདོར་འབྱུང་། མེད་ཡིད་.....མེ་དྷ། གཞུངས་གཞོབ།.....ཚིག་པའི། །གཞིས་ཀ་གླུ་གཞས་འཚོ་ཞིང་.....ཧྲི་ཡཀྵེ།
སྡོད་པའམ་བཞུགས་པ། གཞིས། །ཟྲན་པ་ཉེར་.....སྨྲི་ཏྱུ་པ་སྠཱ་ན། གཞག་བསྒྲིགས་པའི་གཞིབས། །གཞེན་.....གཞོན་བདེ་བས་ཀྱང་
ཟེར། དོན་ལ་ཟྲན་བསྐུལ། བསྐུལ་ནང་གཞུག་གས་.....ལུས་ཀྱི་གཞང་དང་གཞལ་བྱ་དང་དགྲ་བོ་གཞོམ་སོགས་ཀྱང་། འཕུལ་ཞོ། །བཞག་
ཟིན་བཞད་.....ཏ་སི་ཏྲི། བགད་.....ག་ཞའང་ཟེར། བཞད་དཀར་བཞི། །བཞབས་ནས་སྐྲ་བཞར་གཞམ་.....ཟྲན་བསྐུལ། སྒོ་
ཕྱེད། །གསོལ་བཞིའི་དགོངས་བཞེད་.....མ་ད། དེ་བཞིན་.....ཏ་ཐ་ཏཱ། ཉིད། །བཞེངས་.....ཨུཏྠི་ཏ། བཞུགས་.....ཨཱ་སཱི་ན།
འབྱོན་བཞུད་.....ག་ཏ། བཞོན་.....ཡཱ་ན། རྟ་སོགས། པ་བཞོན།.....ཞོན་པ། །བཞོན་མ་ཞོ་བཞོས་.....དྷེ་ནུ། བཟླན་བཞའ་.....ཨ་ཤ་ན།
བཞོགས། །གཡོག་བཞུན་མར་བཞུ་བཞུར་ནས་བཞེས།.....ཧུཏྭཱ། །བཞིན་.....མུ་ཁ། རས་མེ་བཞི་.....ཏ་སྨཱ། གྲོ་.....བཞིན། ཛི་
.....ཨ་ཛི་ཛཱི་ཏ། བཞིན། །འདི་བཞིན་ཁུར་བཞེས་དཔང་ཚེ་བཞི། །བཞི་.....ཙ་ཏུ། སྐྱ་རྒྱན་ནགས་འཕྲུལ་མཛད་དོན་དག་མ་དག་གི་མིང་
ཡིན། མཉམ་བཞག་.....ནང་གྲོལ་བཞག་ཀྱང་། འདབ་ཆགས་བཞད་དང་། སོགས་བས་འཕྲུལ་ཞོ།། ༄ །།ཟ་ཚོད་མི་ཟད་.....ཟླ་སྐྱུལ་
ཟེར། གཞན་ལ་ཟློ། །ཟློགས་ཟློས་ཟློས་.....ཛྙ་ཏ་ཀ། གར་ཟླ་.....ཙནྡྲ། བ་ཟླུམ།.....བིནྡྲ། །ཟླ་.....ཨཀྵ་ཙནྡྲ། གམ་ཟླས་.....དྭནྡྭ། དབྱེ་
ཟློག་.....ནི་ཝ་ར་ཏ། པ་དང་། །ཟླ་.....ས་ཏླ། གྲོགས་པོ་ཟླར་མྱུ་ངན་ཟློ། །བསྐྱུར་བའི་ཟློས་སོགས་.....མཐའ་འགོགས་པའམ་ཐག་
གཅོད་པའི་ལ་ཟློག་པ། ཟ་ཉིད་དོ། །གཅན་གཟན་.....ཤོ་པ། གཟིག་གི་གཟུགས་.....ཝྱ་དྷི་བི་སྠི། བརྟན་གཟིགས།.....ཨ་བ་ལོ་ཀི་
ཏ། །གཟའ་སྐར་.....གྲ་ཧ། འོད་.....རཤྨི། ཟེར་གཟི་.....ཏེ་ཛཿ བརྗིད་གཟི།.....རྡོ་ཏ་རི། ནོར་བུ། །རྟུལ་གཟན་ཕྲག་པར་གཟིང་ཅིང་
གཟར།.....སཾ་གཾ་གྲཱི་ཏླ། །གཟོང་.....ཊཾ་ཀ། གི་གཟེབ་མ་.....གུར། པཉྫ་ར། གཟེར་.....ཀཱི་ལ། ཟུ་གཟུགས། །གཟིགས་མ་གཟིག.....ཀ

ཧྱཱ་ད། ཟན་གཟིར་བས་གཟབ།·····ཛེག་པར་བརྩམས་པ། །ད་གཟོད་ཟྡིན་གཟོ་ཚུད་མི་གཟོན། །གཟུ་·····བབ་ཅོལ་ལམ་རང་བཟོ། བརྟན་ངས་པའང་ཟེར་དོན་ལ་མ་བརྟགས་པའོ། །ས་ཏ་ས། ཟུམ་གཟུགས་·····སྣ་ཏེ། འཛིན་གཟེབ་ཚ་ཚུང་། །ཟུག་གཟེར་ལ་གཟེམ་·····འཛེམས་པ། གཟིམས་·····སུབྣ། མལ་གཟུད། །གཟེ་མ་ཚེར་མ་གཟང་རིང་གཟན། །སྤྲིན་གཟིགས་ཀྱི་གཟུགས་ཟས་ཀྱི་གཟན། །ཕྱིང་གཟར་·····གཟར་ཕྱིན་གཟར་སོགས། གཟར་·····ཀ་ཏྲ། བུ་དགང་·····གཟར། ཕྲ་ཊི། ཟླུགས་·····ཤུ་བ་ཀཾ གཟར། །གཟེངས་·····ཨུཏྟེ་ཛ་ན། བསྟོད་གཟི་·····ཨོ་ཛཿ། མདངས་གཟོད་·····ཛཱ་ཏི། གཏོད་མ་སྔེ་དང་པོ། མའི་དུས། །རི་གཟར་གཟུགས་མོ་·····སྒོག་ཚགས། བྱེ་ཐུར་·····གྲྀ། གཟུགས།·····རྟུ་སྱ། །གཟར་·····གོས་ཀྱི་གདང་བུ། ཐག་གཟུངས་·····དྲ་བོ་དྲུབ་པོ་གཟུངས་བཏབ་པོ་ལྷ་བུ། བཏག་གཟབས་·····བཟབས་ཀྱང་འཐད། ཀྱང་གཟགས།·····ཟགས་པ། །གཟུང་སྤོབས་གཟུངས་·····ཧླ་ར་ཏེ། སྤགས་ཐུགས་གཟུ་བོ། །སྒྲོ་བ་རྡར་·····བསླབ་བྱ་ལ་མི་ཉན་པའི་དོན་ཏེ་འདུལ་བའི་བརྡ། གཟོན་གས་འཕྲུལ་ཟའོ། །བཟའ་·····ཛྙོ་ཛ་ན། བ་བཟའ་བཟས་·····ཛྱོཏྲ། བུད་མེད་བཟལ།·····ཀྱུ་མོ་བཟལ། བལ་མོ་བཟའ་ལྷ་བུ་དང་། བཟའ་ཤིང་ར་བ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །བཟའ་མི་བཟི་·····མཏྲ། ཞིང་མ་བཟླུགས་·····མ་དྲིས་ཀྱང་། ཀྱང་། །ན་བཟའ་བཟང་·····སྒ་བྲ། པོ་ལག་པས་བཟུང་།·····གྲྀ་ཧྣི་ཏ། །བཟོ་·····ཤིལྤ། བོས་ལྷུང་·····ལྷ་ཧྲ། སློང་པོར་ཟེར། བཟེད་བཟེད་ཞལ་བཟེད། །བཟེ་ཚུང་མི་·····ཀ་རྣ་ལ། གཏུམ་པ་དང་ཐུག་པོ་ཐུག་ཤུལ་མི་སྐྱུག་པ། ཟད་ལས་ལ་བཟུར། །བཟོད་·····ཀྵཱནྟི། པ་ཚོགས་·····པི་ཊ་ཡི་ཏྲ། བཟླུམས་སྤུགས་བཟླ·····ཛ་བ། བཟླས།·····བཛ་པི་ཏ། ཐོན་པའང་ཟེར། །མི་·····མི་སློན་ཟེར། ཨ་ནི་བྲྀཏྟ། བཟློག་གཡུལ་བཟློག་སྒྱུ་ངན་བཟླ། །གཅིག་ཏུ་·····བསྡུས་པ། བཟླུམས་སོགས་བས་·····ཐག་བཅད་པའི་དོན་ལ་བཟླས་ཞེས་པ་སོགས་ཀྱང་། འཕྲུལ་ཟའོ། །ཡི་རང་ཡི་ཚད་ཡི་དྭགས་དང་། །མདའ་ཡབ་ཧ་ཡབ་ཡ་རྒྱང་ངོ་། །གཡོར་·····གྲུའི་དར་པོ་ཆེ། མོ་གཡོ་·····ཙ་ལ། གཡོས་གཡབ་མོ་གཡབས། །གཡར་·····གཏོང་དང་། བཅོལ་བའི་ངོ་། གཞན་ཡང་སྐྱིན་འཇིན་ལ་གཡར་འཇིན། ཁས་ལེན་པ་ལ་གཡར་ལེན། དམ་བཅའ་ལ་གཡར་དམ། མདུན་ལ་གཡར་ལམ། སྐུ་ཁམས་ལ་གཡར་ཁམས་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །ངོ་ཚ་ལ་གཡར་ཚོ། །ངོ་གཡར་·····ཁ་ཁྲལ། ཁྲལ་གཡན་པ་དགབ། །གཡང་·····བྲ་ས། ས་མི་·····ཨ་ཙ་ལ། གཡོ་གཡུང་·····ཤཱ་ཤྭ་ཏ། དྲུང་གཡང་། །གཡེལ་མེད་གཟུར་·····འབྲས་བུ་འཕྱུང་བ། །ཟ་ཟས་གཡོ་གཡོས། །གཡང་གཞི་གཡོག་གཡོགས་གཡེར་མས་གཡིག །གཡི་ལྤགས་གཡར་·····བརྟས་པ་དང་བརྟན་པའང་ཟེར། །ནས་གཡབ་གཡུག་གཡོབ། །གཡོན་མ་ལོག་·····མི་སྦྱ་ཙཀྲ། གཡེམ་·····འདོད་པ། གཡེང་·····བི་ཀྵི་པ། བས་གཡེངས།·····རྣམ་གཡེང་གི་དོན་ཐུར་གཡེང་ཀྱང་ངོ་། །དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་པའི་ཚོས་གཞན་

ལ་རྟོམ་ཞིང་སྙེག་ཚོས་ཀྱི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས། །གཡའ་·····བྱང་བུ། སྙོག་སྐྱི་གཡའ་ལྷུགས་གཡའ་གཡུ།·····ཕེ་རོ་ཙ། །གཡུང་མོ་·····
ཊོམྦི་ནི། རིགས་ངན་པའི། གཡོ་སྒྲུ་·····ཤཱ་ཁ། གཡེར་བག་·····སྣང་ཡལ་ཅན། ཙ་མ་ར། གཡག·····དུད་འགྲོ །གཡས་·····དཀྴི་ཎ། གཡོན་·····ཝ་མ།
གཡུལ་·····ཨཱ་ཡུ་དྷ། སྤྱོད་གཡུལ་·····འབྲུ་ཡི་གཡུལ། ལས་གཡོག·····པ་རི་ཝཱ་ར། །མིག་གཡོར་ཁ་གཡལ་གཡར་ངོ་
ཚ། །གཡར་ཚབ་སྣང་གཡེལ་གཡེར་ཀ་སོགས། །ག·····མི་བརྩོན་གཡེལ་སོགས། ཨཱ་ལ་ས། ཡིས་འཕྲུལ་བའི་ཡ་·····ཁམས་པ་
གྲིམས་པའི་བརྡ་གཡེར་པོ་ཆེ་དང་ཞན་པའི་དོན་གསུང་བའོ། །ཉིད་དོ།། ༈ །།ར་·····ཨ་ཛ། ལུག·····ཨེ་ཌ། ན་·····ཤྲི་ཧྣ། ཙོ་རྟུལ་དུ་ལྡོག །ཨ་རྡི·····
·····མདོན་ལྡོམ·····སྨྲ་ན། ལྡོམ་སེམས་·····མ་ཧཱ། བྱིན་·····ཨཱདྷིཥྛཱ་ན། ལྡབས་ལྡོབས། །ལྡོན་པ་ལྡག་བྱེད་འདོམས་ཀྱི་
ལྡིག །ལྡབས་·····མ་ཧཱ་སྨི། ཆེན་དབའ་·····ཤུ་སྨི། ལྡབས་ལྡངས·····ཝཱ་ཤྲཱ། པ་ལྡུང་།·····ཝཱ་ཡུ། རྗེ་དང་སྐྱི་སེར། །ལྡམ་·····ཏམ་བྱེར། ཕྱེར་
ཁྲག་ལྡངས་ལྡན་ལྡོན·····ཨ་རཀྟ། ཚང་། །ལྡག་མོ་ལྡགས་པ་ཁྱུང་བུའི་ལྡུངས། །དུད་འགྲོའི་ལྡིད་བུ་བས་འཕྲུལ་
མེད།·····ཟས་མ་ཞུ་བར་འོག་ཏུ་དོན་པའི་མིང་ལྡུགས་པའང་ཡིན་པར་སྨྲ་རྒྱུད་ལས་བཤད། །བཙེམ་·····ཡུལ་ཁང་སོགས། བལྡག་ཚིག་བལྡང་·····
ཚིག་རྟུབ། པཱ་རུ་ཥ། བལྡག་བྱེ་བལྡགས། །བལྡ་ཤ་·····ལུས་ཀྱི། ཤཱཀྱ། ལུས་བལྡན་·····ཨ་རབྡ། ཡ་མ་བལྡ།·····སྙིང་པོ་མེད་པ། །ལྡོ་·····
གྲོགས་ལ། བལྡུག་བརྟན་བལྡིང་·····སྒྲུབ་པའམ་བབ་ཐོབ་ཡོད་པ་བློ་ལ་ཡོད་པ་ཤ་ཆགས་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བཤད། བྱིན་གྱིས་བལྡབས།·····
·····ཨ་དྷིཥྛི་ཏ། །གདོན་གྱིས·····བསྐྱོད་པ། བལྡམས་སོགས་བས·····གུ་ཏུ། དུལ་བའི་བལྡིང་ཀྲུང་ངོ་། །སྨྲ་རྒྱུད་ལས་གཞན་སྐྱོན་བརྩོང་པའང་འདི་
ཡིན་པར་བཤད། འཕྲུལ་ལྡོལ། །ལྦ་·····ལ་བ་ནི་སྐམ་བུ་དཀར་པོ་ལ་འཇུག་པའོ། །དེ་ལ་གླབ་པའང་ཟེར་བར་བཤད་འདུག་གོ །ཞེ་གོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་
མེད། །ལྷུན་·····མེ་རུ། པོ་ལྷོ་ཕྱོགས་·····དཀྴི་ཎ། ལྷ་རྗེ་ལྷ།·····དེ་ཝ། །ལྷན་ནེ་·····ཏ་པ་ཏི། ལྷམ་མེ་ལྷང་ངེ་ལྷག །ཧཱུཾ།·····།ལྷན་ཅིག
ལྷུན་·····ནི་རྣ་རྗོ་ག ཀྲུབ་ལྷང་ཆེར་ལྷམ། །ལྷག་·····ཨ་ཏི། པར་ལྷག་མ་·····ཤེ་ཥ། ལ་བདགས་སོ།། ༈ །།ཤར་ ·····པཱུརྦ། ཀྱི་
ཤིང་·····ཝྲི་ཀྵ། ཁར་ཤང་·····ཀི་བ་ཀི་བིཀ ཤང་ཤི·····ཤྲཱི་ཏ། །ཤུལ་དུ་ཤི·····རོ་སྣན་ནམ། གཤིན་ཟས་སམ། དད་ཟས་ལའང་། གཤིན་པོ་ལ་དམིགས་
པའི་དགེ་བ་བསྔྲུབ་པ། ཟན་ཤེལ་·····སྦྱི་ཏི་ག ཀྱི་ཤུབས། །ཤེད་·····མ་ཧཱ། བུ་ཤེད་བདག་ཤེད་ལས་·····མ་ཧཱ་ཛ། སྐྱེས། །ཤུན་·····ཙརྨ།
ཤྭགས་ཤམ་ཐབས་·····ནི་བ་ས་ན། ཤུར་·····པཎྜི་ཀཱ། བུས་བཅིངས། །ཤིས་·····ཤུ་བྷ་ལགྣ། ཤྭན་ཤིན་ཏུ་ཤུབ་བུར་སྦྲ། །ཤེན་པ་
ཤྭ་འོད་ཤ་·····རྟེན་གྱི་དོན་ཤོ་བ་དང་། ཤོབ་ཀྲུང་ངོ་། །རྐྲུང་ངོ་། །བདེ་བཤེགས་གཤིས་ལུགས་དེ་བཞིན་·····ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།
གཤེགས། །གཤིན་·····ཤྲི་ཏ། པོའི་གཤག་བྱེད་གཤིན་·····ཡ་མ། རྗེའི་གཤེད།·····ཨ་རི། །གཤིན་རབས་གཤང་དཀྲོལ་

དབུ་སྐྲ་·····རྩུབ་པའི་དོན་ཟེར་བ་སྣང་ཡང་། གཙུབས་པའི་དོན་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་སྙམ། གཞོར། །གཞིས་དང་གཡུལ་གཞོམ་གཞུང་····· ཞུབ་བུར་སྙོད་པ། དང་གཞི་·····ཁ་འཐབ། །མོ་གཤམ་·····ཨ་བཊྟ། གཤའ་མ་ཡིན་དུ་གཤའ། །གཞོར་·····ཐོད་པའི་མིང་ལ་འང་གཞོར་དུ་བཤད། ཀྱི་ཚུ་གཞོ་ཞིང་གཞོག་གཤགས།·····བིཥྚ། །ཐོང་·····ཧ་ལ། གཞོལ་གཞིག་ཅིང་འདབ་གཞོག·····པཀྵ། གཞིབས། །བརྣན་གཞིར་·····ཨཪྦུ། ཟྲིས་གཞོར་ཐྲང་ལ་གཞོར། །གཤམ་གྱི་སྦྲང་གཞོངས་·····སྤྲ་ཏྲུ། ཞིང་ས་གཞིན།·····མཉེས་གཞིན་པ། །གཞོངས་བྱ་ལ་སོགས་གས་འཕྱུལ་ཞའོ། །མཛའ་བཞེས་·····མི་ཏྲ། དགེ་བཞེས་ལྷ་བཞོས་·····ཞལ་ཟས་དང་ཞལ་ཚུས་ཀྱང་ཟེར། གཡོས་པ་ལ་བཞོས་དང་། གཡོ་བ་ལ་བཞོ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཟམ་ཏོག་ལས་གསུངས་སོ། །ནཻ་བེ་ཏྱ། བཤམས། །སྡིག་བཤགས་·····དེ་ཤ་ན། ཕྱི་གཞོལ་བཤུལ་ལམ་·····མཛྷ། བཤར། །བཤུམ་·····ཞོགས་ལ། བཤུམ་བཤལ་·····ལག་པས། བྲུད་བཤུད་·····དྲུམ་བུར། ནས་བཞེགས། །བཤའ་ཚེའི་བགོ་ཤ་རི་དྭགས་བཤར། །རྒྱ་བཤུལ་པགས་བཤུས་བཤན་·····ཤན་པའང་ཟེར། པས་བཤས། །མེར་བཤུར་ཚུས་བཤལ་·····ཁྲ་ཀྵ་ལ། བཤང་·····བིཊ། སྐྱུད་ཚའང་ཟེར། བ་བཞོ །མཁར་བཞིག་·····ནཱ་ཤ་ཀ། ཟྲིས་བཤར་འཕྲང་ལ་བཤར། །བཞེར་དང་བཤད་པ་·····བྱཱ་ཁྱཱ་ཏ། བས་འཕྱུལ་ཞའོ།། ༈ །།སངས་རྒྱས་·····བུདྡྷ། སོར་མོ་·····ཨངྒུ་ལི། སེན་མོ་·····ན་ལ། སོ།·····དནྟ། །སིལ་སྙན་·····ཏཱ་ལ། སིལ་སིལ་·····ཀིངྐི་ཎི། སེ་མོ་དོ།·····ཨཀྵ་སཱུ་ཏྲ། །ཚེ་སྲོག་·····པྲཱ་ཎ་སྲུངས་ཤིག་འོད་·····ཀཱ་ཤྱ་པ། སྲུང་སྲབ། །སྲིད་·····ཝྃ་ཤ། པར་སྲུང་·····ཪཀྵི། སྲོང་སྲོལ་ཚུགས་སྲིད། །སྲོད་·····ས་ཡཾ། དུས་ས་སྲོས་སྲེ་ནག་སྲབ།·····ཧ་ཏྲུ། །སྲིན་·····རཀྵ་སཱ། པོ་ལུས་·····ཀཱ་ཏ་པུ་ཏ་ན། སྲུལ་ས་སྲུང་·····ཀླང་ཆེན། བུ། །སྲུབ་ཀྱི་ལམ་སྲང་·····བ་ལ། འཇུལ་བྱེད་སྲང་ཡང་། ཏུ་ལ། སྲིད་དུ་སྲིངས། །ཡིད་·····མནྡ་ཕ། འདོད་ཆགས། སྲུབས་ཀྱིས་སྲེགས་·····ད་ཧ་ན། སྲིང་མོར་སྲེད། །སྲོ་མའི་སྲིད་ཞུ་སྲི་ཅུའི་སྲི། །སྲེ་མོ་·····སྲེ་མོ་སྲོག་ཆགས། སྲེག་པ་·····ཏི་ཏི་རི། སྲིན་བུ་སྲམ།·····ཨོ་ཏྲ། །སྲིན་བུ་སྲོ་མ་སྲད་བུ་སྲ།·····སཱུ་ཏྲ། །ཇི་སྲིད་དེ་སྲིད་སྲན་མ་སྲུས། །བསྙེན་སྲིང་·····ཉེ་རིང་། སྲིན་སྲེག་སྲེག་ཟླུགས་དང་། །རྒྱལ་སྲིད་ཡུན་སྲིངས་རྟ་ཡི་སྲབ། །སྲུབ་ཤིང་སྲུབ་ཐག་འཇུལ་བྱེད་སྲང་།·····འཇུལ་བྱེད་སྲང་ཡང་། །སློབ་དཔོན་སློབ་མ་སློབ་གཉེར་སླ། །སློབ་པ་སློ་·····སློད་ཡིན། སློ་འབོ་ཡིན་པ་འབྲ། མར་སློང་མོ་སློང་། །སླེ་བ་གླེན་·····ཡན་མགོ་སྐྱོན་ཅན། སློང་སློག་ཀྱང་སླེབ། །སླེ་·····འདི་ཞང་ཞུང་གི་སྐད་ཡིན་པར་བཤད། གཞན་བོད་སྐད་ལ་ཏ་ལ་ར་བཏགས་མེད་གསུངས། ཏེས་སླུ་གཟུའི་ཚུ་སླ་མདོ། །ཀུན་སློང་སླ་·····སེམས་གཟུ་གཟུ་ཅན། ཡོན་བསད་པའི་སློ།·····དུར་འགྲོའི། །སླར་·····ཨ་ཏྲི། ཞིང་སླར་

ཡང་སླུ་མེད་སླད། །ལེ་ཙུ་སློག་·····སློག་པ་ཞེས་པའང་སྣང་། དོན་ལ་པགས་སློག་ཡིན། པ་ཕྱི་ནང་སློག །སློ་ངའི་སླད་·····ཕྱི་རོལ། རོལ་ཕྱོགས་སུ་སློན།·····ལན་སློན་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །དེ་ལ་ལན་ལོན་ཡང་ཟེར། །སླད་མར་སླད་ནས་དུག་རོ་སློང་། །སྲ་བཀྲུང་·····ཚེས་གོས་སྣན་ལ་འདིང་བ་ཞིག་གི བཏིང་སོགས་ས་·····ཉེ་དུའི་སྤུ་མོ་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །ཁ་དོག་འདྲེས་པའི་སྤྲེ་མོང་ངོ་། །བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱི་དོན་སླས་དང་། སྲིབ་པ་དང་མཚན་མོ་དང་། གྲིབ་རི་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲིབས་ཀྱང་ངོ་། །ཉིད་དོ།། ༄ །།གསར་·····ན་བི་ཀ བུ་གསར་ནས་མཁར་·····ཁགླི་རི། གསེག་ཤང་དང་། གསིལ་བྱེད་ཀྱང་ཟེར། གསིལ་གསོར། །ཁ་གསགས་གསོག་གསོབ་གསད་བྱ་གསོད།·····ཀླཱ་ཏ་ཀ གསང་·····མནྟྲ། སྔགས་སྔན་གསན་·····འབེབས་པ། གསུང་རབ་·····པྲ་བ་ཙ་ན། གསུང་།·····བཱ་དྲི། །གསོང་པོའི་·····ཕྲུ་ཀྲ་བཱ་དྲི། སྟར་སླུས་པའམ་དྲང་པོར་སླུ་བ། ཚིག་གསོལ་གསོལ་·····ཨ་རྫི་ཡ་ཏ། འཕེའུ་ཡང་ཟེར། འདེབས་གསོལ། །གསེར་མདོག་ནེ་ཙུ་གསིང་·····ཏ་རི་ཏ་སྣཱ་ལ། གསེག་མའི་གསེབ། །གསེབ་·····རྡ། དང་གསལ་·····སྦྱོག་ཚགས། ཡིས་གསག་གསིར་ཏེ། །ཤིང་གསོམ་གསོར་གྱིས་གསིལ་ཞིང་གསེས། །གསས་མོ་གསོག·····སཉྩི་རྀ། འཇོག་གསང་གཏམ་གསོང་།·····གོ་པ་ཏ། གསོ་·····ར་གོས་གོས་མ་སོགས། རས་སྤུ་གསེད་གསེང་གི་གསུར། །གསུས་པ་གསོ་ཕྱིར་གསོལ་ཡང་གསུར།·····སྒྲིག་པ། །སོ་གསོད་ལུས་གསིག·····གསིགས་དང་གསུངས་སོགས་ཀྱང་ངོ་། །དྲིལ་གསིལ་གསུམ།·····ཏྲི། །སྐད་གསང་གསེག་ཤང་གསེག་ཀ་ལི། །གསོན་པོ་སྣན་·····ཇི་ཧྭ། གསོན་ཆུད་མ་གསོན། །འོད་·····པྲ་བྷཱ་སྭ་ར། གསལ་ནང་གསེས་དྲི་ཆུ་གསིལ། །གསལ་ཞིང་ཆུད་གསན་གས་འཕྱུལ་སངོ། །སྤོ་བསངས་འབགས་བསངས་·····བརྟུངས་པའང་ཟེར། ཚོགས་བསགས་བསག །དམིགས་བསལ་·····ཨ་པ་བཱ་ད། སྐྱོན་བསལ་བསམ་བྱ·····ཙི་ཏྟ་ཡ། བསམས། །བསེ་ཁྲབ་བསོད་ནམས་·····པུ་ཎྱ། བསོད་སྙོམས་སོགས། །ཚེ་བསྲིངས་བསམ་བློ·····ཙིཾ་ཏཱ། དྲིན་བསབ་བསབས། །ཡོ་བསྲང་ནོར་བསྲི་རྒྱུང་བསྲིང་བསྲིངས། །དྲི·····གནྡྷ། བསུང་གིས་བསུས་བསེ་རུ·····ཁཌྒ། བསད།·····མཱ་རི་ཏ། བསྲུང་བྱ་བསྲུང་བ་བསྲེག་བྱ་བསྲེག བཟོད་བསྲན་བསྲོ·····ཞེས་པ་ཁྲུས་བཀྲུ་མཉེ་དྲིལ་ཕྱི་མོ་སྣན་རྣམས་ཀྱི་མིང་། གང་ཞོང་བསྲུབས་བསྲེས། །བསོད་·····པྲཛྙཱ་ཏ། ཟས་བཟང་པོ། པའི་ཟས་བསྲེལ·····འཆང་བ། རིང་བསྲེལ·····ཀླུ་ཏུ། བསྲིངས། །བྱ་བའི་བསྲལ·····མི་བློ་འདུལ་ཅན་ཞེས་པ་ལྷ་བུ། དང་སྲིབ་པ་བསྲབ། །བསེལ·····འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྐྱེལ་མ། བའི་བསོ་སྒྲ་ངལ་བསོས་བྱ། །ཁ་བསུམ་རྗེས་བསུབས་བསེར་བུ་བསིལ། །ལྷ་བསངས་མེ་བསངས་སྐྱོ་བསང་དང་། །བློ་བསྡུན་བསམ་སེ་ཙུ་སྦ་བསྲི་མེད། །བསང་གཏོར

ཞབས་བསིལ་ཞལ་བསིལ་བསྒོ། །བསྔོད་བྱ་བསྔོད་ནས་བསྔོ་བྱ་བསྔོས། །བསྔང་བྱའི་ནོར་བསྔངས་ཕྱོགས་སུ་
བསྔོན། ·····བསྡུས་པའམ་ཕྱོགས་གཏོགས་སུ་འཛིན་པ། །བསྔབ་བྱ་བསྔབས་པ་གཞེན་དུ་བསྔང་། །འདོད་པའི་བསོད་·····སུ་ཁ་ཟླི་ཀླུ།
འདོད་པ་ལ་ལྷག་པར་ལོངས་སྤྱོད་པའི་མིང་ཡིན། ཟས་ཀྱི་བསོད་སྙོམས་དང་མི་ལུང་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ངོ་། ཉམས་བས་འཕྱུལ་
སའོ།། ༄ །།ཏྲལ་ཏྲལ་ཏྲུལ་ཏྲུལ་མིག་ཏིག་ཏིག །ཏྭ་ཤང་·····རྒྱ་ནག་གི་སྐད་བཙུན་པ། ཏྭགས་·····བྱ་རམ་གྱི་ཁ་བུན་བཟང་ཤས་ཀྱི་
མིང་དེ་ལ་གལ་ལའང་ཟེར། དང་གོས་ཀྱི་ཏྭ། །ཙལ་·····སླ་རྒྱན་ལས་ཙབ་ཏྲལ་ཞེས་སྣང་། ཏྲལ་ཏྲུད་·····ཙུབ། ཏྲུད་ཏ་ཉིད་དོ། །ཨ་ག་རུ་
དང་ཨ་རུ་ར། །ཤུ་དུཥྐ་·····མེ་ཏོག་དམར་མཆོག ར་ཤུདྷ་ལ། །ཨོ་རྒྱན་·····ཨོཾ་ཊི་ཡ་ཌ་འཕྲུར་འགྲོ་སྟེ་ཟུར་ཆག ཤུ་མ་ཨཏྣ་ཏྲི་ལ། ·····ཨིཏྣ་
ཤི་ལ་དབང་པོ་སྔོན་པོ་སྟེ་ཟུར་འཆག །ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲ་ཨེ་ལའི་འདབ། །ཨེ་ཙ་ཡ་ན་ཨ་ཉིད་དོ། །བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་
བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་
གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྔོན་འཇུག་སོགས་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་སཀ་སྟེ་དང་
པོའོ། །གཉིས་པ་རྣམ་དབྱེ་འཕྲད་སོགས་གཅེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་ནི། དེ་ནི་རྣམ་དབྱེ་ཕྲད་ལ་
སོགས། །གཅེས་བསྡུས་སིལ་བུར་བསྟན་པ་ལས། །ཐོག་མར་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་ཡི། །ཀྱི་གི་གྱི་འི་ཡི་རྣམས་
ནི། །ད་བ་ས་དང་ད་དྲག་དག །ཐོབ་མཐར་ཀྱི་དང་ག་ང་གི །ན་མ་ར་ལ་བཞི་པོ་གྱི། །མཐའ་རྟེན་མེད་མཐར་འི་
ཐོབ་ཅིང་། །ཀང་པ་སྐོང་·····བདུན་བསྒྲིགས་ལྟ་བུའི། ཚེ་ཡི་ཐོབ་དཔེར། །ཕྱོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་ཀྱི་ཆར། །སྒྲུབ་རད་ཀྱི་
བྲག་གི་བྱང་གི་ཕྱོགས། །དཔོན་གྱི་ལམ་གྱི་བར་གྱི་སར། །ཞོལ་གྱི་ས་གཞིའི་བདག་དེ་ཡི། ·····ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་
བོ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཁྲིམ་ཡང་། །ཀང་པ་སྐོང་མི་སྐོང་གིས་དབྱེ། །བདེའོ་ལ་སོགས་རྫོགས་ཚིག་ལ། །འོ་ཉིད་
སྡྲི་བོ་ལ་སོགས་པའི། །མིང་ལ་བ་ཕྱེད་བ་ཉིད་དོ། །མཐའ་རྟེན་ཅན་དང་བརྟེགས་པ་དང་། །གུག་ཀྱེད་ཅན་
མཐར་འ་མཐའ་སྲུང་། །ཚིག་ཕྲད་གད་བའི་རྗེས་སུ། །ཅིང་ཅེས་ཅེ་བོ་ཅེ་ན་ཅིག །ང་ན་མ་འ་ར་ལ་
དང་། །མཐའ་རྟེན་མེད་པའི་རྗེས་དག་ཏུ། །·····སྐད་ཅིག་ཁ་ཅིག་དམིགས་བསལ། ཞིང་ཞེས་ཞེ་བོ་ཞེ་ན་ཞིག །ས་མཐར་
ཤིང་ཤེ་བོ་ཤེ་·····ས་མཐར་ཤེས་ཐོབ་ཀྱང་དེ་མི་མཛེས་པས་ཞེས་ཟེར་བ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ཏེ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང་། དཔང་ལོས་ཀྱང་ཤེས་ཟེར་བ་བཀག་
པར་གསུངས་པས་སོ། །ན་ཤིག །ན་ར་ལ་གསུམ་རྗེས་སུ་ནི། །ད་དྲག་ཐོབ་·····འདི་ལ་ཟམ་ཏོག་ལས། རྒྱང་པར་དང་གུག་ཀྱེད་ཅན་གྱི་

མཐར་འོ་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། འདོགས་ཅན་གྱི་མཐར་བོ་དང་ལོ་འདི་འདྲི་བ་འཐད་ཀྱི་གསལ་ཁ་མི་འབྱུང་བས་འདིར་བཀོད་པ་ནི་སློ་རྒྱུན་དང་དག་སྦྱོན་
བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱིར་དེ་གསུམ་གྱི། །རྗེས་སུ་ཞིང་སོགས་ལྟ་ཐོབ་ཀྱང་། །ད་དྲག་ངེས་པར་ཐོབ་པ་ལ། །ཅིང་
སོགས་ལྟ་པོ་ཐོབ་པའི་དཔེར། །རྟག་ཅིང་རྟོག་ཅེས་རྟག་ཅེ་བོ། །སུ་འདུག་ཅེ་ན་ཕྱོད་འདུག་ཅིག །རྒྱུད་ཅིང་
ཟད་ཅེས་མེད་ཅེ་བོ། །ཅི་འཆད་ཅེ་ན་ཆོས་ཤོད་ཅིག །ཟབ་ཅིང་ཐོབ་ཅེས་ཉུབ་ཅེ་བོ། །གང་རྒྱབ་ཅེ་ན་གྲི་རྒྱོབ་
ཅིག །བྱུང་ཞིང་དྲང་ཞེས་འབྱུང་ཞེའོ། །ད་བཟུང་ཞེ་ན་སེམས་བཟུང་ཞིག །སྟན་ཞིང་འདེན་ཞེས་དགོན་ཞེ་
བོ། །ལྟ་ཡིན་ཞེ་ན་དོན་ཞིག་གཉེར། །འཇམ་ཞིང་ངོམ་ཞེས་འཇོམ་ཞེ་འོ། །དབེན་ནམ་ཞེ་ན་ནམ་ཞིག་
དབེན །དགའ་ཞིང་བཟའ་ཞེས་དཀའ་ཞེ་འོ། །དུ་གདའ་ཞེ་ན་འགའ་ཞིག་གོ །དར་ཞིང་འཕྱུར་ཞེས་འགྱུར་
ཞེའོ། །ཅི་འཕྱུར་ཞེ་ན་དར་ཕྱོར་ཞིག །འཚོལ་ཞིང་འཆལ་ཞེས་འཁྱུལ་ཞེའོ། །གང་འཚོལ་ཞེ་ན་ཆོས་ཚོལ་
ཞིག །ཟ་ཞིང་བདེ་ཞེས་སྨྲོ་ཞེའོ། །ཨེ་སླ་ཞེ་ན་མ་སླ་ཞིག །འདུས་ཤིང་འབྲལ་བར་ངེས་ཤེའོ། །ཅིས་ངེས་ཤེ་ན་
གཏམ་སློས་ཤིག །མཁྱེན་ཅིང་ཐྲལ་ད་ཅེས་བརྒྱན་ཅེའོ། །ཅིས་གྲོལ་ད་ཅེ་ན་གྲོལ་གྱུར་ད་ཅིག །དྲི་དང་རྫོགས་
ཚིགས་སྐབས་སུ་ནི། །མཐའ་རྟེན་མེད་དང་ས་མཐར་ལ། །མཐའ་རྟེན་གཞན་མཐར་རང་རང་ལའོ། །ད་དྲག་
ཅན་མཐར་ཏ་སྦྱེ་དཔེར། །བདེའམ་བདེའོ་དགའ་འམ་དགའ་འོ། །གྱུར་ད་ཏམ་གྱུར་ད་ཏོ་·····ན་ར་གཉིས་ལ་རང་སྦྱོར་དང་། གཞན་སྦྱོར་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། བཞིན་ནོ་ཞེས་ནི་ངས་བསྟན་ཏོ། །ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་གཞན་འཇེར་ཏོ། །ཞེས་ཟམ་ཏོག་ཏུ་གསུངས་པ་ད་དྲག་ཐོབ་
མི་ཐོབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །ལྟ་བུའོ། །ལྷག་མ་ཅན་གྱི་ཏེ་སྟེ་དེ། །ན་ར་ལ་ས་ད་དྲག་གི །རྗེས་སུ་ཏེ་རྐྱང་ད་མཐར་དེ། །ག་
ང་བ་མ་འ་འདི་ནི། །མཐའ་རྟེན་མེད་མཐར་ས་སྟེ་དཔེར། །ཐོན་ཏེ་སྐོར་ཏེ་ནོར་བཅལ་ཏེ། །སྐྱུངས་ཏེ་གྱུར་ཏེ་
དོན་མེད་དེ། །རྟག་སྟེ་གཙང་སྟེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེ། །འཇམ་སྟེ་དགའ་སྟེ་སེམས་བདེ་སྟེ།·····ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་དབྱེ་
བདུན་པ་ལ་དོན་གྱི། །ཏུ་དུ་རུ་སུའི་ཞབས་ཀྱུ་ནི། །ག་བ་ད་དྲག་ཅན་མཐར་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །ས་སུ་
མཐའ་རྟེན་མེད་པ་དང་། །འ་མཐར་རུ་སྟེ་དཔེ་རིམ་བཞིན། །རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་དང་། །སྟེང་དུ་སྔོད་དུ་རྒྱུན་
དུ་ཟོ། །ལམ་དུ་མྱུར་དུ་མཐའ་ལ་དུ་སོང་། །རྗེས་སུ་འདི་རུ་དགའ་སྡུག་ཚུག·····ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཚམས་སྦྱོར་ཀྱང་
འང་ཡང་རྣམས་ནི། །ག་ད་བ་ས་ཉིད་དང་ནི། །ད་དྲག་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ཀྱང་། །ང་ན་མ་འ་ར་ལ་ཡང་། །མཐའ་
རྟེན་མེད་མཐར་འང་དང་ནི། །ཁང་པ་སྐོང་ཚེ་ཡང་སྟེ་དཔེར།·····ན། །བདག་ཀྱང་བསད་ཀྱང་དོན་གྲུབ་

ཀྱང་། །བྱས་ཀྱང་འོན་ཀྱང་མ་བྱུང་ཡང་། །བྱོན་ཡང་ནམ་ཡང་འགག་ཡང་ནི། །སླར་ཡང་མཇལ་ཡང་ཐོའང་
བདེ་ཡང་།·····ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མིང་མཐའི་པ་བའི་དབྱེ་བ་ནི། །ག་ད་ན་བ་མ་ས་དང་། །ད་དྲག་ཅན་མཐར་པ་དང་
ནི། །ང་འ་ར་ལ་མཐའ·····རྗེས། མེད་མཐའི། །བ་ཕྱེད་ཕར་འཕོད་རྣམས་ལ་བ། །གཞན་ལ་པ་ཉིད་སྦྱར་ཏེ་
དཔེར། །ཟག་པ་མེད་པ་ཕན་པ་མཆོག །ཐོབ་པ་དམ་པ་མཁས་པ་རྣ། །བྱུར་དུ་པ་དང་བ་ལ་དགའ་བ། །མྱུར་
བར་མཇལ་བར་སྨྲ་བ་ལས། །ལུང་བ་མདའ་བའི་འགྱོར་པ་ཡིས། །ཡུལ་པ་ཕུ་པ་ཚིམ་སོགས·····ཞིབ་མོར་
དཔྱད།·····ནས་འདི་རྣམས་སྐབས་ཐོབ་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །གཅོད་མཚམས་མཐའ་རྗེན་བ་ཡི་མཐར། །ཚིག་ཕྲད་ང་ཡིག་མ་
གཏོགས་པའི། །ཕྲད་གོང་རྣམས་རྣམས་སུ་ཕྱི་ཚེག་སྨྲང་། །དོན་མང་བགྲངས་པའི་མིང་གི་ནི། །མཚམས་དང་
·····ས་དང་། ཚུ་དང་། མེ་དང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དོན་འབྲིང·····སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འབྱེད་པ་དང་། །དོན་
ཚང་རྫོགས་མཚམས·····ཟ་ཤོག །དེའོ་ལྟ་བུ། ཚིག་ཕྲད་དང་། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྐང་མཐའ་དང་། །ལྷུག་པའི་སྡེ་
ཚན་རྫོགས་མཚམས་ཀྱི། །སྣ·····ན་རོའི་བརྡ་རྟེང་། རྣ་ཅན་མཐར་ཉིས་ཤད་བྱ། །སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་རྫོགས་མཚམས
དང་། །ལེའུ་མཚམས་ལྟ་བུར་བཞི་ཤད་ཐོབ། །བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་
བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་རྣམ་དབྱེ་
ཕྲད་ལ་སོགས་གཅེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པའི་སཀ་སྐེ་གཉིས་པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་ཡི་གེའི་
སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་པ་སྟོང་པ་བཤད་པ་ནི། །དེ་ནི་འཕུལ་དང་མཐའ་རྗེན་མགོ །མེད་ལ་སྦྱོར་དང་ཡོད་ལ་
སྟོང་། །འདམ·····དག་པར་བྱས་ན་གདམ་ང་ཟེར་བ་ཡིན་ཀྱང་གོ་སླ་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བཀོད་པའོ། །སླ་རྒྱུན་དུ་བདམ་ང་ཟེར་བ་སྣང་། ཀ་ཅན་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ། །འཇིན་པའི་འཇུལ་སྟོང་ཙུང་ཟད་བཤད། །ཇ་ཡབ་གེ་སར་སིལ་སྣན་དང་། །མདོན་སུམ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་སོགས་ལ། །གས་འཕུལ་ནོར་རོ་ག་ཤའ་མ་དང་། །ག་ཤགས་འབྱེད་སོགས་ལ་མེད་ན་
ནོར། །སར་པ·····གས་འཕུལ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་འཐད། །ལྟ་བུར་གང་ཡང་རུང་། །སྐྱིལ·····འདི་ལ་སླ་རྒྱུན་དུ་དས་འཕུལ་བཤད་ཀྱང་།
ཀྱང་སོགས་ལ་དས·····དེ་ལྟར་མི་མཛད་པ་འདི་ནི་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའོ། །འཕུལ་མེད། །དཀྲུང་ལོ་མཆན་
དཀྲུང་ལོང་ཁྲིད་ཀྱི། །དམིགས་བུ་སོགས་ལ་མེད·····དས་འཕུལ། ན་ནོར། །སྣན་ངག་སོགས་ལ·····དངགས་ཀྱང་། གང་

ཡང་རུང་། །ཕྱུག་དར་·····ཕྱུགས་སྣིགས། ལག་·····རང་གིས། དར་གད་མོ་དང་། །སྐྲ་·····སོ་མང་སོགས། ཤད་སོགས་ལ་བས་
འཕྲུལ་སྣང་། །བསེར་བུ་སྐྱོ་བསངས་རྒྱ་མོ་བཟའ། །ཕྱི་བདར་སོགས་ལ་·····བས་འཕྲུལ། མེད་ན་ནོར། །སྤོ་
བསངས་ལྷ་བུར་གང་·····བས་འཕྲུལ་ཡོད་མེད། ཡང་རུང་། །ཐ་གྲུ་ཐ་མ་ཚར་དུ་དངས། །ཚོན་རྩི་སོགས་ལ་མས་འཕྲུལ་
སྣང་། །མཐེ་བོ་མཆེ་·····ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ། མ་སྤོ་སྨན་མཆེ། །ཁྲིམ་མཆེས་སོགས་ལ་·····མས་འཕྲུལ། མེད་ན་ནོར། །ཐུན་
མོང་སོགས་ལ་·····ཡོད་མེད། གང་ཡང་རུང་། །ཚོང་དུས་ཁམས་དང་ཚོགས་པ་ཚོམས། །ཕྲ་མ་འཁོན་འཛིན་ཁྲོ་བ་
ཁྲོས། །རིམ་གྲོ་ཕྲ་མོ་ཕོངས་པ་དང་། །ཕྱུག་པོ་སོགས་ལ་འས་འཕྲུལ་སྣང་། །མཐའ་འཁོབ་འབྲི་ཤིང་འཁྱུར་བ་
དང་། །ཚུལ་འཚོས་སོགས་ལ་མེད་·····འས་འཕྲུལ། ན་ནོར། །འཕྲིན་ལས་ཕྲེང་སོགས་གང་·····འས་འཕྲུལ་ཡོད་མེད། ཡང་
རུང་། །ཡི་གེ་སྨྲ་གུ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །ཤཱཀྱ་སོགས་ལ་ག་མཐའ་སྣང་། །ཐྲག་དོག་ཐྲུག་གུར་·····སོགས་ལ་ག་མཐའ། །མེད་
ན་ནོར། །ཕུས་མོའི་ལྷང་སླང་དང་། །སྒོང་སོགས་ལ་ང་མཐའ་ནོར། །ཡི་དམ་ཡི་རང་ཡི་དྭགས་དང་། །སྲི་ཞུ་
སོགས་ལ་ད་མཐའ་ནོར། །སྐད་ཅིག་ལྷ་བུར་·····ད་མཐའ་ཡོད་མེད། གང་ཡང་རུང་། །སེ་མོ་དོ་ལ་ན་མཐའ་
སྣང་། །བྱན་མོ་ལྷ་བུ་མེད་·····ན་མཐའ། ན་ནོར། །ལྷ་བཙུན་བཟའ་བཏུང་གདུ་བུ་དང་། །ལེ་བརྒན་སོགས་ལ་བ་
མཐའ་ནོར། །རྒྱ་འདྲེ་ཁ་མཚུར་མདའ་དང་། །ར་ཉེ་ན་བཟའ་རྟ་མཆོག་གྲོང་། །རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་མ་མཐའ་
ནོར། །ལྷ་རྗེ་མདོ་རྒྱུད་ང་རྒྱལ་ཅན། །བྱ་རྒོད་རྡོ་·····རྡོར་དྲིལ་ཞེས་པ་ལྷ་བུའི་སྒྲ་བསྡུ་བའི་ཚེ་ར་མཛད་པ་ནི་དམིགས་བསལ་ལོ། །རྗེ་
མཐའ་རྟེན་དང་། །ལྷ་རྟེན་སོགས་ལ་ར་མཐའ་མེད། །དུར་ཁྲོད་མདོར་བསྡུས་ལ་·····སོགས། ར་མཐའ། མེད་·····ན།
ནོར། །བདེ་གཤེགས་སོགས་ལ་གང་·····བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྒྲ་བསྡུས་པའམ། ཡང་ན་བུ་ཁ་ཏ་ཞེས་བདེ་བ་དང་། གཤེགས་པའི་ཚིག་གཉིས་
ལས་མེད་པས་ར་མཐའ་ཡོད་མེད་གཉིས། ཡང་རུང་། །སྟུན་གྱི་གསོས་སྨན་ཁ་ཏྲི་དང་། །གྲྭ་ལྷ་སོགས་ལ་ལ་མཐའ་
ནོར། །རིག་སྔགས་གསུང་རབ་མཁྱེན་རབ་དང་། །ན་འཕང་གོ་འཕང་ཁྲི་འཕང་མཆོག །བསྐྱེད་རིམ་རྫོགས་
རིམ་འདུ་ཤེས་དང་། །མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་དོ་ཤལ་ཕྲེང་། །ཉམ་ཆུང་ཉམ་ཐག་ཉམ་ང་བ། །ཡོག་རྟོག་སོམ་ཉི་
ཚོམ་རྐུན་དང་། །སོ་ག་སོགས་ལ་ས་མཐའ་ནོར། །ལྷས་བྱིན་·····སྒྲ་རྒྱུན་ལས་ལྷ་སྦྱིན་མི་སྦྱིན་ཟེར་ན་ས་མཐའ་མི་དགོས་པར་
གསུངས། གླུས་བྱིན་གདམས་ངག་སོགས། །མང་པོ་ཞིག་ལ་མེད་·····ས་མཐའ། ན་ནོར། །དྲི་བཟངས་རྒྱུད་མང་གོ་

རིམ་དང་། །འཁོར་ལོས་.....འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་སྐད་དོད་གཅིག་པས་ས་མཐའ་མེད་ཀྱང་རུང་ལ། ཕྱར་བུས་ཐོབ་སོགས་ཀྱི་རིགས་པས་ས་མཐའ་
ཡོད་ཀྱང་མི་འགལ། བསྒྱུར་སོགས་གང་ཡང་རུང་། །ལྐད་ཀོར་སྟོད་ཀོར་གདུབ་ཀོར་དང་། །པད་ཀོར་ཐན་ཀོར་འོད་
ཀོར་ཕྲེང་། །ཨ་ཟླ་སོགས་ལ་ས་མགོ་ནོར། །ངུར་སྨྲིག་སྨིག་རྒྱུར་.....ས་མགོ མེད་ན་ནོར། །ཡི་གེ་.....བྲཱཧྨ་ན། ཞལ་ཏ་
ད་ལྟ་དང་། །ལ་སོགས་ཐ་དད་ཅེས་རྣམས་ལ། །བར་ཚེག་མི་བྱེད་.....ག། ལྷུན་པོའི་ལུགས།.....ཧེ་དེ་འདྲ་མ་བཤད་པའི་
ཕྱིར། །དེ་ལྟར་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་འདིས། །མཚོན་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའི་གནས། །རང་རང་རྣམ་དཔྱོད་རིག་པས་
དཔྱད། །མཐའ་དག་ཡི་གེར་བརྗོད་མི་ལང་། །བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་
བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཡི་གེའི་
སྦྱོར་བ་ལ་འཇུག་པ་སྟོན་པ་བཤད་པའི་སྐབས་ཏེ་གསུམ་པའོ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་དགེ་བ་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི། ཨེ་མ་བརྡ་ཡི་བསྟན་བཅོས་ངོ་མཚར་གནས། །མཆོག་དམན་ཚིག་གི་བརྗོད་བྱ་རྗོད་
བྱེད་ཀྱི། །མ་དག་དྲི་མ་མ་ལུས་སེལ་བྱེད་པའི། །ལེགས་བཤད་འདི་འདྲ་གང་གིས་སྨྲ་སྐྱེ་མཁས། །ཕྱིས་བྱོན་
མཁས་པས་མཛད་.....མཚན་དངོས་དགེ་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དབྱངས་ཅན་སྙེམས་པའི་སྡེ་སུ། གཞན་དཔལ་སྣང་ལོ་ཙྪ་བར་གྲགས་པ། པའི་བོད་
ཀྱི་བརྡའི། །བྱེ་བྲག་གསལ་བྱེད་ངག་གི་སྒྲོན་མ་ལས། །པཎ་ཆེན་བྱམས་གླིང་དག་.....པའི། ཡིག་སྨྲ་བའི་རྒྱན།.....
ནི། །ཚིག་མང་དོན་ཉུང་ཞ་ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི། །ཟ་མ་ཏོག་ནི་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་བསྡུས། །སྣར་ཐང་ལོ་ཙྪ་སོགས་
ཀྱི་དག་ཡིག་འགའ། །སུམ་རྟགས་ཡིག་རྙིང་སོགས་དང་མི་མཐུན་པས། །དེས་ན་རང་གཞུང་ཁོ་ན་མཆོག
ཅེས་སྨྲ། །འདིར་ནི་ལོ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ་ཡི། །རྗོད་བྲལ་གསུང་རབ་དགོངས་པ་གཙོར་བྱས་
ཤིང་། །དཔྱོད་ལྡན་མང་པོའི་ལེགས་བཤད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཕྱིར། །མཁས་མང་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བསྟན་
བཅོས་ཡིན། །འདིར་སྦྱར་དགེ་བས་.....མཚོན་པའི་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱི་མཐུས། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་
རྣམས། །དུས་འདིར་ཚེ་རིང་.....ཞིང་། ནད་མེད་བསམ་དོན་འགྲུབ།.....པ་དང་། །ཕྱི་མ་ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་ཅན་.....དུ།
སྐྱེས་ནས། །གནས་དེར་ས་དང་ལམ་རྣམས་མྱུར་བགྲོད་དེ། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་
ཀུན། །ཞིང་དེར་དྲངས་ནས་རང་གཞན་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་

མཆོག །རྣམ་མཁྱེན་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོའོ། །དེ་དག་གིས་ནི་བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །འདིར་སྨྲས་པ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་པ། །གདངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་སསྒྲོ་ཏཱ། །བསྟན་པ་བསྡུ་མཛད་སྤྲུལ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དེའི། །བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་སླར་ཡང་ཕྱག་བགྱིའོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་གསུང་རབ་ཚིག་དོན་ཀུན། །གསལ་བར་ལྟ་བའི་མིག་གི་དབང་པོ་སྟེ། །ཁ་བ་རི་བའི་སྐད་སྨྲ་ཐམས་ཅད་ལ། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་མཚུངས། །མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་སྙིང་ལ་འབབ་པ་ཡི། །ཚིག་གི་གཏེར་ཏེ་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་པའི། །བློ་གྲོས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས་བྱེད་ཅིང་། །ཚིག་སྦྱོར་ཀུན་ལ་རི་བྱའི་ཁྲོར་ ·····སྔོན་དྲང་སྲོང་རི་ཁྲིས་རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་གཅིག་གིས་བཏུང་བ་ལྟར། བརྡའི་བསྟན་བཅོས་འདི་མཁས་པར་ཤེས་ན་ཚིག་སྦྱོར་ཀུན་ཚེགས་མེད་བདེ་བླག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་སོ། །ཆུ་བཞིན། །དེ་ལྟར་ཤེས་པས་བློ་གསལ་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས། །ཚུར་སྤྱོན་སློམ་ལས་མ་བྱེད་ལེགས་བཤད་འདི། །རི་མོར་བྲིས་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྦྱངས་ཏེ། །རང་གཞན་མཁྱེན་པ་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་ལོངས། །དིང་སང་དུས་འདིར་སྐྱེ་བོ་བླུན་པོ་རྣམས། །བརྡ་དག་ཚུལ་འདི་ལུང་དང་རིག་པ་ཡི། །དཔྱད་གཞི་ཆུང་བས་ཚེགས་མེད་ཤེས་སྙམ་དུ། །བློམ་པས་ཇི་སྙམ་མི་སེམས་མགོ་བོ་རྫོངས། །ལེགས་པར་བརྟགས་ན་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི། །མིང་གི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཚིག་མཐའ་ཡས་ཤིང་། །དེ་དག་ཡི་གེའི་སྦྱོར་བ་འཁྲུལ་གྱུར་ན། །དོན་རྣམས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བས་ཚུལ་འདི་ནི། །ངག་ཚིག་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱི་དག་བྱེད་དེ། །བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གྱི་ཕྱི་མོ་ལགས། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་བརྡའི་བསྟན་བཅོས། །འདི་ཉིད་ཀུན་གྱིས་འབད་པས་ལེན་པར་རིགས། །ཞེས་བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་མཁས་མང་དགོངས་པའི་བཅུད་བསྡུས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་མིག་དབང་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་། རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་སྨྲས་པའི་སངས་རྒྱས་སྟག་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་དྲག་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཉིད་གཞན་དོར་ངུར་

སྐྱིག་གི་བླ་གོས་འཆང་བ་རྗེ་བཙུན་ཞྭ་ལུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་གཙོ་བོར་སློས་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པ་ས་སྐྱ་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་བསྙེན་པཎྜི་ཏ་·····མཁས་པ་སྡིགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་རྒྱ་གར་ལུགས་ལ་བླ་ཏུ་རྣ་ཙྪཱཉིས་པ་འབྲུ་མང་དང་། རྒྱ་ནག་ལུགས་ལ་ས་ཐོ་སྟག་གི་ལོ་རྒྱལ་གྱི་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་འོད་གསལ་སྣང་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མི་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རབ་བརྟན་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་ལྡན་པས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་དང་། ཁྱད་པར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྗེས་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་འཛིགས་མེད་ཀྱི་སྤོབས་པ་དགེ་བ་ཅན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས་དད་གུས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སོར་མོའི་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྐྲུན་པའོ། །འདིས་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་འདི་ཕྱིའི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་ལངས་པ་དང་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་ནུས་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཀལྱཱ་ཎ་ཝརྡྷནྟུ།·····དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག ཛྙཱེ་ཨུ་ད་ཡ་མསྟུ།·····ཆོས་འདི་དར་བར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ།།·····ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས།། །།ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུས་ཏེ་དག་པར་བྱས་པའོ།། །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་བགྱིས་པའོ།།